


TWO RIVERS PLATINUM



Two Rivers Platinum (Pty) Ltd
Reg. No. 2001/007354/07
24 Impala Road
Chislehurst
Sandton, 2196
Gauteng
South Africa
Tel: +27 (0)11 779 1000
Fax: +27 (0)11 779 1043

LEANO LA GO HLABOLLA SETŠHABA LE BAŠOMI (SLP) III

SEPTEMBER 2024

LELOKIŠEDITŠWE BAKENG SA

TWO RIVERS PLATINUM (PTY) LTD

LP 178 MR

NAKO: 2023 - 2027

2024 -10- 3 1

LIMPOPO-REGION

Contents

DIKHUTSOFATŠO	5
MATSENO	6
KETAPELE	7
LEFELO LA MOEPO	8
TLHALOSO YA SEEMO SA MOEPO WA TRP	8
GO ITLAMA GO LATELA MELAO YA MMUŠO YA MABAPI LE BAŠOMI BA BATŠWANTLE.....	8
BAŠOMI BA GO TŠWA DINAGENG DIŠELE: BA KE BAŠOMI BA GO TŠWA DINAGENG TŠA NAGA - MABAPI BJALO KA GE GO HLAOSITŠWE MOLAONG.....	9
LENANEO LA GO RUTA BATHO MABOKGONI MOLAWANA 46(B)	10
MATSENO	10
DIPOELO TŠA BOHLOKWA.....	10
KGATELOPELE.....	10
LEANO LA KGWEBO LA TWO RIVERS LA 2023: LEANO LA BAŠOMI.....	11
LEANO LA GO HLABOLLA MABOKGONI MOLAWANA 46(B) (I)	12
MABOKGONI A BATHO BA TIKOLOGONG YA MOEPO	12
DIPAKANE TŠA BAO BA SWANETŠEGO GO RUTWA MEŠOMO	12
DIPAKANE TŠA BARUTWANA BA ABET LE DIPHIHLELELO	13
GO RUTA BARUTWANA MEŠOMO.....	14
LEANO LA GO RUTA BAŠOMI MEŠOMO E MENGWE.....	14
GO RUTWA MEŠOMO YA BOHLOKWAHLOKWA.....	15
MAIKEMIŠETŠO A GO LATELA MOLAO WA MABAPI LE GO RUTA BATHO MEŠOMO	16
LEANO LA KGATELOPELE MOŠOMONG MOLAWANA 46(B) (II)	17
KAKARETŠO YA LEANO LA KGATELOPELE MOŠOMONG	17
MOKGWA WA GO DIRAGATŠA LEANO LA KGATELOPELE MOŠOMONG (CPP)	22
GO HLAHLA DIHLOPHA TŠA BASADI.....	24
LEANO LA GO RUTA BARUTWANA MOŠOMO LE THEKGO YA MAŠELENQ.....	24
LENANEO LA TEKATEKANO MOŠOMONG	25
GO HWETŠA BAŠOMI BA OKETŠEGILEGO	26
MALOKO A HDSA A MAEMONG A BOLAODI.....	26
LENANEO LA GO HLABOLLA IKONOMI YA TIKOLOGONG MOLAWANA 46(C)	29
KAKARETŠO	29
MAEMO A BADUDI LE IKONOMI YA PROFENSE YA LIMPOPO	29
IKONOMI YA PROFENSE YA LIMPOPO	30
SEEMO SA SETŠHABA LE IKONOMI YA MEBASEPALA YA DITIKOLOGONG TŠA MOEPO.....	32
MMASEPALA WA SELETE WA SEKHUKHUNE (SDM)	32
DIPALOPALO TŠA BADUDI.....	32
MMASEPALA WA SELEGAE WA FETAKGOMO TUBATSE.....	33

SEEMO SA MEŠOMO SA MEBASEPALENG YA DITIKOLOGONG	34
MAEMO A THUTO LE MABOKGONI	35
SEEMO SA MEGOLO LE BODIIDI	36
HIV/AIDS	37
MEAGO YA SETŠHABA	37
DITIRELO TŠA SETŠHABA	38
MATHATA A MAGOLO A TLHABOLOGO MMASEPALENG WA SELETE WA SEKHUKHUNE.....	41
MATHATA A MAGOLO A TLHABOLOGO MMASEPALENG WA SELEGAE WA FETAKGOMO TUBATSE.....	41
MEHOLA YA SETŠHABA LE YA IKONOMI METSENG YA KGAUSWI LE MOEPO MOLAWANA 46(C) (IiI)	41
PONELOPELE YA MEHOLA.....	42
GO HLABOLLEWA GA DIKGWEBOPOTLANA:.....	42
TLHABOLLO YA SETŠHABA.....	42
DIPROJEKE TŠA NAKONG E TLAGO TŠE DI TLAGO GO DIRELWA SETŠHABA	79
KAKARETŠO YA DIPROJEKE TŠE DI TLAGO GO DIRWA KE TRP 2023-2027	79
LEANO LA MADULO	80
MEGATO YA GO RAROLLA BOTHATA BJA DIJO TŠA PHEPHO TŠA BAŠOMI MOLAWANA 46(C) (VI)	81
LEANO LA TIRAGATŠO.....	83
DIPAKANE TŠA TRP TŠA GO HWETŠA BAABADITIRELO	83
MEKGWA YA GO ŠIRELETŠA MEŠOMO, GO PHEMA GO LOBA MEŠOMO LE PHOKOTŠEGO YA GO HIRA.....	86
GO LATELA MOLAO	87
GO TSEBIŠWA GA MALOKO KA MOKA AO A AMEGAGO	89
MEKGWA YA GO THEKGA BAŠOMI BAO BA AMEGILEGO	89
POLEDIŠANO	90
TSHEKATSHKEKO YA DITLAMORAGO SETŠHABENG LE GO IKONOMI.....	91
MEKGWA YA GO TSWALELA MOEPO	91
THEKGO YA MAŠELENLNG.....	93
PALOMOKA YA MAŠELENLNG A GO THEKGA LENANEO LA HRD LE LA LED.....	93
Boitlamo bja TRP Molawana 46(f).....	93

TSAMOREOURCES AND ENERGY
SOCIAL AND LABOUR PLAN
APPROVED

2024 -10- 31


LIMPOPO REGION

DITUMELO LE LEANO LA TWO RIVERS PLATINUM (PTY) LTD

Leano la go Hlabolla Setšhaba le Bašomi (“SLP”) la Two Rivers Platinum (Pty) Ltd’s (“TRP”) le tlišwa go etša ge le hlalositšwe ka go molawana wa Molao 28 wa 2002 wa Tlhabollo ya Peteroleanno le Diminerale. Morero wa leano le ke go hlabolla mabokgoni a batho le go hlola dibaka tša gore batho ba kgone go ithokomela, go hlokomela malapa a bona le setšhaba sa bona ka mešomo ya bona. Leano le le nyaka go kaonefatša mabokgoni a bašomi ao a lemogwago ka fase ga Tšhepedišo ya Bosetšhaba ya Ditshwanelego tša Mošomo. Merero ya leano le e sepedišana le karo 41 ya melawana bakeng sa go:

- Oketša mešomo le go hlabolla maphelo le ikonomi tša Maafrika Borwa ka moka;
- Tsenya letsogo tšwelopeleng ya intaseteri ya meepo;
- Netefatša gore bao ba nago le ditokelo tša moepo ba tsenya letsogo go hlabolleng bašomi le badudi ba ditikologo tša meepo ya bona.

Ye ke tokomane ya bo-3 ya semolao ya TRP ya SLP. E na le maitlamo a mabapi le mananeo ao a hlalositšwego ka go SLP a mabapi le Go Ruta Batho Mabokgoni, Go Hlabolla Ikonomi ya Tikologong ya Moepo le Taolo ya go Fokotšwa le go Lebogišwa ga Batho Mošomo. Tokomane ye e tla išwa go Ofisi ya Selete sa Limpopo ya Kgoro ya Diminerale le Eneši.



DIKHUTSOFATŠO

A

AET Adult Education and Training, 10

IRS

Impala Refining Services, 5

B

BEE Black Economic Empowerment, 7, 56, 68

L

LED Local Economic Development, 77, 85

B

DMR&E Department of Mineral Resources and Energy 8, 28

M

MPRDA Mineral and Petroleum Resources Development Act, 28, 56, 60, 62, 63

D

ETD Education, Training and Development, 25

ESD Enterprise and Supplier Development 54

MQA

Mining Qualifications Authority, 12, 26

MWP

Mining Work Programme (11)

ESD

N

NQF National Qualifications Framework, 12, 21

F

FET Further Education and Training, 20

S

SEIA Socio-Economic Impact Assessment, 65

G

GDP Gross Domestic Product, 29

SETA

Sector Education and Training Authority, 26

H

HDP Historically Disadvantaged Persons, 6, 7, 8, 10, 15, 35, 36, 69

SLP Social and Labour Plan, 28

SMME Small, Medium and Micro Enterprise, 41

HET

Higher Education and Training, 20

T


HRD Human Resource Development, 10, 14, 15, 16, 22, 23, 33,

TRP The Company, 12

Two Rivers Community Forum TRCF, 10

I

IEM Integrated environmental management, 43



MATSENO

Moepo wa TRP o ka leboa la karolo ya ka bohlabela bja Bushveld Igneous Complex kua Limpopo, South Africa. Ka Ngwaga wa Ditšhelete wa 2021 moepo o tšweleditse diaonse tše 400,754 tša polatinamo e hlwekišitšwego. Khamphani ya Two Rivers e hlamilwe ka botlalo e bile e tloga o swanelega kudu bakeng sa moepo wo. Moepo wo o na le melete e meraro ya go theogela fase le motšhene wa tlhwekišo, gomme o mogatong wa go hwetša motšhene o mongwe wa tlhwekišo. Moepo o okamešwe ke ARM. Khamphani ya TRP e dirile tunelelano ya go rekišetšana ditšweletšwa le Impala Refining Services ("IRS").

Two Rivers Platinum (Pty) Ltd (Two Rivers) ke khamphani ya ka fase ga ARM gammogo le Impala Platinum Holdings Ltd (Implats). ARM Ltd e laola 54% ya khamphani ya Two Rivers gomme 46% e šetšego e laolwa ke Implats. ARM Ltd e na le 47.64% ya bolaodi bja Batho Bao ba Kilego ba Kgethollwa Afrika Borwa, moo ARMI e laolago 39.95%, Botho-Botho Commercial Enterprises e laolago 0.50% gomme ARM Broad Based Empowerment Trust (ARM BBEE) e laolago 7.08% gomme balaodi ba Black ARM ba laolago 0.11%.

Khamphani ya TRP e thomile Moepo wo ka June 2005. Lefelo la tlhwekišo le thomile mathomong a Ngwaga wa Ditšhelete wa 2007 ke moka Ngwageng wa Ditšhelete wa 2008 moepo o ile wa tloga go beng projeke gomme wa ba mong wa moepo. UG2 Reef e Mešarilwego le Diminerale tše di bontšhitšwego di oketšegile gannyane ka 2% go ya go ditone tše dimilione tše 100.55 ka 5.73 g/t (6E) kudukudu ka baka la go fokotšwa ga ditahlegelo tša tlhago mo go dirilwego.

Ngwageng wa Ditšhelete wa 2021, polatinamo ka tšweletšo e hlwekilogo e ile ya oketšega ka baka la tšweletšo ya pele Merensky Probable Reserves ya ditone tše dimilione tše 49.62 ka 2.89 g/t (6E) ka morago ga go phethwa ga dinyakišišo tša go epa Leswikala Merensky. Go akanyetšwa gore tšweletšo ya polatinamo e hlwekišitšwego e tla theogela go diaonse tše 390,896 ka Ngwaga wa Ditšhelete wa 2023 pele e ka oketšega gape.




KETAPELE
MOLAWANA 46(A)

Leano la Bobedi la go Hlabolla Setšhaba le Bašomi (SLP) le rometšwe ka katlego go Kgoro ya Diminerale (“**DMR**”) ke khamphani ya TRP gore ditokelo tša kgale tša moepo di mpshafatšwe gomme se se dirilwe ka katlego ka March 2013. Leano le la SLP ke kgopelo ya bo 3 ya khamphani ya TRP ga e sa le e thomago gomme le akaretša Boitlamo bja Leano la Tamboti la go Hlabolla Setšhaba le Bašomi leo le akaretšago metse ya Buffelshoek le Kalkfontein. Go etša diphetogo dife goba dife moepong wo o šomago, tše dingwe tša dipalo tša bašomi di ka ba di fetogile nakong ya tiragatšo gomme go ka ba go le bjalo le ka matšatšikgweri ao a beakantšwego.

Khamphani ya TRP e dumela gore SLP e ka se be tokomane ya go hloka mošomo, eupša e tla šoma le go fetoga ge moepo o dutše o gola gomme go eba le dibaka tše diswa le dithohlo seleteng seo moepo o tiago go ba go sona.

Leina la Khamphani	Two Rivers Platinum (Pty) Ltd
Leina la Moepo	Two Rivers Platinum
Aterese ya Lefelo la Moepo	Dwarsrivier Farm 372 KT Steelport District, Limpopo
Aterese ya Poso ya Khamphani	PO Box 8168, Lydenburg, 1120
Nomoro ya Mogala	+27 11 779 1232
Nomoro ya Fekese	+27 11 779 1043
Lefelo la Moepo	Profense Limpopo
	Mebasepala Mebasepala ya Selete: Mmassepala wa Selete wa Sekhukhune Mmassepala wa Selegae: Mmassepala wa Selegae wa Fetakgomo Tubatse
	Naga Dwarsrivier Farm 372 KT
	Polatinamo
	Bophelo bja Moepo Mengwaga e 21
Palo ya bašomi	2 907
Mafelo ao bašomi ba moepo ba tiago go tšwa go wona	Maikemišetšo ke go hira batho ba bantši ka mo go kgonegago ba go dula lefelong la moepo le metseng ya kgauswi le moepo ya Mmassepaleng wa Selegae wa Fetakgomo Tubatse, gomme ge go kgonega, le ba go tšwa ditikologong tše dingwe tša ka ntle ga tikologo ya moepo.
Mafelelo a ngwaga wa ditšhelete	30 June



LEFELO LA MOEPO

Moepo wa TRP o Profenseng ya Limpopo gomme o wela ka fase ga moliwane wa Mmasepala wa Selegae wa Fetakgomo Tubatse wo o lego Mmasepaleng wa Selete wa Sekhukhune. Moepo wa TRP o go dikarolo 4,5, 6 le 7 tša Polase ya Dwaarsrivier 372 KT, Polase ya Kalkfontein 367 KT, Buffelshoek 368 KT le karolo ya Polase ya Tweelfontein 360 KT mo e ka bago dikhilomithara tše 25 ka Leboa-Bodikela bja Steelport mmieng wa R577 le dikhilomithara tše 60 go tloga Lydenburg.

Metse ya kgauswiusiwi le moepo wa TRP ke Buffelshoek, Kalkfontein/Masha Makopole, Richmond / Ga Mawela, Shagga, Belvedere Farm 361KT, Steelport Park Karolo 1 le 2 (Kutullo) gammogo le Metsana ya Ngwaabe, e lego, Ga-Malekane (go akaretša Mooimessiesfontein le Tsakane) Ga-Masha Phatane, Ga-Masha Nkotwane, Ga-Masha-Ntake, Ga-Rantho, Ga-Maphopha, Ga Makua, Ga-Maepa, Ga-Ratau, Ga-Mogolego (Ma-Seven), le metse e latelago yeo bašomi ba tlogo go hirwa go tšwa go yona - Ga Phasha, Ga Mampuru, De Hoop Dam le metsana ya Lydenburg/Mashishing.

TLHALOSO YA SEEMO SA MOEPO WA TRP

Bašomi ba Moepong

Polelwana Bašomi ba moepo mo e hlaloswa e le bašomi bao ba tlogo go hirwa ka go lebanya ke khamphani ya TRP le badirišanimmogo le yona. Ka fase ga Leano la go Hlabolla Setšhaba le Bašomi (SLP), bašomi ba wela go le lengwe la magoro a a mararo: bašomi ba tikologong, bašomi ba batšwantle goba bašomi ba motšwa-o-swere.

Mošomi wa tikologong ke yoo a tšwago motseng wa kgauswi le moepo gomme a šoma a robala gae letšatši le letšatši. Ka lehlakoreng le lengwe, bašomi ba batšwantle ke bao ba hirwago go tšwa metsemagaeng a tikologong ya moepo gomme ba etla moepong feela go tlo šoma. Bašomi ba batšwantle ba boela magaeeng a bona le malapeng a bona mafelobekeng le mafelong a kgwedi, nakong ya dilifi goba ge ba feletšwe ke mošomo moepong.

Bašomi ba motšwa-o-swere bona ba wela ka magorong ao ka bobedi. Ka tlwaelo, ke bašomi ba batšwantle, kudukudu bao ba tšwago kgole le moepo gomme ba na le diswalano le badudi ba lefelong la moepo gomme ba thomi le malapa (a bobedi) tikologong ya moepo. Bašomi bao go bjalo ka ge eka ke badudi ba sa tiri ba ditikologong tša moepo, eupša ba sa tšwela pele ba hlokomela le go fepa malapa a mangwe (a mabedi) a mo ba tšwago gona. Ka ge go na le kgonagalo ya gore mohuta wo wa bašomi o be gona ka bontšhi labo ya gore ba hloka thušo e bohlokwa kudu go SLP.


GO ITLAMA GO LATELA MELAO YA MMUŠO YA MABAPI LE BAŠOMI BA BATŠWANTLE

Khamphani ya TRP e tla latela ditumelano tša mmušo le tša intaseteri go netefatša gore Bašomi ba batšwantle ga ba kgetholiwe.

Bašomi ba Batšwantle

Ba ke bašomi ba go tšwa ka ntle ga ditikologo tša moepo gomme ba tla lefelong le feela go tlo šoma. Go na le mehuta e meraro ya bašomi ba batšwantle:

- Bašomi ba batšwantle ba profenseng: ba ke bašomi ba go tšwa ditikologong tša profense yeo moepo o lego go yona eupša ba sa dule metseng ya mmasepala wa selegae le wa selete;
- Bašomi ba batšwantle ba diprofenseng tše dingwe: ba ke bašomi ba batšwantle ba go tšwa diprofenseng tše dingwe tša Afrika Borwa



BAŠOMI BA GO TŠWA DINAGENG DIŠELE: BA KE BAŠOMI BA GO TŠWA DINAGENG TŠA NAGA-
MABAPI BJALO KA GE GO HLAOSITŠWE MOLAONG

Ditikologo tša Bohlokwa tša Bašomi

Bjalo ka ge go hlaloswa ka go Molao wa Meepo, se se šupa go ditikologo tšeo palo e kgolo ya bašomi ba moepong ba dulago go tšona goba ba hirilwego go tšwa go tšona. Tabeng ya ditikologo tša metsemagaeng tša bašomi ba moepong, ke metse yeo go yona go tlogo go hirwa palo ya ka godimo ga 10% ya bašomi ba moepo.

Lepokisi la ka mo tase le bontšha palomoka ya bašomi go ya ka ditikologo tša bašomi tšeo di hlaositšwego ka mo godimo.

Lepokisi 1: Ditikologo tša Bašomi ba Moepong – Dipalomoka ke tša mafelong a June 2022

Palomoka ya Bašomi ba TRP			
Ditikologo tša Bašomi ba Moepong		Palomoka ya June 2016	% ya Palomoka
Bašomi ba tikologong ya moepo		1192	49.64
Batšwantle - Seleteng		432	18
Batšwantle - Profenseng		187	7.9
Batšwantle – Nageng ka Bophara		351	14.6
Batšwantle – Dinageng Dišele		239	9.86
Palomoka		2401	100%

Ka ge bobedi moepo le lefelo la tlhwekišo di šetše di le gona, ba bangwe ba bašomi ba ba tla hirwa ke baabaditirelo / boradikonteraka ba moepo.

- Go Hirwa ga Badudi ba Tikologong ya Moepo

Bjalo ka karolo ya Pholisi ya go Hira ya TRP, khamphani ya TRP le badirišanimmogo le yona ba ikemišeditše gore moo go kgonegago, ba tsome le go hira batho ba go nyaka mošomo ba go dula ditikologong tša kgauswi le moepo.

Mothopo wa bašomi ba khamphani ya TRP ke polokelo ya ka gare ya boitsebišo yeo mathomong e hlamilwego ka nako e tee le Lefapha la Mešomo gomme ga e sa le e kaonefatšwa mmogo le polokelo ya boitsebišo ya Two Rivers Community Forum (TRCF), yeo e akaretšago kudu metse ya kgauswi le moepo. Ke feela ge boitsebišo bjo bo šomišitšwe ka botlalo goba ge go se na bašomi ba maleba ba go ba le mabokgoni ao a nyakegago moo bašomi ba bangwe ba tla nyakwago mafelong a mangwe. Mafelo a setšhaba a Thuto le Tlwaetšo ya Batho ba Bagolo (AETJ) ao a thekgwago ka mašelang ke khamphani ya TRP le wona a šomišetšwa go ruta batho bao re ba hirago. Go akaretšwa ga Projeke ya Merensky gore e be moepo wo o lego gona wa TRP go tla matlafatša dibaka tša go nyaka bašomi go badudi ba tikologong ya moepo le go okeša bophelo bja moepo.

LENANEO LA GO RUTA BATHO MABOKGONI MOLAWANA 46(B)

MATSENO

Karolo ye e bolela ka dinyakwa tša ditokelo tša moepo. Tšona di tšwa go Broad Based Socio-Economic Empowerment Charter bakeng sa Intaseteri ya Meepo (Molao wa Meepo). Sa bohlokwa kudu ke go nyakega ga go hlabolla le go kaonefatsa intaseteri ya moepo ya Afrika Borwa moo ka go kgethega go nyakegago tlhabollo ya kapelapela ya Batho Bao ba Kilego ba Kgetholiwa Afrika Borwa (HDSAs).

Go ya ka Molao wa Meepo, go swanetše go dirwa ditokisetšo go Leano la go Hlabolla Setšhaba le Bašomi (SLP) gore maloko a thušwe go kgatha tema ka botlalo maemong a phagameng intasetering ye. Ditokisetšo tše di ka go Molawana 46(b), woo o bolelago ka Go Ruta Batho Mabokgoni (HRD).

DIPOELO TŠA BOHLOKWA

SOCIAL AND LABOUR PLAN
APPROVED

2024 -10- 31

LIMPOPO REGION

Maikemišetšo a lenaneo le ke go fihlela dilo tše nne tša bohlokwa:

- Go nea bašomi ba moepong dibaka tša go newa tlwaetšo mešomong ya bona e le gore ba fihlelele mešomo ya go gola tšhelete e oketšegilego;
- Go hlola mešomo le go kaonefatsa mabokgoni a batho ba metseng ya kgauswi le moepo le ba ditikologong tšeo bašomi ba moepo ba tšwago go tšona;
- Go netefatsa gore maloko a HDSA¹ ga a phaelwe ka thoko, go akaretša basadi, intasetering ya moepo;
- Go tsenya letsogo go kgoboketšeng bašomi ba dikgwari ba Afrika Borwa go thekga mananeo a Tlhabollo ya Ikonomi ya Bosetšhaba le Mabokgoni.

KGATELOPELE


Ntlha ya bohlokwa ye e swanetšego go lemogwa ke gore ga go karolo ya lenaneo le yeo e tlogo go thongwa e nnoši. Mananeo ka moka a go hlabolla bašomi le mabokgoni a tla sepedišana le merero ya kgwebo ya khamphani ye. Dinyakwa tša tšhomo ya moepo, tše di tšwago go tokomane e kaonefaditšwego ya Lenaneo la Mošomo wa Moepong ("MWPP"), e tla ba motheo wa go hloma maikemišetšo a mokgato a tlhabollo ya mabokgoni. Maikemišetšo a tla akaretša dilo tše di latelago tše di tlogo go dirwa:

- Thuto le Tlwaetšo ya Batho ba Bagolo (AET);
- Go Ruta Barutwana Mošomo;
- Go Rutwa Mabokgoni a Bohlokwahlokwwa (a go amana le merero ya kgwebo ye);
- Go ruta bašomi mešomo e mengwe (go thuša batho go hwetša mešomo le ge moepo o tswaletšwe);
- Go Ruta Batho Mešomo le Thego ya Mašeleng;
- Lenaneo la Kgatelopele Mošomong le la Bohlahli;
- Leano la moepo la go gore bonyenyane 10% ya basadi ba kgathe tema go tša meepo le gore bonyenyane 50% ya maloko a HDSA a kgathe tema maemong a bolaodi mengwageng e 5.

LEANO LA KGWEBO LA TWO RIVERS LA 2023: LEANO LA BAŠOMI

DIPALOPALO TŠA BAŠOMI - KAKARETŠO

Karolo						Seemo sa go se šuthe	
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	2022 Ga bjale June	Var
PALO YA MEEPO (go akaretša Borakonteraka)	5 623	5 069	4 923	4 997	4 997	4 635	-362
TWO RIVERS PLATINUM (incl SLP)	3 102	3 606	3 810	3 884	3 884	3 011	-873
TWO RIVERS PLATINUM	2 900	3 404	3 608	3 682	3 682	2 911	-771
Moepo o Mogolo wa go Theogela	440	902	1 164	1 238	1 238	705	-62
725	767	767	767	767	767		
Motheoga o Mogolo wa CAPEX	132	132	75	75	75	75	-
Boentšeneare bja MD (go akar. ka Godimo le Polane)	437	447	443	443	443	421	-22
Boentšeneare bja ND	233	233	233	233	233	207	-26
Moepo	159	159	159	159	159	157	-2
Moepo wa Khofuano	48	48	48	48	48	48	-
Moepo wa TT	6	6	6	6	6	6	-
MOEPO WA CAPEX	-	-	-	-	-	-	-
Ditirelo tša Seleginiki	76	76	76	76	76	77	1
M/RM	63	63	63	63	63	64	1
Moya wa go Hlweka le Polokego Mošomong	13	13	13	13	13	13	-
SHEQ (go akaretša Tikologo)	30	29	29	29	29	29	-
Tikologo	4	4	4	4	4	4	-
Ditšhelele le Taolo (go akaretša IT, Tšhireletšego le Megolo)	106	106	106	106	106	102	-4
Bašomi	55	55	57	57	57	56	-1
Phetogo	6	6	5	5	5	3	-2
Tlwaetšo	29	29	29	29	29	30	1
Moepo wa go theoga ka Leboa	411	402	402	402	402	348	-54
Motheo wa ka Leboa wa CAPEX	7	7	9	9	9	61	52
Merensky (Projekte/Opex)	440	797	1 059	1 133	1 133	586	-547
Merensky (Go ya fase)	-	105	105	105	105		
BA HIRILWEGO	2 521	1 463	1 113	1 113	1 113	1 624	511
Dikgwebopoitlana (SMME's)	267	267	267	267	267	267	-
Ditirelong tša Borakonteraka	435	435	435	435	435	407	-28
Borakonteraka ba Nakwana	182	171	171	171	171	182	11
Borakonteraka ba go Hira Bašomi	-	-	-	-	-	-	-
Dishenyegelo tša go Aga	1 637	590	240	240	240	768	528
SLP	202	202	202	202	202	100	-102



GO NYAKA BAŠOMI

LEANO LA GO HLABOLLA MABOKGONI

MOLAWANA 46(B) (I)

MOKGWA LE MAIKEMIŠETŠO

Ka tšhomišo ya Lenaneo la Mabokgoni a Mošomong (Workplace Skills Plan ["WSP"]), Leano la TRP la go Hlabolla Mabokgoni le akaretša go tloga go mananeo a go ruta batho go bala le go ngwala go ya go ditluto tša ka morago ga go aloga. Mananeo a a tsamaišana le Tšhepedišo ya Bosetšhaba ya Ditslwanelego tša Mošomo (NQF) le Bolaodi bja Ditslwanelego tša Moepong (MQA). Mananeo a tla tswarela dikgoba tša gona bjale tša go hlokega ga batho ba go kgona mošomo ka gare ga mokgato wo le go fana ka tlwaetšo go maloko a HDSA, go hwetša bašomi ka go akgofa gare ga bao ba šetšego ba tlwaeditšwe le mananeong a go fapafapana a kgatelopele mošomong le a go newa tlahlo.

- Tišetšo ya SETA – Mining Qualifications Authority ("MQA")
- Mohlankedi wa Tlhabollo ya Mabokgoni – **Harold Mahlangu**
- Nomoro ya boingwadišo ya SETA – **24240**.
- Nomoro ya SETA ya TRP – **L580760645**

Ka mantšu a mangwe, leano la go hlabolla mabokgoni ke mothopo wa dihuto ka moka, tlwaetšo le mananeo ka moka a tlabollo. Mananeo a ka go lebanya a akaretša ao a latelago:

- Sebaka sa gore mošomi yo mongwe le yo mongwe a kgone go bala le go ngwala le go tseba dipalo, e lego se se hlalowsago e le go ba le ditshwanelego tša motheo tša Thuto le Tlwaetšo ya Batho ba Bagolo (AET) legato 4;
- Mananeo a go ruta barutwana mešomo le mešomo ya diatla;
- Go ruta bašomi mešomo e mengwe le mabokgoni a bophelo.

MABOKGONI A BATHO BA TIKOLOGONG YA MOEPO

Go etša ge go boletšwe ka go Molao wa Meepe, mmaraka wa Afrika Borwa ga o tšweletše bašomi ba lekanego ba go ba le bokgoni bjo bo nyakegago intasetering ya moepe. Se se bonagala le go tikologo² moo khamphani ya TRP e nyakago go šomela gona.

DIPAKANE TŠA BAO BA SWANETŠEGO GO RUTWA MEŠOMO

LEPOKISI 2: DIPAKANE TŠA GO RUTA BATHO MEŠOMO							
Legoro		2023	2024	2025	2026	2027	PALOMOKA
Thekgo ya Mašeleng (Ka ntle)	Tšwelapele	3	6	8	6	6	
	Ba Baswa	5	2	0	2	2	
Thekgo ya Mašeleng (Ka Gare)	Palomoka	8	8	8	8	8	
	Tšwelapele	2	2	2	0	2	
Palomoka ya Thekgo ya Mašeleng	Ba Baswa	0	0	0	2	0	
	Palomoka	2	2	2	2	2	
	Tšwelapele	5	8	10	6	8	
	Ba Baswa	5	2	0	4	2	
Mašeleng	Palomoka	10	10	10	10	10	
	Mašeleng	R2 725 745	R2 916 546	R3 120 705	R3 339 155	R3 201 778	R15 303 930

Legoro	2023	2024	2025	2026	2027	PALOMOK A
Bašomi ba go Rutwa Mešomo e Mengwe/Dialoga	Tšwelapele	4	8	14	11	8
	Ba Baswa	3	6	0	3	6
	Palomoka	7	14	14	14	14
	Māšeleng	R3 196 202	R3 419 936	R3 659 331	R3 915 484	R4 189 568
						R18 380 522

Legoro	2023	2024	2025	2026	2027	PALOMOKA
Legato 1 la AET (Setšhaba)	Tšwelapele	0	0	0	0	0
	Ba Baswa	10	15	10	15	10
	Palomoka	10	15	10	15	10
Legoro	2023	2024	2025	2026	2027	PALOMOKA
Legato 2 la AET (Setšhaba)	Tšwelapele	32	27	32	27	32
	Ba Baswa	0	0	0	0	0
	Palomoka	32	27	32	27	32
Legoro	2023	2024	2025	2026	2027	PALOMOKA
Legato 3 la AET (Bašomi)	Tšwelapele	3	3	3	3	3
	Ba Baswa	0	0	0	0	0
	Palomoka	3	3	3	3	3
Palomoka ya AET	Tšwelapele	35	30	35	30	35
	Ba Baswa	10	15	10	15	10
	Palomoka	45	45	45	45	45
	Māšeleng	R2 898 012	R3 100 873	R3 410 960	R3 649 727	R3 905 208
						R16 964 781

TLHOKOMEDIŠO 1 – Dipalopalo di thelwe go Dipalopalo tša Afrika Borwa tša 2011 tša maemo a thuto tikologong ye ka go realo di tla ithekga ka dipalopalo tše di kbonefatšiwego, go amogelwa le mananeo a ditemošo ao a tlogo go šomišwa.

DIPAKANE TŠA BARUTWANA BA ABET LE DIPHIHLELELO

Thuto le Tlwaetšo ya Batho ba Bagolo (AET) e tla ba karolo ya bohlokwa kudu ya lenaneo la ETD³ khamphaning ya TRP go lebelelšwe go hwetšagala ga batho ba go kgona go bala le go ngwala le go kwešiša dipalo seleteng se. Karolong ya kgatelopele mošomong, khamphani e nagana gore AET e tla kgatšha tema ya bohlokwa go thušeng bašomi go gatela pele mešomong ya bona. Go tsamaišana le merero ya khamphani, TRP e nyaka go ba le bašomi ba go kgona go bala le go ngwala ka 2024. Se se tla fihlelelwa ka go latela dipakane tša diprojeke tša ka mo godimo.

TLHOKOMEDIŠO 2 -

DIPALOPALO TŠE DI TLA KONGWA KE (1) PHETOGO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BAŠOMI, (2) GO NYAKWA GA BAŠOMI BA GO RUTEGA, LE (3) PALO YA BATHO BAO BA ALOGAGO LENANEONG LA KHAMPHANI LA ABET

Go tlaletša go maikemišetšo a TRP a go tšweletša bašomi ba go kgona go bala le go ngwala, khamphani e šomišana le boradikonteraka gore ba thuše bašomi ba bona bao ba sego ba rutega gore ba hwetše thuto yeo e nyakegago.

Ka tirišano le lefapha la bašomi, TRP e itlamilile go nea “mošomi yo mongwe le yo mongwe sebaka sa go kgona go bala, go ngwala le go kwešiša dipalo” ka go dumelelana le merero ya Molao wa Meeopo wa Afrika Borwa.

GO RUTA BARUTWANA MEŠOMO

Go ruta barutwana mešomo go lebelelwa e le karolo ya bohlokwa ya lenaneo la TRP la go hlabollla mabokgoni ka baka la gore mošomi o tlo tsenywa lenaneong la mabela ka nako e tletšego gore a hwetše ditshwanelego tša bosesšhaba tšeo di ka lefelelwago ka mašeleng a go hwetšwa ke SETA ya maleba:

- Bašomi ka moka ba barutwana khamphaning ya TRP ba tla newa thuto e botse le ya botlalo.
- Barutwana ka moka ba tla ba le mešomo ye ba e dirago ka lebaka le itšego la nako.
- Tlwaetšo ya khamphaning ya TRP e tla dira gore barutwana ba hwetše ditshwanelego tše di ngwadišitšwego go Tshepedišo ya Bosetšhaba ya Ditshwanelego tša Mošomo.
- Tlwaetšo yeo e filwego e tla lebiša go hwetšeng mošomo.
- Ke feela tlwaetšo yeo e amogelwago le go ngwadišwa ke Bolaodi bja Ditshwanelego tša Moepong (MQA) yeo e tla go newa bašomi ba TRP.

LEBELELA LEPOKISI 3 LA KA MO TLAŠE GO BONA PALOMOKA YA BARUTWANA BA GO RUTWA MEŠOMO (DIPALO LE MAŠELENQ).

Mošomo	Mohuta	2023	2024	2025	2026	2027	PALOMOKA
Mošoma ka Mešhene	Ba Baswa	2	0	2	0	0	
	Tšwelapele	6	6	2	5	4	
Ramehlagase	Ba Baswa	4	0	0	0	0	
	Tšwelapele	2	4	3	0	2	
Fithara	Ba Baswa	1	0	2	0	0	
	Tšwelapele	2	3	1	0	0	
Mošoma ka Tšhipi	Ba Baswa	0	0	1	0	0	
	Tšwelapele	2	2	1	1	1	
Pholampara	Ba Baswa	0	0	0	0	0	
	Tšwelapele	5	5	3	0	4	
Baepi	Ba Baswa	2	0	6	6	0	
	Tšwelapele	3	0	0	0	0	
Palomoka		29	20	23	23	17	
Palomoka	Mašeleng	R10 117 041	R12 449 908	R18 881 402	R18 894 205	R18 894 205	R79 236 761

LEANO LA GO RUTA BAŠOMI MEŠOMO E MENGWE

Moepo o kganyoga go fokotša bothata bja go lobja ga mešomo nakong ya ge bašomi ba fokotšwa le/goba nakong ya go lebogišwa mošomo goba ge bophelo bja moepo bo fela gomme o tla netefaša gore mananeo a moepong a go ruta batho mešomo a fana ka dibaka tše dibotse tša gore bašomi ba se ke ba lahlegelwa ke mešomo. Khamphani ya TRP e tla fana ka tlwaetšo ya mešomo e mengwe go bašomi bao go nago le kgonagalo ya gore ba tle ba lobe mešomo ge go fokotšwa bašomi le/goba nakong ya go lebogišwa mošomo.

Moreto wa karolo ye ke go hlalosa maano a TRP a go thoma leano la go ruta bašomi ba khamphani mešomo e mengwe. Go ruta motho mešomo e mengwe go lebelelwa e le selo se se fapanego le go thuša motho go gatelela pele mošomong moo moepo o tla go go direla bašomi ba wona nakong ya ge moepo o sa šoma.

Karolong ye, go ruta motho mešomo e mengwe go akaretša go fana ka thuto le tlwaetšo e kaonefadišwego goba e tšwešetšego pele go motho yo a šetšego a na le bokgoni goba mabokgoni a itšego, le/goba go fana ka tlwaetšo e mpsha le thuto go bašomi bao ba sa kago ba hwetša tlwaetšo mehuteng e itšego ya mošomo. Moreto wa go ruta bašomi mešomo e mengwe ke go ba nea sebaka sa gore ge moepo o se no tswarela, ba kgone go hwetša mešomo kaekae. Leano la go ruta bašomi mešomo e mengwe le swanetše go diragatšwa morago ga go lekola mešomo yeo e nyakwago, dinyakwa tša mošomi le go rata ga mošomi go ithuta.

Go etša ge re ka bona lepokising la ka mo godimo, mananeo a mantši a go ruta batho mešomo ao a tla go hwetšagala go bašomi a tla kgona go fetela le mepong e mengwe le ka ntle ga intaseteri ya moepo. Ka nako e swanago, go lebelešwe gore mananeo a fihlelele dilo tše di nyakegago mešomong ya moepong. Ka baka leo, lepokisi le le latelago le bontšha kakaretšo ya mabokgoni ao a tla go lebelelwa kudu lenaneong leo moreo wa lona e lego go ruta bašomi bao go nago le kgonagalo ya gore ba lobe mešomo moepong wo o akanšwego.

Mešomo e latelago e hwedišwe e swanela go akaretšwa go Lenaneo la Khamphani la go Ruta Batho Mešomo:

Mešomo ya Motheo ya tša Maphele	Mešomo ya Ditha	Mešomo ya Motheo ya tša Kgwebo	E Mengwe
• Thušo ya Pele • Bophelo le • Polokegao • Raditimamollo • Tsebo ya Motheo ya Mašeleng a Gago • Go Itokišetša go Rola Modiro le Taolio ya Mašeleng • Temošo ya HIV/AIDS	• Go Kgona go Fišeletša • Tsebo ya Mohlagase • Tsebo ya Poilara • Boentšeneare • Go Aga	• Temo • Go Aga • Go Rekiša • Dinamelwa • Tsebo ya Motheo ya Mašeleng	• Go ipereka • Mananeo a Boetapele • Bokgoni bja Dikhomphutha • Go Oketša Dithuto

MINERAL RESOURCES AND ENERGY
SOCIAL AND LABOUR PLAN
APPROVED
2024 -10- 31

LIMPOPO REGION

GO RUTWA MEŠOMO YA BOHLOKWAHLOKWA

Go rulagantšwe gore bašomi ba tle ba tsenele mananeo a go rutwa mešomo ao a tla go tšwela go leano la kgatelopele mošomong le lenaneo la moepo la go hlahlabašomi. Moreo o mogolo wa mananeo a e tla ba go oketša dibaka tša mošomi tša go ka tšwela pele a šoma ge a ka felelwa ke mošomo. Se se šupa go Lenaneo la Mabokgoni a Mošomong (Workplace Skills Plan ["WSP"]) leo le romelwago ngwaga le ngwaga. Moreo wa lenaneo la "WSP" ke go hlalosa kamoo mekgatlo e tla go phethagatša dinyakwa tša yona tša go tswaetša le go hlabbolla mabokgoni a batho. Lenaneo la WSP le thekga bašomi mešomong ya bona le go diragatša mananeo a go fapafapana a tlhabollo ya mabokgoni a go swana le go ruta barutwana le bašomi mešomo gore go tswarelwe dikgoba tša mešomo e itšego ka gare ga khamphani. Le ke leano leo le hlalositšwego la TRP bakeng sa lebaka la nako leo go bolelwago ka lona.

Mananeo a go ruta batho mešomo ya bohlokwa ao a ka tšwelelago go leano la kgatelopele mošomong le la go hlahlabašomi a tla hlalosa ka bottlalo ka go leano la mešomo la moepo leo le tla go romelwa ngwaga le ngwaga go MQA le ka dipegong tša ngwaga le ngwaga tša SLP tše di romelwago go Kgoro ya Diminerale (DMR).

MAIKEMIŠETŠO A GO LATELA MOLAO WA MABAPI LE GO RUTA BATHO MEŠOMO

Maikemišetšo a moepo a go latela melao e amegago ya mabapi le go ruta batho mešomo a hlaloswa lepoking le le latelago.

Meišhelo le Thušo ya Mašeleng


- Moepo o ikemišeditše go tlo lefa 1% ya meputso ya yona e le motšhelo wa go ruta batho mešomo ka morago ga kgwedi e nngwe le e nngwe go dumelaelana le Molao wa 1999 wa Mabapi le Meišhelo ya Tlwaetšo ya Mešomo. Motšhelo wo o tla išwa go kgoro ya maleba ya Thuto le Tlwaetšo (SETA). Moepo gaape o tla dira dikgopelo go SETA bakeng sa thekgo ya mašeleng go dumelaelana le Molao wa bo-97 wa 1998 wa Mabapi le Tlwaetšo ya Mešomo le melawana ya yona.

Maano a Tlwaetšo ya Mošomo le Dipego tša Tlwaetšo tša Ngwaga le Ngwaga

- E le go latela Molao wa Mabapi le go Ruta Batho Mešomo, moepo o itlana go tlo romela leano la WSP ka sebopego se se nyakegago, leo le beakantšwego ke MQA, pele ga di 30 tša June ngwaga o mongwe le o mongwe. Leano le le tla bega ka tlwaetšo e kgolo ya mošomo yeo e rulaganyeditšwego ngwaga wa go latela. Pego ya Tlwaetšo ya Ngwaga le Ngwaga yeo e nyakegago (ATR) (ya go bega tlwaetšo ye e dirilwego ke moepo) le yona e tla romelwa pele ga di 30 tša June ngwaga o mongwe le mongwe.

Difomo tša Tlaleletšo


- Ka ge wo e le moepo wo o šetšego o le gona, moepo o tla tšwela pele o latela molao le go romela ngwaga le ngwaga difomo tše di nyakwago ke molao wa mabapi le Leano la go Ruta Batho Mešomo (Fomo Q).




LEANO LA KGATELOPELE MOŠOMONG MOLAWANA 46(B) (II)


Go hwetša le go boloka baetapele ba dikgwari le diitsebi tše dintši tša nakong e tlogo ke selo se se tlogo pele khamphaning ya TRP. Ke ka baka leo go thomilwego lenaneo le lebotsa la kgatelo pele mošomong, leo le sepedišanago le makemišetšo le dinyakwa tša khamphani.

Melaotheo ya bohlokwa ya lenaneo la taolo ya mošomo leo le tlogo go diragatšwa ke khamphani ya TRP e hlaloswa ka mo tlase:



KAKARETŠO YA LEANO LA KGATELOPELE MOŠOMONG





MINERAL RESOURCES AND ENERGY
SOCIAL AND LABOUR PLAN
APPROVED
2024 -10- 31
LIMPOPO REGION

Ka mo tlase ke tayakeramo ya leano la kgatelopele mošomong mafapheng a go fapafapana khamphaning ya TRP⁴:

Maemo a Mošomo		Maemo	Dinyakwa
Maemo a Bologaodi (EL Band)		Moetapele wa ba go šoma ka Tšhipi	- Degree ya maleba goba Diploma ya Godimo ya Bosetšhaba - Setsebi sa go šoma ka Tšhipi - Go Kgethwa Semolao
Maemo a Magareng (DL Band)		Mookamedi: Ba go šoma ka Tšhipi	Diploma ya Bosetšhaba go šomeng ka Diminerale (NQF Legato 6) goba degree go šomeng ka Tšhipi
Maemo a Mošomo		Maemo	Dinyakwa
Maemo a Bologaodi (EL Band)		Moetapele wa Ditirelo tša Seteginiki	Degree ya maleba goba Diploma ya Godimo ya Bosetšhaba.
Maemo a Magareng (DU Band)		Rathutafase yo Mogolo	Degree ya maleba goba Diploma ya Bosetšhaba
Maemo a Magareng (DU Band)		Rathutafase wa Molaodi	- Degree ya maleba goba Diploma ya Bosetšhaba - Ore Body Modeller
Bologaodi le Bokgoni (CU Band)		Rathutafase	- Diploma ya Bosetšhaba goba - Degree ya Maleba
Bologaodi le Bokgoni (CL Band)		Morutwana wa Thutafase	- Diploma ya Bosetšhaba goba - Degree ya Maleba
Bologaodi le Bokgoni (CL Band)		Modiraditeko wa Molaodi	- Modiraditeko le - Setefikheiti sa Mohlahlobi
Bokgoninyana (B Band)		Modiraditeko	Setifikeiti sa Pele sa Modiraditeko
Go hloka bokgoni (A Band)		Morutwana wa modiraditeko	Kereiti 10 goba ABET Legato 4

Lefapha la Boentsšeneare		Maemo	Dinyakwa
Maemo a Bologaodi (EL Band)		Moetapele wa Baentsšeneare	- Degree ya Maleba goba Diploma ya Godimo ya Bosetšhaba. - Setifikeiti sa Mmušo sa Bokgoni - Go Kgethwa Semolao
Maemo a Magareng (DU Band)		Mookamedi: Baentsšeneare	- Degree ya Maleba goba Diploma ya Bosetšhaba. - Setifikeiti sa Mmušo sa Bokgoni
Bologaodi le Bokgoni		Foromane	Ditshwanelego tša N4 – N6

(CU Band)		Maitemogelo a mengwaga e 4 ya go šoma ka diatla
Bolaodi le Bokgoni (CL Band)	Makgonatšohle wa mešomo ya diatla	- Ditshwanelego tša N4 – N6 - Maitemogelo a mengwaga e 4 ya go šoma ka diatla
Bolaodi le Bokgoni (CL Band)	Mošoma ka diatla	- Ditshwanelego tša N3 - Go phasa moleko wa mošomo o nyakegago
Bokgoninyana (B Band)	Mothuša Baentšeneare	Kereiti 12 goba setifikheiti sa mohluta woo
Go hloka bokgoni (A Band)	Bathuti le Bahlokomedi	Kereiti 10 goba ABET Legato 4

MINERAL RESOURCES AND ENERGY
 MINERAL AND LABOUR PLAN
 2024-10-31
 Limpopo REGION

Maemo a Bolaodi (EL Band)	Moetapele wa Moepong	- Degree ya Maleba goba Diploma ya Godimo ya Bosetšhaba. - Setifikheiti sa Bokgoni sa Molaoi wa Moepo - Setifikheiti sa Bosetšhaba sa go Pšhatla Maswika
Maemo a Magareng (DU Band)	Molaoi wa karolo	- Degree ya Maleba goba Diploma ya Godimo ya Bosetšhaba - Setifikheiti sa Molebeleli wa Moepo - Setifikheiti sa Bosetšhaba sa go Pšhatla Maswika
Maemo a Magareng (DL Band)	Molebeleli wa Moepo	- Setifikheiti sa Molebeleli wa Moepo - Setifikheiti sa Bosetšhaba sa go Pšhatla Maswika - Setifikheiti sa Bokgoni sa A le B
Bolaodi le Bokgoni (CU Band)	Mookamedi wa dišifiti	- Kereiti 12 goba thuto ya mohluta woo - Setifikheiti sa Bosetšhaba sa go Pšhatla Maswika - Setifikheiti sa Bokgoni sa A le B
Bolaodi le Bokgoni (CL Band)	Moepi	- Kereiti 12 goba thuto ya mohluta woo - Setifikheiti sa Bosetšhaba sa go Pšhatla Maswika - Setifikheiti sa Bokgoni sa A le B
Bokgoninyana (B Band)	Mokapotene wa sehlopha le Bašomi	- ABET Legato 4 goba Kereiti 12 - Setifikheiti sa Bosetšhaba sa Nakwana sa go Pšhatla Maswika - Setifikheiti sa Bokgoni sa A le B
Go hloka bokgoni (A Band)	Bathuti, Bathuši le Bahlokomedi	- ABET Legato 4 goba Kereiti 10 - Setifikheiti sa Bokgoni sa B

Lefapha la Meepo

Maemo a Mošomo		Maemo	Dinyakwa
Maemo a Bolaodi (EL Band)	Moetapele wa Bašomi		Degree ya Maleba goba Diploma ya Godimo ya Bosetšhaba
Maemo a Magareng (DL Band)	Molomaganyi: Bašomi / Merero ya Mešomo / Megolo		Degree ya Maleba goba Diploma ya Godimo ya Bosetšhaba
Bolaodi le Bokgoni (CU Band)	Mohlankedi wa Bašomi		Degree ya Maleba goba Diploma
Bokgoninyana (B Band)	Mohlakomelela Bašomi / Mongwaledi		Kereti 12 goba setifikheiti sa mophuta woo
Maemo a Magareng (DL Band)	Mohlaganyi: Tiwaetšo		Setifikheiti sa Maleba sa Degree goba Diploma
Bolaodi le Bokgoni (CU Band)	Mohlankedi wa Tiwaetšo		- Diploma ya Maleba - Setifikheiti sa Tiwaetšo ya Maleba
Bolaodi le Bokgoni (CL Band)	Batiwaetši		- Kereti 12 goba setifikheiti sa mophuta woo - Setifikheiti sa Tiwaetšo
Bokgoninyana (B Band)	Bathuša Motwaetši / Mohlahi		- Kereti 12 - Setifikheiti sa Tiwaetšo
Maemo a Mošomo		Maemo	Dinyakwa
Maemo a Bolaodi (EL Band)	Moetapele wa tša Ditšhelete		Degree ya Maleba goba Diploma ya Godimo ya Bosetšhaba.
Maemo a Magareng (DU Band)	Ramatlotlo: Ditšhelete / Bolaodi		Degree ya Maleba goba Diploma ya Godimo ya Bosetšhaba
Maemo a Magareng (DL Band)	Mmegi wa Ditshenyegelo		Degree ya Maleba goba Diploma go tša Ditšhelete
Bolaodi le Bokgoni (CL Band)	Mothuša Ramatlotlo		Kereti 12 goba setifikheiti sa mophuta woo
Bokgoninyana (B Band)	Mongwaledi / Moamogelabaeng / Letso go la molaodi		Kereti 12 goba setifikheiti sa mophuta woo
Go hloka bokgoni (A Band)	Bathuši le Bahlakomedi		Kereti 10 goba ABET Legato 4

MINERAL RESOURCES
SOCIAL AND LABOUR PLAN
2014-2031
Mogotswa: Tlwaetšo


MOFETENG REGION

Lefapha la go Hira Bašomi

Lefapha la Ditšhelete le la Taolo

Lefapha la go Hira Bašomi

Lefapha la Ditšhelete le la Taolo




MOKGWA WA GO DIRAGATŠA LEANO LA KGATLOPELE MOŠOMONG (CPP)

Mogato	Dipelo tše di Letetšwego	Letšatšila go Fetša
Go lekola mabokgoni le go dira pego	Go rekhota disetifikheiti tša bašomi le dipego tša balaodi.	July 2023
Go thea CPP le dinyakwa tša mešomo ya maemo ka moka	Go thewa ga CPP maemong ka moka a mešomo ya lefapha.	October 2023
Go thea mekgwa ya thuto go CPP e nngwe le e nngwe	Bašomi ba kgethilwego ba tsenywa lenaneong la barutwana ba go rutwa mešomo, bašomi ba go rutwa mešomo, thekgo ya mašeleng, bjilji, e le mekgwa ya go tlwaetša go dumelelana le dinyakwa tša khamphani	October 2023
Go lemoga maemo a kapejana a mošomo le batho ba go ka fihlelela dipakane tša maemo a EE le basadi ba maemong a godimo moepong	Batho ba tlo tsenywa mananeo a go hlatošwa kapejana mošomong gore go fihlelelwe dipakane tša go fapafapana tša EE le basadi ba maemong a godimo moepong	Go ya pele
Go dira ditokomane tša CPP le tshpedišo ya go boloka dipego	Ditokomane tša CPP le tshpedišo ya go boloka dipego tše di tlogo go tsamaišana	Go ya pele
Go tlwaetša baetapele le baokamedi go swareng dipoledišano tša CPP le go boloka dipego	Baetapele le baokamedi ba maleba ba hlamilwe gabotse go swara dipoledišano tša CPP	November 2023
Go tsebiša bašomi ka CPP ka mananeo a go amogela motho mošomong	Bašomi ba tsebišwa ka CPP	Go ya pele
Go diragatša lenaneo la CPP	Dipoledišano tša CPP tša magareng ga molaodi / mookamedi le motho	Go ya pele
Go bea leihlo le go bega	Dipego di romelwa lefapheng la HR ka mehla go bea leihlo kgatelopele ya CPP	Go ya pele

LEANO LA TLHAHLO
MOLAWANA 46(B) (III)

Tema ya “mohlali” ke ge motho a šomiša maitemogelo a gagwe go ruta le go hlahla barutwana go fihlelela dinyakwa tša mešomo ya maemo a godimo le maemo a balaodi. Bahlali ba tlo kgahlegela kudu go thuša bašomi ba go hloka maitemogelo gore ba kgone go tsenya letsogo kutšwanyana moepong.

Go na le dilo tša go tsamaišana tša Leano la Tlhaaho la moepo tše di tšewago di le bohlokwa kudu katlegong ya lenaneo le.



Seswantšho sa ka mo godimo se bontšha gore:

- Bobedi mohlali le morutwana ba kgathla tema mogatong wa tlwaetšo;
- Mohlahli le morutwana ba swaneše go tshepana le go kgona go boloka khupamararama;
- Morutwana o swaneše go tseba le go ikwa gore o kgona go ntšha sa mafahleng ntle le poifo;
- Mohlahli wa sekgwari o na le bokgoni bja go boledišana gabotse le ba bangwe, ka go realo o na le bokgoni bjo bogolo bja go theetša, go bolela le go botšiša dipotšišo;
- Ge mohlali a phema go dula a fana ka ditaelo, morutwana o tla kgona go gola le go gatela pele.

Khamphaning ya TRP, go diragatšwa ga lenaneo la bohlahli go tla laolwa ke melaotheo e latelago:

- Bahlali ba tla kgethwa go lebelešwe maitemogelo a bona le kganyogo ya go thuša bašomi; ba tla fetišetša tsebo ya bona go batho bao ba se nago maitemogelo a mantši;
- Lenaneo le tla šoma kudu ka mešomo ye e nyakegago gona bjale, eupša gape le dinyakwa tša nakong e tlaago;
- Le tla thuša bašomi kgolong ya bona ka noši le go ba thuša go fihlelela mabokgoni a bona;
- Le tla ba thuša go kaonefatša mabokgoni a bona bjalo ka bašomi le/goba bjalo ka barutwana mešomong ya bona e meswa.

MOKGWA WA GO DIRAGATŠA LEANO LA TLHAHLO

Khamphani ya TRP ga e be le batho ba bantši bao ba tšeelwago legato Maemong a Godimo a Bolaodi e bile 71% ya sehlopha sa gona bjale sa balaodi se na le mengwaga ya go feta e 5 se šoma moepong. Leano la go hira le tla lokišwa gore le dumelane le dipakane. Maemo a godimo a mošomo ao a se nago motho ka baka la maemo a sa letelwago a tlaago, a tla newa ba bangwe go latelwa lenaneo la Tekatekano Mošomong ka go dumelana le leano la moepo la go hira.

Leano la go šuthelelana Mošomo le fedišwe gore go lebelelwe le taba ya go hlatoša batho ka gare ga khamphani ge dikgoba di ka bulega. Eupša se se tla ithekga ka tšwelopele ye motho a e dirilego gammogo le ge e ba a loketše go newa tlhatšo yeo.

GO HLAHLA DIHLOPHA TŠA BASADI

Khamphani ya TRP e fetile pakane ya yona ya 11% ya basadi ba go kgatha tema Mešomong ya Moepong e bile e nyaka gore palo yeo e fetele ka godimo ga 20% mengwageng e mehiano e tlago. Magato a latelago a diragadišwe ka katlego:

- Pholisi ya kgobošo ya basadi le boimana e gona go šireletša ditokelo tša basadi bao ba hirilwego ke TRP.
- Meago ya ka thoko ya boaparelo le meago e mengwe e gona ka ntle ga moepo le ka tlase ga mabu.
- Go tlaleletša go diforamo tša borakgwebo ka gare ga khamphani, go hlamilwe le foramo ya Basadi ba Moepong. Moreo wa foramo ye ke gore go boledišanwe ka mathata, ditlhohlo le dipelaelo tše basadi ba hakanago le tšona mošomong.
- Cape basadi ba na le moemedi, yoo a tšeago melaelo ya bona go tšwa dipolelišanong tša bona gomme a e fetišetša go foramo ya Tekatekano Mošomong.
- Megato ya go fapafapana ya Basadi Moepong e ile ya diragatšwa go lemoša batho ka mathata ao basadi ba kopanago le wona, ka mohlala, matšatši a tlhokomelo ya maphelelo

Khamphani ya TRP e ikana go hlama leano la go tšweletša basadi ba dikgwari gore ba šome hlatlošetšwe maemong a phgameng a mošomo. Basadi ba tlo kgethwa gore ba kgathe tema mananeong a go tlwaeletšwa mešomo. Ka baka leo, mananeo a ARM a go Ruta Batho go ba Baetapele, e lego Lenaneo la Baetapele ba ka Moso (FLD) le Lenaneo la Basadi Maemong a Boetapele (WIL) a gare a šomišwa ka katlego.

Khamphani e nyaka go oketša palo ya bašomi ba yona ba basadi ba moepong mengwageng e 5 e tlago e bile re ikemišetše go kaonetatša karolong ye ka go oketša palo ya bona maemong a bolaodi mokgatlong wo.

LEANO LA GO RUTA BARUTWANA MOŠOMO LE THEKGO YA MAŠELENENG
MOLAWANA 46(B) (IV) MINERAL RESOURCES ACT

SOCIETY AND LABOUR PLAN

Khamphani ya TRP e a lemoga gore go diragatšwa ga Leano la go Ruta Barutwana Mošomo le Thekgo ya Mašeleng go tla thuša moepo maitekong a wona a go hwetša bašomi ba dikgwari le mabokgoni ao a nyakegago gore moepo o atlege.


Mananeo a thekgo ya mašeleng a akaretša dilo tše pedi tša bohlokwa, e lego go thekga barutwana ka mašeleng gore ba lefelele dihuto tša bona le go ba nea sebaka sa go ba le maitemogelo mešomong ye ba ithutelago yona nakong ya maikhutšo:

Dithekgo tša Mašeleng	• Khamphani ya TRP e tla thekga dihuto tša bašomi ka mašeleng go ya ka Pholisi ya Thekgo ya Mašeleng ya Dihuto • TRP gape e tla fana ka thekgo ya mašeleng go barutwana ba go dilla le bao e ba swanetšego ba seleteng sa moepo, kudukudu ba metseng ya kgauswi le moepo.
Leano la Polelišano	• Go tla lemogwa bao ba ka tšeago maemo a bolaodi, go dumelelana le Leano la Kgatelopele Mošomong • Lenaneo le le ka thuša go tswarela dikgoba tša mešomo e itšego yeo go lego thata go hwetša batho ba go e kgona
Go Ruta Barutwana Mošomo	• Go tseba ka ga mošomo, ka go kgethega ka go tlwaelša barutwana, go tla lokišeletša barutwana bakeng sa mešomo ka moso • Megato ye e tla hlola dibaka tša go ithuta bakeng sa bao ba sa kago ba hwetša monyetla, go akaretša dialoga tše kgethilwego.

MOKGWA WA GO DIRAGATŠA LEANO LA GO RUTA BARUTWANA MOŠOMO LE THEKGO YA MAŠELENG

Lenaneo la thekgo ya mašeleng khamphaning ya TRP e tla newa ba go fetša sekoalo bao ba nago le kgahlego ka mešomo ya moepong go swana le:

- Ba Ditirelo tša Seteginiki;
- Bašomi ba ka Moepong;
- Ba go Šoma ka Tšhipi;
- Baentšeneare;
- Boramehlagase;
- Bahlokomedi ba Moepo.



Ka tlwaelo dialoga di tla newa mošomo khamphaning ya TRP, go ithekgetse ka senyakwa (goba sekgoba) sa mošomo o itšego.

Lenaneo la go ruta barutwana mošomo le tla thuša go tswalela sekgoba sa magareng ga go no ba le tsebo ka ga mošomo le go dira mošomo ka bowona. Ge barutwana ba se no fwa thuto, dialoga tše di hweditšego mangwalo a mešomo ya moepong di tla newa sebaka sa go tsena lenaneong la rutwa mešomo khamphaning ya TRP.

LEPOKISI 4 DIPAKANE TŠE DI AKANTŠWEGO TŠA BARUTWANA LE THEKGO YA MAŠELENG

Legoro		2023	2024	2025	2026	2027	PALOMOKA
Dithekgo tša Mašeleng (Ba ka Ntle)	Tšwelapele	3	6	8	6	6	
	Ba Baswa	5	2	0	2	2	
	Palomoka	8	8	8	8	8	
	Tšwelapele	2	2	2	0	2	
Dithekgo tša Mašeleng (Ba ka Gare)	Ba Baswa	0	0	0	2	0	
	Palomoka	2	2	2	2	2	
	Tšwelapele	5	8	10	6	8	
Palomoka ya Dithekgo tša Mašeleng	Ba Baswa	5	2	0	4	2	
	Palomoka	10	10	10	10	10	
	Mašeleng	R2 725 745	R2 916 546	R3 120 705	R3 339 155	R3 201 778	R15 303 930

Category	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL	
Internships/ Graduates	Continuing	4	8	14	11	8	
	New	3	6	0	3	6	
	Total	7	14	14	14	14	
	Financial provision	R3 196 202	R3 419 936	R3 659 331	R3 915 484	R4 189 568	

LENANEO LA TEKATEKANO MOŠOMONG
MOLAWANA 46(B) (V)

Khamphani ya TRP e na le setlwaedi sa go ba le tekatekano e bile e nyaka go swarelela tabeng ya gore go ba le batho ba go fapafapana go matlafatša mokgato. Gore e fihlelele se, dilo tše di latelago di bohlokwa go direng se:

- Go fediša kgethollo;
- Go netefatša gore khamphani e tsebia ka go swara bašomi ka tekatekano;
- Go hira batho ba dihlopha tša go fapafapana magorong le maemong ka moka a mešomo ya moepong le go ntšha ka ga tšhwene tabeng yeo;
- Go dumelelanya maikemišetšo a moepo le melawana ya Molao wa Mabapi le go Ruta Batho Mešomo, go fihla bokgoleng bjo bo kgonegago; le
- Go okeiša palo ya basadi gammogo le maloko a HDSA maemong a bolaodi, ge nako e dutše e eya le ka go dumelelana le dipakane tše di beilwego.

LEPOKISI 5 : DIPALOPALO TŠA MABAPI LE TEKATEKANO MOŠOMONG

Maloko a HDSA a Maemong a Bolaodi	Seemo sa Bjale	2023	2024	2025	2026	2027	PALOMOKA
Bolaodi bja Godimodimo (F Band)	-	-	-	-	-	-	-
Bolaodi bja Godimo (E Band)	6	6	6	6	6	6	6
Mosadi wa Mothomoso	0	0	0	0	1	1	2
Bolaodi bja Magareng (D Band)	14	11	11	12	12	12	12
Mosadi wa Mothomoso							
Leloko la HDSA la Molaodi	16	18	19	20	20	21	21
Maemo a Bolaodi	48	48	48	48	48	48	48
% ya Maloko a HDSA a Balaodi	50%	51%	51%	52%	52%	52%	52%
Basadi ba go Šoma ka Moepong	103	43	55	64	64	64	64
Mešomo ya ka Moepong	593	360	476	568	568	568	568
% ya Basadi ba go Šoma ka Moepong	15%	16%	16%	17%	17%	17%	17%

Mekgwa yeo khamphani ya TRP e tla go e latela go fihlelela se se lego ka mo godimo ke ye:

- Mešomo ya moepong yeo e loketšego go ka dirwa ke basadi e tla lemogwa ge go nyakwa bašomi ba maleba;
- Go tla dirišwa mekgwa e itšego go hwetša le go boloka maloko a HDSA (go akaretša le basadi) – ka mohlala, go hlanguwa ga dipholisi tša go thekga go bolokwa ga maloko a HDSA;
- Megato ya go hira e tla lebišwa kudu go maloko a HDSA le basadi maemong a moepong;
- Mananeo a go kaonefatša ga motho mabokgoni a gagwe a tla kgatha tema ya bohlokwa go netefatša gore maloko a HDSA ao go hweditšwego a ka kgona mošomo go ithekgile ka ditekolo tša mabokgoni ba bewa leihlo bakeng sa maemo a bolaodi le go tlwaeletšwa maemo ao;
- Maloko a HDSA a tla newa tlhahlo go a thuša gore a tle a kgone go rwala maikarabelo a bona ka katlego.


Khamphani ya TRP e a lemoga gore go kgatha tema ga basadi intasetering ya meepo le go kgatha tema ga maloko a HDSA maemong a bolaodi ga se ya hlwa e eba selo sa go ratega mo Afrika Borwa. Maitekong a go rarolla bothata bio, khamphani ya TRP e ikemišetše go netefatša gore bonyenyane 10% (go ya ka bonnyane bja dinyakwa tša taolo) ya bašomi ba yona ba moepong e be basadi le gore maloko a HDSA a maemong a bolaodi bonyenyane e be 52%.

GO HWETŠA BAŠOMI BA OKETŠEGILEGO

Khamphani ya TRP e ikemišetše go sekaseka le go kaonefatša dipalopalo tša bašomi ba yona ba gona bjale moo maloko a tla go go hwetša ka go akgofa ka go dumelelana le leano la go ruta batho mešomo, la kgatelopele mošomong, le la go hlahlba bašomi.

MALOKO A HDSA A MAEMONG A BOLAODI

Morero wa khamphani ya TRP ke go tlwaetša batho ba ka gare ga khamphani bao ba ka tla go ba hirwa go e na le go tshwenyega feela ka go fihlelela dipakane. Ka baka leo, gape go bohlokwa kudu go lemoga gore go lokišwa ga mašaeadi ao a bakilwego ke go hloka toka ga nakong e fetilego go a nyakega e le gore Afrika Borwa e itemogele diphetogo kgatelopeleleng ya bašomi bao e lego maloko a HDSA.



DIPAKANE TŠA MALOKO A HDSA MAEMONG A BOLAODI

Bjalo ka ge go bonišhwa karolong ye e rego Go Ruta Batho Mabokgoni, khamphani ya TRP e nyaka go hira sehlopha sa balaodi ba maitemogelo. Dipakane di tla akaretša le basadi ba latho bašo gannmogo le go hwetšagala ga mabokgoni ao a nyakegago.

Se se tla oketšega gannyane-gannyane mengwageng e (5) e le gore go fihlelelwe dipakane tše di hlalositšwego tša Molao wa Meeopo.

LEPOKISI 6 DIPAKANE TŠA MALOKO A HDSA

Maemo a Mošomo	Patereson Band	2023	2024	2025	2026	2027
Palomoka ya Balaodi	D le E	48	48	48	48	48
Pakane ya Palo ya Maloko a HDSA maemong a bolaodi	D le E	18	19	20	20	21
Pakane ya maloko a HDSA ka diperesente		38%	40%	42%	42%	48%

BASADI BA GO ŠOMA MOEPONG

Khamphani ya TRP e ikemišeditše go hlohleletša le go netefatša tekatekano mošomong. Ka go dumelelana le maiteko a Molao wa Meeopo wa Afrika Borwa a go lokiša go hloka tekatekano ga nakong e fetilego, khamphani ya TRP e amogela tlhohlo ya go akaretša basadi mešomong ye go sa tlwaelegago gore ba e dire yeo e amanago ka go lebanya le kgwebo ya meeopo. Morero wa TRP ga se go no fihlelela dipakane tša Molao wa Meeopo tša phihlelelo ya 10% ya basadi meepong, eupša ke go fetela ka kua ga seo le go bonagatša go se swane ga badudi ba ditikologong tšeo moepo o tlogo go ba go tšona. Ka maiteko a kopantšwego a go tsenya basadi ka katlego mešomong yeo gantši e dirwago ke banna, TRP e tla lebiša šedi mekgweng e latelago:

Mokgwa	Ditaba ka Botlalo
Go Hira	- TRP e tla lwela go: - Amogela mekgwa ya maleba ya mmaraka go gogela basadi. - Hira basadi ba metseng ya kgauswi le moepo. - Akaretša diyunibesithi le mekgatlo e mengwe ya thuto ka morero wa go hwetša dialoga /barutwana ba metseng ya kgauswi le moepo. - Hira basadi mešomong ya ka fase ga moepo yeo ka tlwaelo e newago banna. - Dira ditoko tša mmele e le karo lo ya mogato wa go kgetha. Mešomo ka moka e tla newa basadi ge feela ba fihlelela dilo tše di nyakwago ke ditoko tšeo. - Hira basadi pele ge go na le le dikgoba tša mešomo.

Mokgwa	Ditaba ka Botlalo
Tekolo ya Kotsi	TRP e tla dira tshekatsheko e tsenoletšego ya dikotsi go bona dikotsi tše di ka welago basadi moepong. Di tla ngwalwa fase, tša phatalašwa le go tsebišwa maloko ka moka ao a amego.
Dipholisi le Ditshepedišo	- TRP e tla: - Netefatša gore ga e kgetholle basadi tabeng ya tšhepo e neng e tšhela go tsebišwa. - Netefatša gore ga e kgetholle basadi tabeng ya maemo a tšhepo e neng e tšhela go tsebišwa. - Netefatša gore go ba le dipholisi tša mabapi le kgobošo ya tšhepo e neng e tšhela go tsebišwa.
Mafelo a Maswanedi	- TRP e tla netefatša gore: - Go ba le mafelo a mabotse a basadi a go aparela go wona. - Go ba le ditsholele tša go ba le metomo ya bohloko – go akaretša ditsholele tša ka fase ga moepo tša go ba kgauswi le mošomo.
Go Tlwaetša	- TRP e tla: - Nea basadi tlhahlo ya go ba lokišele tša go thoma go šoma moepong. - Netefatša gore lenaneo la mabapi le kgobošo ya basadi ka tša thobalano e ba karolo ya lenaneo la go amogelwa mošomong, bobedi bakeng sa bašomi ba baswa le ba go tšwa lilefing ya ngwaga le ngwaga. - Akaretša lenaneo la kamogelo ya ditšo tša go se swane e le karolo ya kamogelo, moo go boletswa kudu le ka kgethollo ya bong. Se se tla thuša gore basadi ba amogelwe mošomong le go thibela mathata ao a ka lagago. Bašomi ka moka ba baswa le bao ba boago lilefing ya ngwaga le ngwaga ba tla fwa tlwaetšo ye.
Go Ruta Barutwana Mošomo	Go dumelelana le Leano la go Ruta Batho Mošomo, basadi ba tla akaretšwa tlwaetšong ya ngwaga le ngwaga ya Barutwana ba go Rutwa Mošomo.
Kgateelopele Mošomong	Bašomi ba tlo newa keletšo ya kamoo ba ka gatelago pele mošomong ya bona.
Bohlali	E le karolo ya lenaneo la tlhahlo la TRP, šedi e kgethegilego e tlo lebišwa go hlaleng basadi ba maemong ka moka ba khamphaning ye. Se se tla thuša ka moso ge go tšwelela dibaka tša go šuthelelana mošomo, go matlafatšwa le go etelela pele bakeng sa basadi ba moepong.
Go Hwetša Bašomi	- Go tlo dirwa leano la go hwetša basadi bao ba ka šomago moepong. - Basadi ba go šoma moepong ba tlo hwetšwa ka moreo wa gore ba thušwe go gatelopele mošomong ya bona le go tlo hlatošwa nakong e tšhepo e neng e tšhela go tsebišwa.
Diboka le Balaodi	Ge go hloka gale, balaodi ba TRP ba tlo dira diboka le diwekešopo gore ba:

Mokgwa	Diraba ka Botlalo
	- Kwe dipono tša bašomi ba basadi, dingongorego le ditšhišinyo tša bona mabapi le seemo sa mošomo moepong. - Kwešiše ka botlalo dikatlego le ditlhohlo tše basadi ba khamphaning ye ba kopanago le tšona. - Thuše basadi go hwetša dibaka tša mešomo, ka go realo ba tiwaelana le balaodi le basadi ba bangwe ba mešomong ya go fapafapana ya moepong.
Go Emelwa ka Tekatekano	- Maikemišetšo a TRP ke go netefatša gore go ba le palo e lekanego ya basadi magorong ka moka a mešomo le maenong ka moka a mešomo ya moepong. - Palo ya basadi e tla ba e lekanego diforamong tše di latelang: - Go Ruta Batho Mešomo; - Tekatekano Mošomong; - Go Phela Botse ga Mošomi; - Tša Maphele le Polokego.

BASADI GO DIPAKANE TŠA MOEPO

Khamphani ya TRP e fihleletše 17% ya basadi ba go šoma moepong, e fetile pakane ya moragobjale ya MPRDA gomme go na le kgonagalo ya gore dipalopalo tše di oketšege ge dišweletšo le mešomo ya moepong di oketšega.

LENANEO LA GO HLABOLLA IKONOMI YA TIKOLOGONG MOLAWANA 46(C)

KAKARETŠO

- TRP e dumela go beeletšeng tabeng ya go Hlabolla Ikonomi ya Tikologong ka gobane e:
- oketša dibaka tša go šomiša dilo tša go fapafapana tša TRP, ka go oketša dikgwebo tša tikologong;
 - oketša palo ya bašomi bao go ka hwetšwago bašomi ba tikologong (go oketšega ga go hirwa ga batho ba tikologong go na le mafelelo a mabotse dikamanong tša badudi); le
 - go thuša gore maemo a tsepame kutšwanyana setšhabeng, kudukudu moo go rutwa ga batho mabokgoni go kaonefatšago maphele a badudi le go fokotša bodidi le ditlamorago tša bjona.

MAEMO A BADUDI LE IKONOMI YA PROFENSE YA LIMPOPO

Profense ya Limpopo e arogantšwe ka dilete tše hlano tša moswananoši, e lego Plain Limpopo Fields, Bushveld basin, Central Highlands, great Escarpment le mmoto wa Eastern Plateau. Profense ye e na le dimerae tša go swana le PGM, Leswika la Motaga, Vanadium le Khoroumo.

Go na le dikarolo tše pedi tše dikgolo tša ikonomi profenseng ya Limpopo, e lego temo le moepo. Meepo e karolong ya bogare ya profense, ka Bohlabela le dikarolong tša kgolekgole tša ka bodikela. Selete sa ka leboa se dirišetšwa kudu tša temo. Dišweletšwa tša temo ke dienywa, diterebe, mero go, mafela, korong, khotlone le mehlape.

Profense ya Limpopo e arolelana mellwane ya boditšhabatšhaba le Botswana, Zimbabwe le Mozambique. E bile e na le mollwane le Mpumalanga, Gauteng le North West. Profense ye e bogareng bja mebaraka yeo e hlabologago ya selete, bosetšhaba le boditšhabatšhaba. E aroganšwe ka mebasepala ya dilite e 5, e lego:


- Selete sa Capricorn;
- Selete sa Mopani;
- Selete sa Sekhukhune;
- Selete sa Vhembe;
- Selete sa Waterberg.



IKONOMI YA PROFENSE YA LIMPOPO

SESWANTŠHO 2 GDP GO YA KA LEFAPHA LIMPOPO
MOTHOPO: LEVANELO LA LIMPOPO LA MEŠOMO, KGOLO LE TLHABOLLO
2009 – 2020

GDP ya Limpopo go ya ka Lefapha



Limpopo e begile kgolo e botse ya ikonomi ya 6.5% go tloga ka 1998 go fihla ka 2008. Profense ye e na le kgonagalo e kgolo ya tšweletšo go tša temo, diminerale le tša boeti. Lefapha la meepo le godile ka bohlokwa bja lona ikonoming ya profense. Kgolo go tša meepo magareng ga 1995 le 2002 e bile e kgahlišago kudu ge e bapetšwa le tša temo le botšweletši.

Ka 2007, Limpopo e tsentše letsogo ka 6.9% go Palomoka ya Tšhelete ya Dišweletšwa tša Selegae (GDP) tša Afrika Borwa ge kgolo ya ikonomi e be e le 4.4%. Tshakatshenko ya ikonomi ya profense e bontšha gore ikonomi ya profense e be e duše e gola. Seemo sa ikonomi ya profense se fapana kudu le sa ikonomi ya bosetšhaba.

Meepo le dirafšwa, temo, dithokgwa le dihlapi, gotee le ditirelo tše tlwaelegilego tša mmušo di kgatha tema ya bohlokwa ikonoming ya profense go feta tema yeo e kgathwago ke mafapha a swanago ikonoming ya bosetšhaba.


Khamphani ya TRP e hwetšagala mmasepaleng wa Selegae wa Fetakgomo-Greater Tubatse. Wo ke mmasepala wa tikologo (Legoro B4) ka gare ga Mmasepala wa Selete wa Sekhukhune, Profenseng ya Limpopo. Mmasepala o arolelana mollwane le Mmasepala wa Selegae wa Makudutamaga ka borwa,

Mmasepala wa Selegae wa Elias Motscaledi ka bohlabela, Mmasepala wa Fetakgomo Greater Tubatse, Mmasepala wa Selegae wa Lepelle-Nkumpi le Selete sa Capricorn, Mmasepala wa Selegae wa Maruleng kua Seteteng sa Mopani le Mmasepala wa Selegae wa Thaba Chweu ka Mpumalanga.

O mo e ka bago dikhilomithara tše 150 go tloga Polokwane, le dikhilomithara tše 250 go tloga Mbombela. Mmasepala wo ke wona o mogolo go e mehlano (5) mebasepaleng ya selegae ka Seteteng sa Sekhukhune, e lego bogolo bja tikologo bja 34,3% ka disekwere khilomithara tše 4 550 tša disekwere khilomithara tša selete tše 13 264. Naga e laolwa kudu ke mošate gomme mmasepala ke wa metsemagaeng wa go ba le metse e ka bago e 166, yeo bontši e lego metsana. Mmasepala wo o na le diwate tše 31.

Le ge Profense ya Limpopo e šegofadišwe ka dilo tše dintši tša tlhago, Profense ye ke e nngwe ya diprofense tša go dila kudu mo Afrika Borwa. Palo ya batho ba go se šome ke 40% gomme badudi ba go feta 38 % bona ba dila wa go šiša.

Seswantšho 3 sa ka mo tlase se bontšha dipalopalo tša mošomo tša Profense:



MOTHOPO: DIPALOPALO TŠA AFIKA BORWA TŠA 2008.
SESWANTŠHO 3 MAEMO A MOŠOMO A LIMPOPO (1996, 2001 LE 2007)

Dipalopalo le maemo a ikonomi tša profense di bontšha gore go nyakega mananeo a kapelapela a go lwantšha bodidi, gammogo le go kaonefatšwa ga maphelo a badudi ka moka ba Limpopo. Pušo ya profense e lemogile gore go na le dikgwebo tše dintši tše go dumelwago gore di bohlokwa kgolong le go tsepameng ga ikonomi ya Limpopo. Go dumelwa gore ge dikgwebo tše di ka gola go ka ba le mešomo e bile go tla ba le methopo e oketšegilego ya go thekga ka mašelang mešomo ya go hlabolla setšhaba seteteng se.

Meepo yeo ke:


- Kgwebo ya polatinamo kua Dilokong Corridor magareng ga Polokwane le Steelpoort (selete sa Sekhukhune) gape le seteteng sa Waterberg;
- Kgwebo ya malahla le dišweletšwa tša pheteroli amo kua Lephalale ka Borwa-Bodikela (selete sa Waterberg);
- Dikgwebo tša dienywa le merogo (temo ya dirapa) kua Vhembe, Mopani le Bohlabela;
- Kgwebo ya Logistics kua Polokwane (selete sa Capricorn);
- Dikgwebo tša nama dikarolong ka moka (dilete ka moka);
- Dikgwebo tše seswai tša boeti mafelong a mmalwa a tša boeti; le
- Kgwebo ya dithokgwa seteteng sa Mopani le sa Vhembe.

MMASEPALA WA SELETE WA SEKHUKHUNE (SDM)

Mmasepala wa Selete wa Sekhukhune (e tla ba Sekhukhune go tloga mo), ke wa bogolo bja mo e ka bago disekwere-mithara tše 13 527 – bontši ke metsemagae gomme o ka Leboa Bodikela bja Mpumalanga le ka Borwa bja Limpopo. Go akanyetšwa gore 5 % feela ya batho ba Sekhukhune ba dula metsetoropong. Selete se se bopšwa ke mebasepala ya selegae e 4:

- Mmasepala wa Selegae wa Elias Motsaledi,
- Mmasepala wa Selegae wa Fetakgomo Tubatse,
- Mmasepala wa Selegae wa Ephraim Mogale, le
- Mmasepala wa Selegae wa Makhuduthamaga.


Selete se se na le diwate tše 121 tšeo di arogantšwego go ya ka mebasepala ya selegae le metsama e 605 yeo batho ya yona ba dulago kua le kua e bile e gašane Seleteng ka tsela e latelago.



Mmasepala wa Selegae	Palo ya Diwate	Palo ya Metsama
Elias Motsaledi	30	104
Fetakgomo Tubatse	44	289
Ephraim Mogale	16	69
Makhuduthamaga	31	143
PALOMOKA	121	605

LEPOKISI: 7: PALO YA DIWATE GO YA KA MMASEPALA WA SELEGAE
MOTHOPO: TOKOMANE YA SDM IDP YA 2012-2013

Seswanišho 4 sa ka mo tlase se bontšha *Mmepe*: *Mmepe* wa *SDM* wa go bontšha *mmasepala* wa *selegae*



DIPALOPALO TŠA BADUDI

Palomoka ya gona bjale ya badudi ba Sekhukhune e akanyetšwa go 1,169,762. Mbasepala ye e nago le badudi ba bantši kudu ke mmasepala wa selegae wa Fetakgomo Tubatse, Makhuduthamaga le wa Elias Motsaledi ka go latelana. Magareng ga go balwa ga batho ka 2011 le go balwa ga batho ka 2016, palo ya badudi mebasepaleng e mengwe e fokotšegile mola e oketšegile kudu mebasepaleng e mengwe:

LEPOKISI 8: DIPALOPALO TŠA BADUDI GO YA KA DITIKOLOGO
MOTHOPo: DIPALOPALO TŠA AFRIKA BORWA GO BALWA GA SETŠHABA GA 2011

DIPALOPALO TŠA AFRIKA BORWA TŠA 2011				GO BALWA GA SETŠHABA GA 2016			
Mebasepala	Monna	Mosadi	Palomoka	Monna	Mosadi	Palomoka	Kgolo
Selete sa Sekhukhune	497 648	579 191	1 076 840	548 463	621 299	1 169 762	0.019
Ephraim Mogale	58 207	65 442	123 648	59 908	67 260	127 168	0.006
Elias Motsaedi	115 503	133 860	249 363	125 133	143 123	268 256	0.017
Makhuduthamaga	121 282	153 075	274 358	124 963	158 993	283 956	0.008
Fetakgomo Tubatse	202 656	226 814	429 470	238 458	251 923	490381	0.04


Mothopo: Dipalopalo tša Afrika Borwa, CS 2016

MMASEPALA WA SELEGAE WA FETAKGOMO TUBATSE

Mmasepala wa Selegae wa Fetakgomo Tubatse (e tla ba Tubatse go tloga mo) ke wa bogolo bja mo e ka bago dikhilomithara tše 4 550 gomme o tsebj e le Middelveld ka ge o le magareng ga seipale sa Highveld le sa Lowveld. E bopa karoilo ya Mmasepala wa Selete wa Sekhukhune Profenseng ya Limpopo.

Mmepe wa go bontšha Mmasepala wa Fetakgomo Tubatse

Seswantšho 5 sa ka mo tlase se bontšha Mmepe wa Fetakgomo Tubatse:



Palomoka ya badudi ba tikologong ye ke mo e ka bago 490 381 le magae a 125 361, e lego se se dirago gore mmasepala wa Fetakgomo Tubatse e be wona o nago le badudi ba bantši seleteng se. Palo e kgolo ya batho bao ba ka šomago Mmasepaleng wa Selegae wa Fetakgomo Tubatse ga ba šome (73%), e lego batho bao ba ka ratago go šoma eupša ba se na mošomo gomme 42.7% ya malapa ga a hwetše letseno.

Lepokisi la ka mo tlase le bontšha koketšego e letetšwego ya badudi ditikologong tše dingwe tša mmasepala:

LEPOKISI 9: KOKETŠEGO YA BADUDI

Morafo	Basadi	Banna	Palomoka
Bathobaso ba Afrika	172 654	157 156	329 810
Ba Mmala	284	358	643
Maindia Goba Maasia	307	230	538
Bathobašweu	2 029	2 380	4 409
Ba Bangwe	81	196	277
Palomoka	175 278	160 398	335 676

Mothopo: Dipalopalo tša Afrika Borwa, CS 2016

Bontsi bia batho ba hudugela metsetsetoropong, ke gore:

- Burgersfort (wate 1),
- Steelpoort (wate 3)

Se ke ka gobane mafelo a a na le dibaka tša mešomo.

Kgolo e leletšwego ya badudi mmogo le dikarolo tša kgolo lebakeng la nako e bontšha gore palo ya badudi e tlo oketšega go feta gabedi. Se se tlo baka mathata a magolo a go nyakwa ga ditirelo ka baka la mediro ya moepo yeo e diregago tikologong ye.

Mmasepala wa Selegae wa Fetakgomo Tubatse o bopšwa ke diwate tše 44, tše di akaretšago dipolase tše 166, e lego se se bontšhago gore karolo ya wona e kgolo ke metsemagaeng, moo batho ba ithekgilego ka meepo, temo le go itemela go ithokomela gomme go gašana ga metse go bontšha maemo a ikonomi a tikologo ye. Go dipolase tše, tše 61 tša tšona di laolwa ke ba mošate.


Go na le Balaodi ba Mošate le Magoshi Mmasepaleng wa Selegae wa Fetakgomo Tubatse, bao ba thušago kudu gore setšhaba se laolege.

Metse ya kgauswi le moepo le ya go o dikologa ke Buffelshoek, Kalkfontein, Richmond, Steelpoort park Karolo 1 le 2 (Kutullo) le Metsana ya Ngwaabe (13).


SEEMO SA MEŠOMO SA MEBASEPALENG YA DITIKOLOGONG TŠA MOEPO

Katlego ya lefelo e ithekgile ka ikonomi ya lona, yeo yona e ithekgilego ka batho bao ba bopago ikonomi, ka go realo batho le ikonomi ke monwana le lenala.

Kerafo ya ka mo tlase e bontšha seemo sa mešomo sa SDM le FTLM:



SESWANTŠHO 6 SEEMO SA MEŠOMO MMASEPALENG WA SELETE WA SEKHUKHUNE




SESWANTŠHO 7 SEEMO SA MEŠOMO MMASEPALENG WA SELEGAE WA FETAKGOMO-GREATER TUBATSE
MOTHOPO: DIPALOPALO TŠA AFIKA BORWA CS 2007

MAEMO A THUTO LE MABOKGONI

LEPOKISI 1 0 THUTO LE MABOKGONI

Bao ba sa išwego sekolong	95 120	19.42
Kereiti 0	18 553	3.79
Kereiti 1 /Sb A/ Klasse 1	12 883	2.63
Kereiti 2 /Sub B/ Klasse 2	12 709	2.59
Kereiti 3 /Mphato wa 1/ AET 1	15 633	3.19
Kereiti 4/ Mphato wa 2	14 459	2.95
Kereiti 5 /Mphato wa 3/ AET 2	15 429	3.15
Kereiti 6 /Mphato wa 4	17 087	3.49
Kereiti 7/ Mphato wa 5/ AET 3	14 222	2.90
Kereiti 8/ Mphato wa 6/ Mphato wa 1	22 789	4.65
Kereiti 9/ Mphato wa 7/ Mphato wa 2/ AET 4/ Setifikeiti sa mošomo sa NQF Legato 1	37 182	7.59
Kereiti 10/ Mphato wa 8/ Mphato wa 3/ Setifikeiti sa mošomo sa NQF Legato 2	52 040	10.62
Kereiti 11/ Mphato wa 9/ Mphato wa 4/ NCV Legato 3/ Setifikeiti sa mošomo sa NQF Legato 3	63 487	12.96
Kereiti 12/ Mphato wa 10/ Mphato wa 5/ NCV Legato 4/ Setifikeiti sa mošomo sa NQF Legato 4	69 789	14.25
NTC I/ N1	652	0.24
NTC II/ N2	1 188	0.24
NTC III/ N3	1 921	0.39
N4/ NTC 4/ Setifikeiti sa mošomo sa NQF Legato 5	2 264	0.46
N5/ NTC 5/ Setifikeiti sa mošomo sa NQF Legato 5	1 148	0.23

N6/NTC 5/Setifikheiti sa mošomo sa NQF Legato 5	2 667	0.54
Certificate ntle le Kereiti 12/Std 10	205	0.04
Diploma ntle le Kereiti 12/Std 10	358	0.07
Godimo/Bosetšhaba/ Setifikheiti sa Godimo ka Kereiti 12/ Setifikheiti sa mošomo sa NQF	1 445	0.29
Diploma ka Kereiti 12/Std 10/Setifikheiti sa mošomo sa NQF 6	3 695	0.75
Diploma ya Godimo/Setifikheiti sa mošomo sa NQF 7	1 456	0.30
Post-Higher Diploma (Masters)	1 241	0.25
Bachelor's Degree/Setifikheiti sa mošomo sa NQF Legato 7	2 071	0.42
Honours Degree/Professional Masters go NQF Legato 7	1 481	0.30
Master's Degree (Master's Degree/Professional Master's Degree go NQF Legato 9	106	0.02
PHD (Degree ya Bongaka/Degree sa Seprofesenale ya Bongaka go NQF Legato	80	0.02
Tše dingwe	1 372	0.28
Ga re tsebe	4 945	1.01
Ga ba na legoro	224	0.05
Palomoka	489 902	100.0



SESWANTŠHO 8 KAKANYETŠO YA MALAPA A MEGOLO YA TLASE MEBASEPALENG YA MO MOERO O LEGO GONA KA 2011

Dipalopalo tša ka mo godimo di bontšha gore batho ba ditikologong tša Mmassepaleng wa Selete wa Sekhukhune (SDM) le ba Mmassepaleng wa Selegae wa Fetakgomo (FTLM) ga ba hwetše megolo ya go lekana ka malapeng mola batho ba bantši ba sa hwetše mogolo ofe goba ofe go tšwa mothopong ofe goba ofe. Tshakatsheko ye e bontšha gore batho ba bantši ba mebasepaleng ye ba phela ka tlase ga bodidi bja go šliša.

Go hloka mešomo ke sebaki se segolo sa bodidi le go gola megolo ya fase karolong ye. Ditlamorago tša bodidi di akareša tšhalelo morago ya kabo ya ditirelo ka ge malapa a mantši a sa kgone go patela ditirelo e bile batho ba bantši ba ithekile kudu ka mphiwafeela wa mmušo go iphediša. Ka go ba gona ga meepo kua FTLM, gabjale tikologo ye e holega ka ditsela tše dintši go tša ikonomi go tšwa meepong ye.

HIV/AIDS

Lepokisi 11 la ka mo tlase le bontšha maemo ao a akaretšago ditlamorago tša AIDS (go šomišwa molhala wa AIM). Mahu a lebakeng le itšego la nako (CDR) a tlase go tloga go 11.6 ya mahu go batho ba bangwe le ba bangwe ba 1 000 ka 2010 go ya go mahu a 9 go batho ba bangwe le ba bangwe ba 1 000 ka 2017, mola batho bao ba belegwego lebakeng le itšego la nako (CRB) ba fokotšegile magareng ga 2010 le 2017 go tloga go batho ba 23.9 go ya go ba 21.3.

Mahu a masea a fokotšegile magareng ga 2010 le 2017 ka baka la koketšego ya mananeo a tša maphelo a go thibela bomma go fetišetša malwetši gammogo le go hwetšagala ga kalafo ya bolwetši bja HIV. Ka 2017 go letetšwe gore banna ba phele mengwaga e 61 gomme basadi e 66. Go oketšega ga mengwaga ya bophelo go ka ba go amana le go phologa gannyane-gannyane ga palo ya masea le bana ba mengwaga ya ka tlase ga e 5 morago ga go belegwa le HIV ka 2005. Palo ya mahu a masea (IMR) e fokotšegile go mo e ka bago mahu a 41.1 go masea a mangwe le a mangwe a 1 000 a go phela ka 2010 go ya go 32.8 ya mahu a masea go masea a mangwe le a mangwe a 1 000 a go phela ka 2017. Ka mo go swanago, palo ya mahu a bana ba mengwaga ya ka tlase ga e 5 (U5MR) e fokotšegile go tloga go mahu a bana a 58.4 go bana ba bangwe le ba bangwe ba 1 000 ba go phela go ya go mahu a bana a 42.4 go bana ba bangwe le ba bangwe ba 1 000 ba go phela magareng ga 2010 le 2017.

LEPOKISI 11 DIPALOPALO TŠA DIPHETELO TŠA HIV KA 2017

Ngwaga	Mahu a ngwaga	Mengwaga ya Bophelo ya banna	Mengwaga ya Bophelo ya basadi	Mahu a masea	Mahu a bana ka tlase ga mengwaga e 5	Palo ya mahu a ngwaga	Fokotšego ya palo ya badudi
2010	23.9	56.4	60.6	41.1	58.4	11.6	1.23
2011	23.5	57.6	62.7	39.9	54.4	10.7	1.28
2012	23.3	58.5	63.6	38.8	51.5	10.2	1.31
2013	23	59.2	64.6	37.4	49.1	9.8	1.32
2014	22.7	59.7	65.1	36	47.1	9.6	1.31
2015	22.2	60	65.5	34	44.7	9.5	1.27
2016	21.7	60.6	66.1	33.5	43.6	9.2	1.25
2017	21.3	61.2	66.7	32.8	42.4	9	1.23

Mothopo: Dipalopalo tša Afrika Borwa, 2017

MEAGO YA SETŠHABA

MEAGO YA TŠA MAPHELO

Profenseng ya limpopo, kabo ya mafelo a tša maphelo ganiši ya se ya lekana ge e bapetšwa le diprofense tše dingwe. Ka go kgethega kudu, go hwetšagala ga meago ya tša maphelo Mmasepaleng wa Selete wa Sekhukhune ka bogona ke mathata feela. Ka kakaretšo, go na le kliniki e 1 bakeng sa batho ba bangwe le ba bangwe ba 17,000 ba seleteng se, le sepetele se setee bakeng sa batho ba bangwe le ba bangwe ba e ka bago ba 97,500. Go phela gabotse mmeleng go bohlokwa kudu go batho ba seleteng se. Gape go kgatha tema ya bohlokwa go direng gore ikonomi e matlafale ka ge batho bao ba phešego gabotse ba phela nako e telele le go šoma kudu. Go na le malwetši a mehutahuta ao a swarago badudi ba seleteng se gomme a akaretša HIV/AIDS, bolwetši bja swikiri, madi a magolo, bolwetši bja mafahla, bjalo bjalo.

Mmasepala	Palo ya Dipetetele	Palo ya Dikiniiki	Palo ya Dipetetele tša Phoraebete
Fetakgomo/Tubatse	2	38	0
Ephraim Mogale	1	15	0
Elias Motsaoleli	2	15	0
Makhuduthamaga	2	21	0
Palomoka	7	89	0


Mothopo: Lefapha la Maphelo, 2018

MEAGO YA THUTO

Bontši bja batho ba Mmasepaleng wa Selete wa Sekhukhune ba na le thuto ya sekhondari. Gape go lemogilwe gore batho ba 117 139 ga se ba ya sekolong ka 2011. Se ke tlhobaboroko ka gore bao ba sa kgonego go bala le go ngwala ba ka se hwetše mešomo e mekaone ka ge mananeong a mantši a tlwaetšo go nyakega gore motho a kgone go bala le go ngwala. Gape go na le palo e kgolo kudu ya batho bao ba nago le thuto e phagamego seleteng se.

Selete se na le palo e kgolo kudu ya batho ba sa rutegago, moo badudi ba go dira 28% ba sa kago ba ya le sekolong. Ke feela 1% ya badudi bao ba nago le mangwalo a thuto ya thešari. Lenaneo la Profense ya Limpopo la Kgolo le Tlhabollo le bontšha gore selete sa Sekhukhune ke sona se nago le palo e nnyane kudu ya dirutegi profenseng ye. Go hloka batho ba go rutega go dira gore Selete se palelwe ke go hloka mešomo le go matlatša ikonomi.

Go na le palomoka ya dikolo tše 924 seleteng se. Mmasepala wa Selegae wa Fetakgomo Tubatse o na le palo e kgolokgolo ya dikolo seleteng, e lego dikolo tše 375 gomme mmasepala wa Ephraim Mogale wona o na le palo ya fasefase ya dikolo tše 81.



Go hwetšagala ga mohlagaase Mmasepaleng wa Selete wa Sekhukhune go lekana le ga bosetšhaba, moo malapa a go dira 78.8% a šomišago mohlagaase go apea go tsamašana le 80% ya naga. Ka ge selete se tletše ka metsemagaase, ke feela mo e ka bago 52% ya badudi bao ba šomišago mohlagaase go apea gomme 38% e o šomišetša go itutetša. Badudi ba tikologong ye ba sa šomiša mehuta e mengwe ya mollo, bjalo ka:

- Dikgong
- Kgase
- Parafini

Ge re lebelela metse yeo moepo wa TRP o lego go yona, go molaleng gore ditikologo tše ga di swane ge go tliwa tabeng ya go hwetšagala ga mohlagaase. Tirišo ya mohlagaase ya Greater Tubatse e ka fase ga ya bosetšhaba, moo malapa a go dira 66.1% a šomišago mohlagaase go tšhuma mabone, 40.5% e o šomiša go apea gomme 41% e o šomiša go itutetša. Meago ya bjale ya mohlagaase ya Mmasepala wa Greater Tubatse e aba mohlagaase kudukudu dintlong tše di rulagantšwego gabotse tša Burgersfort, Ohrigstad le Steelpoort. Bontši bja badudi ba metsemagaeng ga ba na mohlagaase. Go hloka mohlagaase metsemagaeng a mangwe go ama gampe ikonomi ya mafelong ao le diprojeke tša setšhaba tša ditikologong tše.

Mmasepala wa Fetakgomo Tubatse le wa Makhuduthamaga e na le palo e kgolokgolo ya malapa ao a sa hloka go tsenyetšwa mohlagaase. Go malapa ao, metsana e 69 e kua Greater Tubatse gomme e 32 e kua Elias Motsaoleli.

MEETSE

Mmasepala wa Selete wa Sekhukhune ke bobedi Molaodi wa Ditirelo tša Meetse le Moabi wa Ditirelo tša Meetse ka go dumelanela le matla a wona le mero go ya ka Molao wa Ditirelo tša Meetse, Molao wa bo-108 wa 1997. Se se dira gore morero o mogolo wa mmasepala wo e be go aba meetse tabeng ya go aba ditirelo. Metsana e 764 ya seleteng se e hwetša meetse go tšwa mekerong e 45 ya meetse.

Mmasepela wo gabjale o aba ditirelo tša meetse ka bottalo ditoropong tše dikgolo tša (batho ba 12 815), Marble Hall (batho ba 4 025), Groblersdal (batho ba 6 312), Steelpoort (batho ba 3 374) le Ohrigstad (batho ba 1 520). Ditikologo tše di hwetša le ditirelo tše dingwe ka tekanyo e kgolo tša go swana le go tlošwa ga ditlakala le go agwa ga ditsela.

Metsana e mentiši ya ditikologong tše dikgolo tša magae di nwa meetse a go tšwa fase e le mothopo o mongwe wa meetse, le meetse a go tlišwa ke dilori mo go hlokagalago. Bontši bja metsemagae a ka tlase ga Flag Boshielo Water Scheme a hwetša ditirelo tša meetse ka tsela e kaonafetšego kudu go phala metsana e mengwe ya seleteng se.

Ngwageng wa dišhelete wa 2017-2018, metsana e mmalwa e thomile go hwetša meetse a motheo a go tlišwa ke phaephe e kgolo ya go tšwa letamong la De Hoop, e lego metsana ya: Mpelegane, Maepa, Ratau, Maphopho, Rantho, Masha, Malekana le Maseven. Ye ke kgatelopele e botse ka ge meetse a letamo la De Hoop a thoma go fihla metsaneng.


Mmasepela wa Selete wa Sekhukhune (SDM) o ithekgile ka dinoka tše pedi tše dikgolo moo matamo a mabedi a magolo a lego gona ka gare ga melwane ya wona ya Letamo la Flag Boshielo kua Ntsheng ya Olifants le go le tletše wa go falala e bilego dikhubiti mithara tše dimilione tše 185.2 (110%) ka January 2020. Letamo la De Hoop la Nokeng ya Steelpoort ge le tletše wa go falala ke dikhubiti mithara tše dimilione tše 348.7 (81, 2%), January 2020.

KELELA-TŠHILA


Kelela-tšhila seleteng sa Sekhukhune e sa le tlhobaboroko le lehono. Seemo se hlobaetša kudu go swana le ge go kile gwa ba bjalo le ka meetse. Ke feela 22% ya malapa a Sekhukhune ao a hwetšago ditirelo tše kaonana tša kelela-tšhila dintlong tša RDP. Tšhalelo morago go tirelo ya kelela-tšhila ke taba yeo e tiago pele metsemagaeng, moo malapa a go dira 78% a se nago tirelo ya maleba ya kelela-tšhila.

Mmasepala wa Selete wa Sekhukhune o na le malapa a go fapafapana a go šomiša ditheolele tša go se swane. Mo e ka bago ditoropo ka moka tša Seleteng se di šomiša ditheolele tša go folasha mola ditikologong tša metsemagaeng e le malapa a sego kae feela ao a di šomišago. Badudi ka moka ba metsemagaeng a Seleteng se ba šomiša ditheolele tša melete.

Mmasepala wa Selete wa Sekhukhune o na le palomoka ya ditheolele tša go folasha tše 37 560 (12.43% ya palomoka ya malapa), Ditheolele tša Melete tša go Tsenya Moya tše 65 898 (VIP) (21.82% ya palomoka ya malapa) le palomoka ya malapa a 185 631 (61.45%) a go šomiša ditheolele tša melete. Gabjale Mmasepala wa Sekhukhune o diragatša lenaneo kgoparara la kelela-tšhila gomme o fana ka Ditheolele tša Melete tša go Tsenya Moya (VIP) malapeng a fapafapanego. Ngwageng wa dišhelete wa 2016/17, 2017/18 & 2018/19 Ditheolele tša Melete tša go Tsenya Moya tše 25 395 di agliwe go kgabaganya selete e le karolo ya go thuša badudi ka kelela-tšhila.



Sanitation backlog
Sekhukhune, 2008-2018



SESWANTŠHO 9 TŠHALELO MORAGO YA KELELA-TŠHILA

MADULO

Ga e sa le go tloga ka 1996, palo ya malapa a seleteng a be a dutše a oketšega. Ka 2011, go be go na le malapa a 263 802 seleteng se. Ka kakaretšo batho ba ka lapeng e be e le ba 4.1 ka 2011 mola ka 1996 e be e le ba 5.3. Se se boleta gore mokywa wa malapa a go akaretša le ba meloko o thoma go fetoga letšatši le letšatši ka ge batho ba se sa phela sekgale. Ka kakaretšo bogolo bja malapa a profenseng ye ke 3.8, e lego se se bontšhago gore kakaretšo ya bogolo bja malapa a Sekhukhune e sa dutše e le godimo ge e bapetšwa le peleng.

Mmasepala wa Selete wa Sekhukhune o bile le palomoka ya 12 600 (4.17% palomoka ya malapa) ya dintlo tša go rulaganywa gabotse kudu, palomoka ya 259 000 (85.87% palomoka ya malapa) ya dintlo tša go rulaganywa gabotse le palomoka ya 16 300 (5.40% palomoka ya malapa) ya dintlo tše sa rulaganywago gabotse.

Mokgwa wa go rentiša dintlo o gola ka lebelo Mmasepaleng wa Selete wa Sekhukhune. Ka 2011, go begilwe gore malapa a 28 825 a dula dintlong tša go rentišwa. Sa go se makatše ke gore bontšhi bja malapa a a hwetšwa kua Mmasepaleng wa Selegae wa Fetakgomo Tubatse, kudukudu ka baka la batšwantle ba go tlo šoma meepong. Mmasepala wa Ephraim Mogale le wa Elias Motsaledi le yona e begile palo e kgolo ya batho ba go renta.

SESWANTŠHO 10 MALAPA A GO DULA GO YA KA MEHUTA YA DINTLO


Mebasepala	Tša go rulaganywa gabotse kudu	Tša go rulaganywa gabotse	Tše sa rulaganywago	Tša setšo	Mehuta e mengwe	Palomoka
Ephraim Mogale	1,520	31 600	695	1,050	128	35,000
Elias Motsaledi	4,630	57 200	2 810	2,790	469	67,900
Makhuduthamaga	1,890	61 600	2,900	3,410	246	70,000
Greater Tubatse/Fetakgomo	4,540	109,000	9,890	5,040	655	129,000
Palomoka Sekhukhune	12,586	259,382	16,306	12,294	1,499	302,066

Motlhopo: IHSMarket Explorer version 1750

MATHATA A MAGOLO A TLHABOLOGO MMASEPALENG WA SELETE WA SEKHUKHUNE

MATHATA A SETŠHABA

- Kabo ya ditirelo go akaretša meetse le kelela-tšhila;
- Kabo ya dintlo tše di lekanego bakeng sa badudi;
- Kaonefatšo ya maemo a thuto le meago ya thuto seleteng;
- Go lwantšha HIV/AIDS; le
- Kabo ya ditirelo tše kaone tša maphelo go badudi ka moka le meago ya tša maphelo.⁵



TLHABOLLO YA IKONOMI YA TIKOLOGONG YA MOEPO

- Go hlola seemo sa gore dikgwebo tša tikologong ya moepo di kgone go atlega; le
- Go hlola mešomo.

MATHATA A MAGOLO A TLHABOLOGO MMASEPALENG WA SELEGAE WA FETAKGOMO TUBATSE

MATHATA A SETŠHABA

- Kabo ya mafelo a lekanego a tša maphelo, kudukudu dikliniki le bašomi ba nago le bokgoni ba tša maphelo;
- Go lwantšha HIV/AIDS ka go ruta batho le kalafo;
- Go agela batho dintlo;
- Kabo ya meetse le kelela-tšhila;
- Go fana ka thuto ya maemo le go aga meago ye e hlokagalago ya tša thuto; le
- Go oketša batho ba go kgona mošomo mmasepaleng.⁶

TLHABOLLO YA IKONOMI YA TIKOLOGONG

- Go fokotša bodiidi;
- Go hlola mešomo;
- Go oketša dipeeletšo;
- Go aga le go kaonefatša mafelo a go matlafatša ikonomi;
- Go aba dibaka tša mešomo ka tekatekano le ditšweletšwa; le
- Go thoma dikgwebopotlana (SMMES).


MEHOLA YA SETŠHABA LE YA IKONOMI METSENG YA KGAUSWI LE MOEPO
MOLAWANA 46(C) (III)

⁵ Mothopo – Tokomane ya ditšhelete ya SDM 2012-2013

PONELOPELE YA MEHOLA

PALO YA MEŠOMO YE E TLO BAGO GONA

Khamphani ya TRP mathomong e tlo hlola mešomo ye e ka bago e 3900 mafeleng a boholo bja TRP. Peeletšo ya khamphani go tlhabollo ya mabokgoni le ikonomi ya tikologong ya moepo e tla felaletša ka gore go hlolwe mešomo e mengwe gape.



GO HLABOLLA GA DIKGWEBOPOTLANA:

TRP e šetše e na le melao le dipholisi tša maleba tša kabo ya ditirelo. Moepo o ikemišeditše go kaonefatša merero ya wona ya go hwetša ditirelo go tšwa go dikgwebopotlana (SME) tša ditlabakelo ka moka, dijo le ditirelo. TRP gape e ikemišeditše go hlabolla dikgwebotše go netefatša gore ge khamphani ya TRP e gola, le tšona di a gola.

Khamphani e tla hwetša maina a dikgwebotše bobolokelong bja moepo bja tshedimošo le mafapheng a pušo ya selegae a Tlhabollo ya Ikonomi ya Tikologong ya Moepo le bobolokelong bjo bo hlamiwego ke Foramo ya Dipolelišano le Setšhaba ya Two Rivers ("TRCF") go lekola seemo sa dikgwebotše bathobaso (BEE) tša tikologong ya moepo yeo e tlogo go thuša go hwetša baabaditirelo le magato a rena a go hlabolla dikgwebotše. Moo go kgonegago, TRP e tla kgopela ditirelo go dikgwebopotlana tša bathobaso tše di lego molaong. go bona gore ke dikgwebopotlana dife tša bathobaso (BEE) tša tikologong ya moepo tše di tlogo go thuša ka go fana ka ditirelo.

TLHABOLLO YA SETŠHABA

Ka 2005, khamphani ya TRP e ile ya gata mogato wa go hlaola bakgathatema ba maleba ba tikologong gomme ya hloma Foramo ya Ditherišano / Foramo ya Nakong e Tlago, go netefatša gore e kgona go boledišana le borakgwebotše bao e šomišanago le bona. Ka 2005, moepo o ile wa dira dinyakišišo tša go ikemela setšhabeng go leka go bona gore o ka thuša kae. Tabeng ye, TRP e ile ya boledišana le Mmasepala wa Selegae wa Fetakgomo Tubatse gammogo le borakgwebotše ba bangwe ba tikologong ye gomme ka thušo ya Foramo ya Setšhaba ya Two Rivers ("TRCF"), ya thongwa ka May 2005. TRCF e ile ya sekasekwa gomme Molaotheo wa yona le wona wa fetošwa mo go swanetšego. Foramo / Lekgotla le ile la thuša moepo go lemoga metse ya go fapafapana ye e ka thušwago.

Foramo e bopšwa ke baemedi ba go tšwa go Makgotla a Setšhaba a go Laola Naga (CPA's) ba Mošate wa Mmasepaleng wa Selegae wa Fetakgomo Tubatse ka Mmasepaleng wa Selete wa Sekhukhune. Re bojela ka Buffelshoek, Kalkfontein/Masha Makopole, Richmond / Ga Mawela, Shagga, Polase ya Belvedere 361KT, Steelpoort Park Karolo 1 le 2 (Kutullo) gammogo le Metsana ya Ngwaabe, e lego, Ga-Malekane (go akaretša Mooimessiesfontein le Tsakane) Ga-Masha Phatane, Ga-Masha Nkotwane, Ga-Masha-Ntate, Ga-Rantho, Ga-Maphopha, Ga Makua, Ga-Maepa, Ga-Ratau, Ga-Mogolego (Ma-Seven), le metse e latelago yeo bašomi ba bangwe ba moepong ba tšwago gona - Ga Phasha, Ga Mampuru, De Hoop Dam le metseng ya Lydenburg/Mashishing. Metse e ile ya kgethwa go lebeleletšwe gore ke metse ya kgauswi kudu le moepo.

Morero wa TRCF ke go abelana tshedimošo ka ga moepo wa TRP le badudi ba metseng ye le go ba le ditswalano bakeng sa diprojeke tše di ka tlogo tša ba gona tša go hlabolla setšhaba.

TEMA YA TRP TLHABOLLONG YA SETŠHABA SA KGAUSWI LE MOEPO WA TRP

TRP e tla matlafatša lesolo la yona gore le akaretše bengnaga ka moka, mmasepala le setšhaba mogatong wa go šoma le mmasepala kabong ya ditirelo. Lenaneo le le tla akaretša:

- Tlhaloso ka bottalo ya dinyakwa tša metse ya kgauswi le moepo wa TRP, bengnaga le mmasepala go rarolleng tšhalelo morago ya kabo ya ditirelo le ya meago;
- Tirišanommogo e tšwelago pele le Mbasepala gore e thuše ka dipolane tša meago le go e aga, ka go kgethega moo seo se amago metse ya tikologong ya moepo.

Motheong wa se se lego ka mo godimo, TRP e ikana go tlo phetha diprojeke tše di latelago tša go hlabolla ikonomi ya tikologong ya moepo (LED):




DIPROJEKE TŠA GO FEDIŠA BODIDI
MOLAWANA 46(C) (IV)


PROJEKE 1(A) YA TRP YA GO HLABOLLA IKONOMI YA TIKOLOGONG YA MOEPO


Leina la Projeke:	Go Thongwa ga Dikwebopotlana (SMME): Projeke ya Kgwebo ya tša Temo
Legoro la Projeke:	Go Hlabollwa ga Dikgwebo
	Taba ya go hwetša dijo tše di lekanego le tša phepho le tša go rekega e bohlokwa kudu naganng ye. Projeke ya Tubatse SEZ e hweditše gore lefapha la temo ke selo sa bohlokwa sa go tsošološa ikonomi ya mmasepala le selete. Ka dipoledišano le ditumelelano le borakgwebo ba tikologong le baholegi, moepo o phethile ka go thoma projeke e kgolo ya tša temo e le karolo ya moepo ya go matlafatša dikwebopotlana (SMME) goba projeke ya go tsenya letseno.
	Ka ge metse ya Steelpoort le Lydenburg, yeo bontši bja yona e lego dipolase tše di akaretšago naga e kgolo, projeke ye e loketše kudu tikologong ye. Bogolo bja naga yeo e hweditšwego e be e šomišetšwa tša temo e bile ba bangwe ba sa dutše ba na le ditlabela le dithulusi tša go lema, le ge bontši bja tšona di fertilwe ke nako goba di ka hloka go lokišwa.
Matseno a Projeke:	Projeke ye e tlo thuša balemi ba banyenyane ba ditikologong tša moepo gore ba kgone go rekiša ditšweletšwa tša bona. TRP e tlo thuša baholegi ka go ba nea dithulusi tša maleba le go ba ruta mabokgoni a tša temo (tabakgolo e le go kaonefatša boleng bja ditšweletšwa, go tšweletša dijo tša mehuthuta le go gwebišana le barekiši ba bagolo). Ka baka leo, TRP e dumeletše balemi ba 16 go akaretša le Dwaarsrivier Claimants Community Structure ("DCCS") go dira kgwebo ya dikgogo, mabele le diruiwa. Lefapha la Temo la Sekhukhune le kgathile tema tekolong ya mathomo yeo e thušitšego moepo go kgetha bakgathatema ba maleba. Go ithekgile ka kgolo ya kgwebo ye, TRP e tla oketša palo ya bakgathatema tabeng ye goba ngwaga le ngwaga wa godiša bokgoni bja balemi bao ba šetšego ba le gona. Morero wa projeke ke gore batho ka moka ba akaretšwe ikonoming le go hlola mešomo e oketšegilego ka ntle ga moepo. Mmasepala o tšweleditše ngongorego ka go hloka mešomo ga baswa le basadi. Se se tla thuša go rarolla bothata bjo mola ka lehlakoreng le lengwe dijo di oketšega tikologong ye.


Leina la Projeke:	Go Thongwa ga Dikgwebopotlana (SMME): Projeke ya Kgwebo ya tša Temo	
Morero wa Projeke:	- Go thoma dikgwebopotlana - Go dira letseno - Go fokotša bodidi - Go ruta batho kgwebo le mabokgoni - Go dira dilo go dumelana le projeke ya Tubatse SEZ - Go thekga matleko a mmasepala le a profense a go hlabolla tikologo	
	Ngwaga 1 (BP2023) Maiteko a Kgwebo ya tša Temo (13 x ya Balemi)	Tšhelete
Dipoelo tše Letetšwego:	Mogato 1: - Go tla kgethwa ditsebi gore di: - Hlalose bogolo bja mošomo le go sekaseka tekolo ya mathomo (balemi ba 16) - Sekaseke ditlabela le dithulusi tša dipolase tše di lego gona - Rute baholegi ka ga kgwebo - Netefatše ge e ba bakgatatema ba Dira Dilo Semolao. - Boledišane le badudi go hlohleletša thekgo le go se nyefiše. - Hwetše dithulusi tša maleba/ditlabela bakeng sa bakgathatema. - Di gwebišane le barekiši ba bagolo le go phethagatšwa ga dikwano. - Dire dipego le go sekaseka gore mošomo o ya bjang - Dire Thendara/Mogato wa go hwetša baabaditirelo - Kgethe Mohlahli/ Moeletši - Thome projeke	R6 500 000



Leina la Projeke:	Go Thongwa ga Dikgwebopotlana (SMME): Projeke ya Kgwebo ya tša Temo Ngwaga 2 (BP2024)	
	Mogato 2:	Tšhelete
Dipoelo tše Letetšwego:	- Go thoma projeke le go laola dilo gabotse - Go lemoga dikotsi le ditlhoaho tše di ka tšwelelago nakong ya projeke. - Netefatša gore balemi ba latela melao ka moka ya tikologong, ya selete, ya bosetšhaba, ditumelelo le ditaelo tša mabapi le tikologo. Go hwetša ditumelelo dife goba dife goba diaesense. - Go lekola dilo tše balemi ba di hlokago, go akaretša bašomi, metšhene, meetse, manyora le dipeu. Go tla ka leano la go hwetša le go laola dilo tše gabotse. - Go dira mananeo a go ruta le go tlwaetša bašomi le balemi ba tikologong. Se se ka akaretša diwekešopo tša go bolela ka mekgwa ya sebjalebjale ya temo, tirišo ya mašelang, le tša mebaraka. - Go tla ka leano le lebotse la go bea leihlo le go lekola tšwelopele ya projeke le ditlamorago tša yona. - Go hlalosa bogolo bja mošomo le dinyakišišo tše di amanago le seo - Go hlahloba tekolo ya mathomong (dinyakwa tša projeke – Balemi ba 16) - Go hwetša ditlulusi tša maleba/ditabela bakeng sa balemi. - Go gwebišana le barekiši ba bagolo le go phethagatšwa ga dikwano. - Go boloka dipego tše dibotse tša mediro ka moka ya projeke, ditshenyegelo, le dipoelo. - Go dula re begela bao ba amegago ka seo se diregago, babeeletši le maloko a mangwe a megato ya Thendara - Go tsebiša setšhaba ka ga katlego, ditlhoaho le ditlamorago tša projeke. Go tlo šomišwa mekero ya go fapana ya ditaba go fana ka ditemošo le go kgopela thekgo. - Go dira tshakatsheko e tseneletšego mafelong a projeke go bona gore re ithutile eng le dikarolo tše re hlokago go kaonefatša go tšona ge re ka ba le diprojeke tše swanago nakong e tlag.	R5 700 000 MINERAL RESOURCES AND ENERGY SOCIAL AND LABOUR PLAN APPROVED 2024-10-31 LIMPOPO REGION


Leina la Projeke:	Go Thongwa ga Dikgwebopotlana (SME): Projeke ya Kgwebo ya tša Temo Ngwaga 3 (BP2025)	
Dipoelo tše Letetšwego:	- Go thoma projeke le go laola dilo gabotse - Go lemoga dikotsi le ditlhoaho tše di ka tšwelelago nakong ya projeke. - Netefatša gore balemi ba latela melao ka moka ya tikologong, ya selete, ya bosetšhaba, ditumelo le ditaelo tša mabapi le tikologo. Go hwetša ditumelo dife goba dife goba diaesense. - Go lekola dilo tše balemi ba di hlokago, go akaretša bašomi, metšhene, meetse, manyora le dipu. Go tla ka leano la go hwetša le go laola dilo tše le go di laola gabotse. - Go dira mananeo a go ruta le go tšwaetša bašomi le balemi ba tikologong. Se se ka akaretša diwekešopo tša go bolela ka mekgwa ya sebjalebjale ya temo, tiršo ya mašelang, le tša mebaraka. - Go tla ka leano le lebotse la go bea leihlo le go lekola tšwelopele ya projeke le ditlamorago tša yona. - Go hlalosa bogolo bja mošomo le dinyakišišo tše di amanago le seo - Go hlaloba tekolo ya mathomong (dinyakwa tša projeke – Balemi ba 16) - Go hwetša ditlulusi tša maleba/ditlabela bakeng sa balemi. - Go gwebišana le barekiši ba bagolo le go phethagatšwa ga dikwano. - Go boloka dipego tše dibotse tša mediro ka moka ya projeke, ditshenyegelo, le dipoelo. - Go dula re begela bao ba amegago ka seo se diregago, babeeletši le maloko a mangwe a megato ya Thendarara - Go tsebiša setšhaba ka ga katlego, ditlhoaho le ditlamorago tša projeke. Go tlo šomišwa mekeru ya go fapana ya ditaba go fana ka ditemošo le go kgopela thekgo. - Go dira tshakatshako e tseneletšego mafelelong a projeke go bona gore re ithutile eng le dikarolo tše re hlokago go kaonfatša go tšona ge re ka ba le diprojeke tše swanago nakong e tšago.	R6 500 000 

Leina la Projeke:	Go Thongwa ga Dikgwebopotlana (SME): Projeke ya Kgwebo ya tša Temo Ngwaga 4 (BP2026)	
Dipoelo tše Letetšwego:	Mogato 4: - Go thoma projeke le go laola dilo gabotse - Go lemoga dikotsi le ditlhoaho tše di ka tšwelelago nakong ya projeke. - Netefatša gore balemi ba latela melao ka moka ya tikologong, ya selete, ya bosetšhaba, ditumelelo le ditaelo tša mabapi le tikologo. Go hwetša ditumelelo dife goba dife goba dilaesense. - Go lekola dilo tše balemi ba di hlokago, go akaretša bašomi, metšhene, meetse, manyora le dipeu. Go tla ka leano la go hwetša le go laola dilo tše le go di laola gabotse. - Go dira mananeo a go ruta le go tlwaetša bašomi le balemi ba tikologong. Se se ka akaretša diwekešopo tša go bolela ka mekgwa ya sebjalebja le ya temo, tirišo ya mašelang, le tša mebaraka. - Go tla ka leano le lebotse la go bea leihlo le go lekola tšwelopele ya projeke le ditlamorago tša yona. - Go hlalosa bogolo bja mošomo le dinyakišišo tše di amanago le seo - Go hlaloba tekolo ya mathomong (dinyakwa tša projeke – Balemi ba 16) - Go hwetša dithulusi tša maleba/ditabela bakeng sa balemi. - Go gwebišana le barekiši ba bagolo le go phethagatšwa ga dikwano. - Go boloka dipego tše dibotse tša mediro ka moka ya projeke, ditshenyegelo, le dipoelo. - Go dula re begela bao ba amegago ka seo se diregago, babeeletši le maloko a mangwe a megato ya Thendara - Go tsebiša setšhaba ka ga katlego, ditlhoaho le ditlamorago tša projeke. Go tlo šomišwa mekero ya go fapana ya ditaba go fana ka ditemošo le go kgopela thekgo. - Go dira tshakatsheko e tseneletshego mafelelong a projeke go bona gore re ithutile eng le dikarolo tše re hlokago go kaonafatša go tšona ge re ka ba le diprojeke tše swanago nakong e tla.	R6 500 000 

Leina la Projeke:	Go Thongwa ga Dikgwebopotlana (SMME): Projeke ya Kgwebo ya tša Temo Ngwaga 5 (BP2027)	
Dipolelo tše Letetšwego:	Mogato 5: - Go thoma projeke le go laola dilo gabotse - Go lemoga dikotsi le ditlhohlo tše di ka tšwelelago nakong ya projeke. - Netefatša gore balemi ba latela melao ka moka ya tikologong, ya selete, ya bosetšhaba, ditumelelo le ditaelo tša mabapi le tikologo. Go hwetša ditumelelo dife goba dife goba dilaesense. - Go lekola dilo tše balemi ba di hlokago, go akaretša bašomi, metšhene, meetse, manyora le dipuu. Go tla ka leano la go hwetša le go laola dilo tše le go di laola gabotse. - Go dira mananeo a go ruta le go tlwaetša bašomi le balemi ba tikologong. Se se ka akaretša diwekešopo tša go bolela ka mekgwa ya sebjalebjaale ya temo, tirišo ya mašelang, le tša mebaraka. - Go tla ka leano le lebotse la go bea leihlo le go lekola tšwelopele ya projeke le ditlamorago tša yona. - Go hlalosa bogolo bja mošomo le dinyakišišo tše di amanago le seo - Go hlaloba tekolo ya mathomong (dinyakwa tša projeke – Balemi ba 16) - Go hwetša dithulusi tša maleba/ditabelabakeng sa balemi. - Go gwebišana le barekiši ba bagolo le go phethagatšwa ga dikwano. - Go boloka dipego tše dibotse tša mediro ka moka ya projeke, ditshenyegelo, le dipolelo. - Go dula re begela bao ba amegago ka seo se diregago, babeeletši le maloko a mangwe a megato ya Thendara - Go tsebiša setšhaba ka ga katlego, ditlhohlo le ditlamorago tša projeke. Go tlo šomišwa mekero ya go fapana ya ditaba go fana ka ditemošo le go kgopela thekgo. - Go dira tshakatsheko e tseneletšego mafelalong a projeke go bona gore re ithutile eng le dikarolo tše re hlokago go kaonefatša go tšona ge re ka ba le diprojeke tše swanago nakong e tlagu. - Go rulaganya go fetšwa ga projeke, go akaretša mešomo ya ka morago ga projeke, ya go swana le go lokišwa ga dilo mo go tšwelago pele, phokotšo, goba go tšwela pele ka mešomo ya tša temo.	R6 500 000 

Leina la Projeke:	Go Thongwa ga Dikgwebopotlana (SMME): Projeke ya Kgwebo ya tša Temo	
Palomoka ya Tšhelete		R31 700 000
Leano la Projeke Letšatši la go Thoma:	01 July 2022	
Leano la Projeke Letšatši la go Fetša:	30 June 2027	
Sehlopha se se Lebeleletšwego/Baholegi:	Metse ya Kalkfontein, Buffelshoek, Richmond/Ga Mawela, Ngwabe le Lydenburg.	
Palo ya Mešomo Yeo e Tlago go Hlolwa:	Mešomo e 150 ya sa ruri le mešomo ya nakwana	

KGWEBO YA TEMO YA TRP					
No	Khamphani / Mokgato wa kgwebo ya temo	Molaodi	Bogolo / Mohuta wa thekgo e nyakegago	Tshekatsheko ya seemo sa bjale	Diheketara
1.	Greenhouse Farm	Phillip Masha	Go reka polasa, dikgomo tše 25 (mohlape), Terekere, Moriana wa Mohlape, Dithulusi tša Polaseng (Terekere, Diplantara le Peu)	Fense, Meetse a epilwego, dintlo tša polaseng	55.3141 ha
2.	Ketleman Holdings Pty Ltd	Mathews Tau	Dihoko (2 x 1000 ya dihoko), Koloji ya tilibari, Fense, Matsuana a 2000, Dijo le Meento, Ditanka tša Jojo le Sebeo	Hoko ya kgale e swara dikgomo tše 50	0.5 ha



			Terekere le dithulusi. 12m ya Ntlwana ya Foritši, Mpshafatšo ya legae la phaka le go tsenywa ga tshepedišo ya sola le mabone a sola, Dnete tša dithanele tša moago wa greenhouse le diphaepe, Terekere le dithulusi, Ditanka tša Jojo tša 8 x 10 000L le dibeo, Lori ya toni e 1 , Motšhene wa go kota bjang, Motšhene wa go buna dipotata, Pompo ya meetse, Dipeu tša Potata le Dinawa , Sebolaya -dikhunkhwane, Sebolaya -sekoro, Manyora , Tlhapetšo , Bobapatši .	Fense, kepo ya meetse, Legae la go senyega la Phaka, ntlo ya bahlapetši, dithanele tše 4 tša greenhouse tša go hloka bokagodimo, khonthaina ya 12 m le ya 6m	10ha
3.	Banereng Le Bakoena Pty Ltd	Kagiso Mohlala	Tshepedišo ya go nošetša Polaseng, Manyora a Dibjalo, Meetse a go pompa ka sola, Fense . Senamelwa sa go ya Mmarakeng, Meetse a tlaletšo a go epiwa, Diphanele tša sola le dipompo tša meetse, Dipeu tše 50 000 tša tamati.	Meetse a go epiwa, fense ya kgale	20ha
4.	Bailekae Botlokwa Cooperative Limited	Karabo Mokabane	Fense, tanka ya 10 000L le sebeo, kepo ya meetse le dipompo, Terekere , Mogoma wa ditisiki tše nne, Phanele ya sola, Tshepedišo ya go nošetša, Tšeneretha e nnyane ya go pompa meetse, Metšene ya go bjala peu. Greenhouse /Moago wa go šireletša dibjalo, Koloi ya Tiilbari , Transformara , Terekere le dithulusi, Mogoma wa Ditisiki tše 6 tša Hydraulic , Motšhene wa go Bjala Dipotata , Motšhene wa go Buna Dipotata , 2 x 61 ya Dihomolaete tša Hasquvana , 2 x tša Metšhene ya Hasquavana ya go Kota Bjang, Ditone tše 2 tše 232 tša Manyora , Ditone tše 2 tša Manyora a Can	Ga go selo	10ha
5.	Kakopi Trading and Projects	Shadrack Lehungwane			
6.	Koffs Engineering Pty Ltd	Lucas Maimela	Go tlošwa ga dithokgwa, Fense, Tshepedišo ya go nošetša, kepo ya meetse, ditanka tša	Meetse a go epiwa, Fense, meago ya kgale	12 ha
7.	Magakwe Primary Cooperative Limited	Sello Khalo		Terekere le dithulusi tša go rekwa ke Two Rivers	


			meetse, dipompi tša go goga meetse, koloi, katološo ya mohlagase, dipu tša dipotata, manyora, dibolaya-dikhunkwane, greenhouse ya dimelana, thereilara, le moago wa polokelo	Platinum mengwaga e sego kae e fetilego	
8.	Senamori Trading Pty Ltd	Petros Majomane	Thereilara, Dimelana, Koloi, Koloi ya Tlilbari, Go tlošwa le go epšwa ga melhare, go lema. Go lema ka mogoma wa ditsiki, go lema go tšwa lehlakoreng le lengwe, go lema diforo, dimelana tša dinawa, khonthaina, fense, Sola, kepo ya meetse, terekere le dithulusi, Ditana tša Jojo tše 3 x10 000 le dibeo	Ga go selo	38ha
9.	Senong Labour Law Consultants	James Senong	Thereilara ya 5T -2 wheels tipper Matched Power:40-50, Seleshara - 1.8M,4 blades, Katološo ya Polasa ya Dikgomo – ya go ba le Lešaka le lebotse	Terekere, Fense ya go senyega, Dinto tša polaseng, dijelo, mohlape, Bobolokelo bja meetse, Di-greenhouse, ditekere tša kgale le dithulusi	3ha
10.	Gabolekane Pty Ltd	Tiny Mankge	Hoko ya dikolobe, dikolobjana le dijo, Metšhene e 2 ya go Kota Bjang ya Sini FS 280, Thereilara	Meago ya kgale le fense ya go senyega	24ha
11.	Phadzimane Holdings	Jaffa Ngele	Dihole tše 14, Dipoo tše 2, Ditshadi tša go duša tše 2, Dipudi tše 25 (Ditshadi tše 20 le ditona tše 5),		42ha
12.	Mhlanga Khops	Reuben Mhlanga	Dikgogo – Senwelo sa dikgogo sa 10L, Sejelo sa dikgogo sa 9KG, difošolo le diharaka, dikiribane, mabone a borutho, dinithara tša dikgogo, le sodase. Dijo – Dijo tša matsuana a 2600, dijo tša dikgogwana tše 2600, le dijo tša dikgogo tše 2600.	Ga go selo	70ha
13	Dwarsrivier Community Claimants Structure (DCCS)	Gift Mmadi	Fense, Kepo ya meetse, pompo ya meetse ya	Ga go selo	2.5ha le 1ha
14.	Mphela Progressive Farming	Nkgetheng		Mr Maabane o na le	3.6 ha

	and Projects (Pty) Ltd	Maabane	sola, Tanka ya Jojo ya 10 000L, Dikgomo tše 30 tša Boran, Diporamane tše 30, Thereilara ya go di iša mmarakeng	mehlape e latelago: • Dikgomo tše 35 • Dinku tše 26 • Dipudi tše 13	
15.	CES Poultry Farm	Calvin Magudu	Fense, Hoko ya dikgogo tše 1000 ya bogolo bja 18mx 6m, dikgogo tša nama tše 2000 le dijo, Diphanele tša sola le mabone, Jojo le seboe sa Jojo, pakkie ya tilibari, Dijelo le dinwelo, dintlwana tša kgodišo ya matsuana, Bobokelo bja dijo, Ditanka tša Jojo	Moago wa go hlagala le wa go senyega	20ha
16.	Maano Ke Bohlale Trading and Projects Pty Ltd	Lazarus Mogashoa	Dipudi (Diphala tša tshadi tše 3 le diphala tše tona tše 30, Kepo ya meetse e 1, Tshepedišo ya kabo ya meetse, Mohlagase, Bodulo, Polokelo le ofisi, Terekere e 1 le dithulusi.	Ga go selo	2 ha



PROJEKE 2 (A) YA TRP YA GO HLABOLLA IKONOMI YA TIKOLOGONG YA MOEPO

Leina la Projeke:	Go Agwa ga Dilo: Diprojeke tša Meetse tša Buffelshoek le Kalkfontein
Legoro la Projeke:	Go Agwa ga Dilo
Matseno a Projeke:	Mmasepala wa Selete wa Sekhukhune (SDM) o mogatong wa go kaonefatša tshepedišo ya kabo ya meetse metsaneng ya Lebalelo South. Kalkfontein le Buffelshoek di wele ka fase ga Lekgotla la Kabo ya Meetse mmogo le metse e mengwe. Gabjale mošomo wa go kaonefatša tshepedišo e kgolo ya meetse ya go swana le diphaepe tše dikgolo, diphaepe tša kabo ya meetse, go tsošološwa ga methopo ya meetse a go epiwa, o gare o a kgatlampana metsaneng e mengwe ka ntle le metsaneng ye e mebedi. Kabo ya meetse metsaneng ye e hloka šedi ya kapelapela e le gore badudi ba hwetše meetse a go hlweka. Mothopo wa meetse wa metsana ye ka bobedi ke meetse ao a epilwego ditikologong tše. Motsana o mongwe le o mongwe o na le tshepedišo ya wona ka noši gomme ga go na dikgokaganyo tša go neeletšana meetse magareng ga metsana. Go na le tanka ya tšhipi ya go bolokela meetse kua Kalkfontein le ditanka tša dijojo kua Buffelshoek. Ka ge badudi ba oketšega ka lebelo kudu, ditanka tšeo ga se tša lekana. Tše dingwe tša ditanka tše di a duta. Tshepedišo ya meetse ya metsaneng e fapana ka seemo, bogolo le mohana.




Leina la Projeke:	Go Agwa ga Dilo: Diprojeke tša Meetse tša Buffelshoek le Kalkfontein	
	Kalkfontein dikhiliomithara tše 10 go tloga moepong, mola Buffelshoek e le bokgole bja dikhiliomithara tše 13 (bokgole bja 23KM). Khamphani ya Two Rivers e tla tsošološa (3) melete e meraro ya meetse kua Kalkfontein le e (2) mebedi kua Buffelshoek, gomme ya kaonefatša tshepedišo ye e šetšego e le gona. Morero wa projeke ye ke go tsošološa le go kaonefatša tshepedišo ye e lego gona. TRP e mogatong wa go boledišana le Lekgotla la Lebalale la Kabo ya Meetse le SDM ka maikemišetšo a go kaonefatša tshepedišo ya meetse le go hwetšagala ga ka mehla ga meetse metsaneng ya kgauswi le moepo. Projeke ye gape e tlo kaonefatša boleng bja maphele a badudi le go buša seriti sa bona – ka go ba nea meetse le kelela-tšhila. Setšhaba le mmasepala ba tšwelediše dingongorego ka tlhokego ya tshepedišo ya meetse gomme se ke selo seo re tla go se etiša pele. Go boletšwe ka motsana o mongwe le o mongwe ka thoko, efela mathata a go swana ao badudi ba lebeleletšane go le wona ke a latelago: • Badudi ba tšwela pele ba goga meetse ka tsela e sego molaong tshepedišong ya meetse, ka bakaleo meetse ga a kgone go fiha malapeng ka moka • Tshepedišo ya meetse e senywa ka boomo gomme dišhipi tša bohlokwa di a utswiwa • Go nyaka ga batho dipompi tša bona ka noši (kgokaganyo ya mathopo, bjibj.) • Meetse a lego gona a fiha feela Kalkfontein B le dikarolong tše dingwe tša Kalkfontein A le tša Buffelshoek	
Morero wa Projeke:	• Go thuša badudi go ba le kabon ya motheo ya meetse – go tsošološa melete ya meetse e 5 le go kaonefatša diphepe tše di lego gona. • Go kaonefatša tshepedišo ya meetse motsaneng wa Buffelshoek le wa Kalkfontein • Go kaonefatša boleng bja maphele a badudi. • Go thekga maiteko a mmasepala a kabon ya ditirelo – go kwa SDM bjalo ka molaodi wa meetse	
	Ngwaga 1 (2023) Diprojeke tša Meetse tša Buffelshoek le Kalkfontein	Tšhelete
Dipolelo tše Letešwego:	Mogato 1: • Go kgetha rakonteraka gore a: ○ Hlalose bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se ○ Hlahlobe methopo e lego gona ya meetse ○ Bege ka ga boleng bja meetse ○ Sekaseke tshepedišo ye e lego gona gabjale	R2 500 000

Leina la Projeke:	Go Agwa ga Dilo: Diprojeke tša Meetse tša Buffelshoek le Kalkfontein	
	○ Hlame polane ya tshepedišo ya meetse • Dire thendarara/Mogato wa go hweiša baabaditirelo le go kgetha Rakonteraka • Fetše projeke le go e fetišetša go bao ba swanetšego	

Leina la Projeke:	Diprojeke tša Meetse tša Buffelshoek le Kalkfontein	
	Ngwaga 2 (2024)	
	Mogato 2: • Go kgetha rakonteraka gore a: • Hlame le go kaonefatša tshepedišo e kgolo ya kabo ya meetse le go tsenya diphaephe kua Kalkfontein. • Leke boleng bja meetse. • Dire ditoko tša melete e meraro ya meetse kua Kalkfontein. • Ntšhe diphaephe tša kgale le dipompi gomme a tsenye tše diswa. • Epe melete e meswa ya meetse le go kgokaganya diphaephe moo go nyakegago. • Lokiše dipolokelo tša meetse tša go dutla. • Fetišetše dilo go balaodi ba meetse le badudi.	R3 648 932 MINERAL RESOURCES AND ENERGY SOCIAL AND LABOUR PLAN APPROVED 2024-10-31 LIMPOPO REGION
	Ngwaga 3 (2025)	
	Mogato 3: • Go kgetha rakonteraka gore a: • Hlame le go kaonefatša tshepedišo e kgolo ya kabo ya meetse le go tsenya diphaephe kua Kalkfontein. • Leke boleng bja meetse. • Dire ditoko tša melete e meraro ya meetse kua Kalkfontein. • Ntšhe diphaephe tša kgale le dipompi gomme a tsenye tše diswa. • Epe melete e meswa ya meetse le go kgokaganya diphaephe moo go nyakegago. • Lokiše dipolokelo tša meetse tša go dutla. • Fetišetše dilo go balaodi ba meetse le badudi.	R3 300 000 MINERAL RESOURCES AND ENERGY SOCIAL AND LABOUR PLAN APPROVED 2024-10-31 LIMPOPO REGION
Dipoele tše Letetišwego:		

Leina la Projeke:	Diprojeke tša Meetse tša Buffelshoek le Kalkfontein	
	Ngwaga 4 (2026)	
	Mogato 4	
Dipoelo tše Letetšwego:	- Go hlama le go kaonefatša tshapedišo e kgolo ya kabo ya meetse le go tsenya diphaphe kua Buffelshoek le Kalkfontein - Go hlalosa bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Go bega ka ga boleng bja meetse - Go fetišetša dilo go balaodi ba meetse le badudi	R4 127 000

Leina la Projeke:	Diprojeke tša Meetse tša Buffelshoek le Kalkfontein	
	Ngwaga 5 (2027)	
	Mogato 5	
Dipoelo tše Letetšwego:	- Go hlama le go kaonefatša tshapedišo e kgolo ya kabo ya meetse le go tsenya diphaphe kua Buffelshoek le Kalkfontein - Go hlalosa bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Go bega ka ga boleng bja meetse - Go fetišetša dilo go balaodi ba meetse le badudi	R3 500 000
Palomoka ya Tšhelete		R17 075 932
Leano la Projeke	July 2022	
Letšatši la go Thoma:		
Leano la Projeke	June 2027	
Letšatši la go Fetša:		
Sehlopha se se	Metsana ya Ngwaabe	
Lebeleletswego/Baholegi:		
Palo ya Mešomo Yeo e	Mešomo ya Nakwana e 80	
Tlago go Hlohlwa:		




PROJEKE 2 (B) YA TRP YA GO HLABOLLA IKONOMI YA TIKOLOGONG YA MOEPO

Leina la Projeke:	Go Hlabollwa ga Sekolo	
Legoro la Projeke:	Go Agwa ga Dilo	
	E le karolo ya lenaneo la go hlabolla sekolo, TRP e nyaka go kaonefatša seemo sa meago ya sekolo le maemo a thuto tikologong, le go hlola maemo a bonolo a go ithutela go wona le go aga diphapoši tseo di tla go lekana barutwana ba motseng.	
Matseno a Projeke:	Moeпо o nyaka go aga diklase tša borutelo tše oketšegilego, go reka fenitšhara, go kaonefatša mafelo a dipapadi le go aba ditlabela tša go ithuta dikolong tša tikologong, gomme se se tla dirwa ka tirišanommogo le Lefapha la Thuto. Tema ya Lefapha la Thuto e tla akaretša go fana ka dipolane tša meago le thekgo.	
	- Go aga diklase tše oketšegilego dikolong tše latelago: Malekane Primary School, Mmahlagare Combined School, Marifaan Primary School, Maremele Primary School, Ngwanangwato Senior Secondary School, Lydenburg Primary School, Dikgageng Primary School, le Ngwaabe Comprehensive School. - Go kaonefatša maemo a thuto ka go hlola maemo a gore go ithuta go be bonolo. - Go thekga lefapha la Thuto le dikolo tša tikologong - Go oketša dilo tše di hlokagalago	
Moreo wa Diprojeke:	Ngwaga 1 (2023) Malekane Primary (Motsaneng wa Ga Malekane)	Tšhelete




Leina la Projeke:	Go Hlabollwa ga Sekolo	
Dipoele tše Letetšwego:	Mogato 1: - Go agwa ga diklase tše mpsha tše 3 kua Malekane Primary School motseng wa Ga Malekane kua Ngwaabe - Go reka le go neelana ka fenišhara ya diklase tše diswa - Go hlalosa bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Go phetha mošomo le go fetišetša dilo go bao ba swanetšego	R3 200 000
	Ngwaga 2 (2024) Mmahlagare Combined School Kua Kalkfontein le Mafraan Primary School Kua Skhila (Lydenburg)	Tšhelete
Dipoele tše Letetšwego:	Mogato 2: - Go agwa ga diklase tše mpsha tše 4 kua Mmahlagare Combined School kua Kalkfontein. - Go agwa ga diklase tše mpsha tše 3 Sekolong sa Phoraemari sa Marifaan kua Skhila (Lydenburg). - Go reka le go neelana ka fenišhara ya diklase tše tše mpsha - Go hlalosa bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Go phetha mošomo le go fetišetša dilo go bao ba swanetšego	R4 395 591

Leina la Projeke:	Projeke ya go Hlabolla Sekolo	
	Ngwaga 3 (2025) Laporatori ya Saense Bakeng sa Dikolo ka Moka tša Ngwaabe (Ngwanangwato Senior Secondary School) le Klase ya Borutelo Kua Maremele Primary School	Tšhelete
Dipoele tše Letetšwego:	- Go agwa ga Laporatori e Mpsha ya Saense bakeng sa dikolo ka moka tša kua Ngwaabe. - Go agwa ga diklase tše mpsha tše 4 kua Maremele Primary School kua Ngwaabe. - Go reka le go neelana ka fenišhara le ditlabela tša saense (ditlabakelo tša go ruta) bakeng sa laporatori yeo e mpsha le diklase tša borutelo. - Go hlalosa bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se	R7 480 000




Leina la Projeke:	Projeke ya go Hlabolla Sekolo	
	Go phetha mošomo le go fetišetša dilo go bao ba swanetšego	
	Ngwaga 4 (2026) Lydenburg Primary, le Dikgageng Primary Ga Maepa, Ngwaabe.	Tšhelete
Dipolo tše Letetšwego:	- Go agwa ga diklase tše mpsha tše 4 Sekolong sa Phoraemari sa Lydenburg kua Lydenburg. - Go agwa ga diklase tše mpsha tše 4 Sekolong sa Phoraemari sa Dikgageng kua Ga Maepa kua Ngwaabe. - Go reka le go neelana ka fenitšhara ya diklase tšeo tše mpsha - Go hlalosa bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Go phetha mošomo le go fetišetša dilo go bao ba swanetšego.	R8 448 315
	Ngwaga 5 (2027) Ngwaabe Comprehensive School, Ga Masha	
Dipolo tše Letetšwego:	- Go agwa ga diklase tše mpsha tše 4 kua Ngwaabe Comprehensive Ga Masha kua Ngwaabe. - Go reka le go neelana ka fenitšhara ya diklase tšeo tše mpsha - Go hlalosa bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Go phetha mošomo le go fetišetša dilo go bao ba swanetšego	R3 200 000
Palomoka ya Tšhelete		R26 723 752
Leano la Projeke Letšatši la go Thoma:	January 2023	
Leano la Projeke Letšatši la go Fetša:	June 2027	
Sehlopha se se Lebeleletšwego/ Baholegi:	Metse ya Lydenburg le Ngwaabe (Kalkfontein, Kutullo, Ga Malekane, Ga Rantho, Ga Maepa le Ga Masha)	
Palo ya Mešomo Yeo e Tlago go HloIwa:	Mešomo ya nakwana e 80 yeo e akanyetšwego	



PROJEKE 2 (C) YA TRP YA GO HLABOLLA IKONOMI YA TIKOLOGONG YA MOEPO


Leina la Projeke:	Go Kaonefatšwa ga Diofisi tše 6 tša Mošate le Diofisi tša CPA Kua Ngwaabe (Ga Masha, Rantho, Ratau, Maphoppha, Makua le Maseven)
Legoro la Projeke:	Go Agwa ga Dilo
Matseno a Projeke:	Morero wa projeke ye ke go thuša go kaonefatša kabo ya direlo metseng ka thušo ya diofisi tša mošate go dikologa Ngwaabe. Ka baka leo, moepo o tlo aga diofisi tše diswa tša go ba le boamogelabaeng, ofisi, phapoši e nyenyane ya dittherišano le thoiilete. Mošomo wo o tlo dirwa metsaneng ya go fapafapana kua Ngwaabe le Kalkfontein. Se se tlo dirwa ka tirišanommogo le Bakhanselara ba Diwate tša Selegae, ba Mošate le Makgatllo a Setšhaba a go Laola Naga go tšwa metseng ya moepo.
Morero wa Projeke:	- Go Agwa ga Ofisi e Mpsha ya Mošate - Go Neelana ka Fenitšhara le Ditlabela tša Ofisi
	Ngwaga 1 (BP2023) Go Kaonefatšwa ga Diofisi tša Mošate wa Baroka Ba Ratau Ga-Ratau Kua Ngwaabe
	Tšhelete
Dipoelelo tše Letetšwego:	Mogato 1: - Go Agwa ga Ofisi e Mpsha ya Mošate Bakeng sa Ratau Traditional Authoririty (Ga-Ratau), Ngwaabe. - Go tlo tsenywa sefhehlamoya ka phapošing ya dittherišano le ka ofising gomme gwa agwa le dithoilete. - Go kgetha ditsebi gore di: - Hlalose bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Diragatše projeke - Fetišetše projeke go badudi R2 310 472 MINERAL RESOURCES AND ENERGY SOCIAL AND LABOUR PLAN APPROVED 2024 -10- 3 1
	Tšhelete
Dipoelelo tše Letetšwego:	Mogato 2: Go kaonefatša / mpshafatša Ofisi ya Mošate wa Bahlakwana Ba Rantho le holo ya setšhaba go akaretša le fentshe le dithoilete kua Ga Rantho, Ngwaabe R3 000 000

	- Go tlo tsenywa sefhlamoya ka phapošing ya ditherišano le ka ofising gomme gwa agwa le dithoilete. - Go kgetha ditsebi gore di: - Hlalose bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Diragatše projeke - Fetišetše projeke go badudi	
	Ngwaga 3 (BP2025) Go Kaonefatšwa ga Diofiši tša Mošate wa Bahlakwana Ba Malekane Kua Ngwaabe	Tšhelete
Dipoele tše Letetšwego:	Mogato 3: - Go kaonefatša / mpshafatša Ofisi e Mošate ya Bahlakwana Ba Malekana le holo ya setšhaba go akaretša le fentshe le dithoilete kua Ga Malekane, Ngwaabe - Go kgetha ditsebi gore di: - Hlalose bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Diragatše projeke - Fetišetše projeke go badudi	R3 997 500




	Ngwaga 4 (BP2026) Go Kaonefatšwa ga Diofiši tša Mošate wa Bahlakwana Ba Mphopha Ga Maphopha le tša Mošate wa Bakwena Ba Makua Ga Makua Kua Ngwaabe le tša Lekgotla la Bakoni Ba Masha Makopole Kua Kalkfontein	Tšhelete
Dipoele tše Letetšwego:	Mogato 4: - Go agwa ga Ofisi e Mpsha ya Mošate wa Bahlakwana Ba Mphopha (Ga Maphopha), Ngwaabe. - Go agwa ga Ofisi e Mpsha ya Mošate wa Bakwena Ba Makua Traditional Authority (Ga Makua), Ngwaabe.	R7 048 561

	- Go agwa ga Ofisi e Mpssha ya Bakoni Ba Masha Makopole CPA le Masha Makopole Royal Council (Ofisi e tee). - Go tlo tsenywa sefhlamoya ka phapošing ya ditherišano le ka ofising gomme gwa agwa le ditshoilete. - Go kgetha ditsebi gore di: - Hlalose bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Diragatše projeke - Fetišetše projeke go badudi - Diragatše projeke	
	Ngwaga 5 (BP2027) Go kaonefatšwa ga Dioisi tša Mošate wa Batlokwa Ba Magolego (Maseven) Kua Ngwaabe	Tšhelete
	Mogato 5: - Go agwa ga Ofisi e Mpssha ya Mošate wa Batlokwa Ba Magolego Traditional Authority (Maseven), Ngwaabe. - Go tlo tsenywa sefhlamoya ka phapošing ya ditherišano le ka ofising gomme gwa agwa le ditshoilete. - Go kgetha ditsebi gore di: - Hlalose bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Diragatše projeke - Fetišetše projeke go badudi	R1 871 858
Dipoelo tše Letetšwego:		
Palomoka ya Tšhelete		R18 248 391
Leano la Projeke Letšatši la go Thoma:	01 July 2022	
Leano la Projeke Letšatši la go Fetša:	30 June 2027	
Sehlopha se se Lebelešwego/Baholegi:	Ba Mošate wa Ngwaabe, Kalkfontein le Buffelshoek	
Palo ya Mešomo Yeo e Tlago go Hlola:	Mešomo ya Nakwana e ka Bago e 80	



PROJEKE 2 (D) YA TRP YA GO HLABOLLA IKONOMI YA TIKOLOGONG YA MOEPO

Leina la Projeke:	Go Tsenya Mabone a Matelele a 10 a go Šoma ka Letšatši Kua Ngwaabe, Buffelshoek, Kalkfontein, Mashishing (Lydenburg) le Shaga
Legoro la Projeke:	Go Agwa ga Dilo
	Morero wa projeke ye ke go kaonefatša mabone a metsaneng ya kgauswi le moepo, e bile a tlo oketša polokego bošego motseng le go tliša diphetogo setšhabeng. Projeke ye e mpsha e tlo thuša badudi go ba le mabone bošego, gomme tikologo ya ba le seetša. Mmasepala o tšweleditse dingongorego ka tlhokego ya mabone metseng gomme e le karolo ya diprojeke tša wona tša pele wa tšweletša taba ya gore metsaneng ka moka go tsenywe mabone a matelele. Se gape se tla fokotša dipalopalo tše di oketšegago tša bosenyi bjo bo diregago bošego ka baka la go hlokega ga mabone le go netefatša gore bašomi ba dula ba bolokegile ge ba boa mošomong ge letšatši le sobetše.
Morero wa Projeke:	• Go tsenya mabone a matelele • Go kaonefatša taba ya mabone metsaneng • Go fokotša dipalopalo tša bosenyi motseng • Go thekga maiteko a mmasepala le a profense a go hlabolla tikologo



	Ngwaga 1 (BP2023) Go Tsenya Mabone a Matelele a 2 a go Šoma ka Letšatši Kua Buffelshoek le Shaga Mogato 1: - Go kgetha rakonteraka - Go tsenya ga Mabone a Matelele a Mabedi (2) a go Šoma ka Letšatši - Le letsee kua Shaga (Kgauswi le Lefelo la go Hlokomela Bana) - Le lengwe kua Buffelshoek/Kalkfontein (Kgauswi le Masha Makopole Royal House le Sekolo sa Phoramari sa buffelshoek. - Go dira projeke, go fana ka taelo le go e fetišetša go bao ba swanetšego.	R1 370 615
Dipolelo tše Letetšwego:	Ngwaga 2 (BP2024) Go Tsenya Mabone a Matelele a 3 a go Šoma ka Letšatši Kua Ga-Rantho, Buffelshoek le Mashishing Lydenburg Mogato 2: - Go kgetha rakonteraka - Go tsenya mabone a matelele a mararo (3) - Le letsee kua Mashishing (Kgauswi le Lefelo la go Hlokomela Bana) magareng ga toropo le motse - Le letsee kua Buffelshoek (kua Ofising ya CPA) - Le letsee Diofising tša Mošate wa Ga-Rantho goba Ofising ya CPA – Sephetso ke sa badudi. - Go dira projeke, go fana ka taelo le go e fetišetša go bao ba swanetšego.	Tšhelete
Dipolelo tše Letetšwego:	Ngwaga 3 (BP2025) Go Tsenya Mabone a Matelele a 5 a go Šoma ka Letšatši Kua Ngwaabe: Ga-Maepa, Ga Masha, Ga Rantho, Ga Malekane le Ga Maphopha Mogato 3: - Go kgetha rakonteraka - Go tsenya mabone a matelele a mahlano (5) - Le letsee kua Ga-Maepa (Kgauswi le Diofisi tša Mošate) - Le letsee kua Ga-Masha – Mmileng wa D2219 - Le letsee kua Ga Malekane – Mmileng wa D2219 - Le letsee kua Ga Rantho – Mmileng wa D2219 - Le letsee kua Ga Maphopha – Mmileng wa D2219 - Go dira projeke, go fana ka taelo le go e fetišetša go bao ba swanetšego.	R3 500 000




Leina la Projeke:	Go Tsenya Mabone a Matelele a Lesometharo (10) a go šoma ka Letšatši
Legoro la Projeke:	Go Agwa ga Dilo
Leina la Projeke:	Go Tsenya Mabone a Matelele a Lesometharo (10) a go šoma ka Letšatši
Palomoka ya Tšhelete	R7 520 615
Leano la Projeke Letšatši la go Thoma:	01 July 2022
Leano la Projeke Letšatši la go Fetša:	30 June 2027
Sehlopha se se Lebelešwego/Baholegi:	Ngwaabe, Shaga, Lydenburg/Mashishing and Buffelshoek
Palo ya Mešomo Yeo e Tlago go Hlohlwa:	Mešomo ya Nakwana e ka Bago e 30

PROJEKE 2 (E) YA TRP YA GO HLABOLLA IKONOMI YA TIKOLOGONG YA MOEPO

Leina la Projeke:	Projeke ya Leporogo la Tšhipi (Ngwaabe)
Legoro la Projeke:	Go Agwa ga Dilo
Matseno a Projeke:	E le karolo ya Special Presidential Package (SPP), lefapha la DMRE le šišintše projeke e kgolo ya mohlakanelwa ya go aga tsela e kgolo le go kaonefatša leporo. Se se tla dirwa sammaletee le meepo ya ka borwa gomme go tla holega metse ka moka go akaretsa metse ya tikologong ya TRP. Mošomo wo wa mohlakanelwa o tla etelelwa pele ke DMRE. Meepo ka moka ya ka borwa go letetšwe gore e thekge projeke ye ka mašelang e le karolo ya maiteko a Mmušo a go kaonefatša maemo a ditloropong tša meepong.
Morero wa Projeke	- Go dirišana le ba bangwe go aga leporogo le leswa la go tla la khonkhoreiti le go tsošološa leporo la tšhipi la gona bjale. - Go nolofatša dikgwebišano, go kaonefatša magae le go kgothaleša mediro ya go matlafatša ikonomi ya ditlikolong tše - Go kaonefatša meago le dilo tše dingwe tše di nyakegago metsaneng - Go thekga maiteko a mmasepala le a profense a go hlabolla tikologo
Dipolelo tše Letetšwego:	Ngwaga 1 (BP2023) Leporogo la Tšhipi (Ngwaabe – Maiteko a Mohlakanelwa) Tšhelete Mogato 1: R4 200 000


	- Go tsenya letsogo maitekong a mohlakanelwa - Go Agwa ga Leporogo la go Tia la Khonkhoreiti Kua Magahlong a Mmila wa R555 le Jane Furse (Ngwaabe) ka Tirišanommogo le RAL le Meepo e Mengwe. - Go thekga ka mašelang le ka tša seteginiki - RAL e dira projeke / Ke modirišanimmogo wa moetapele	
	Ngwaga 2 (BP2024)	
Dipoelo tše Letetšwego:	Ga go selo	R0
	Ngwaga 3 (BP2025)	
Dipoelo tše Letetšwego:	Ga go selo	R0
	Ngwaga 4 (2026)	
Dipoelo tše Letetšwego:	Ga go selo	R0
	Ngwaga 5 (2027)	
Dipoelo tše Letetšwego:	Ga go selo	
Palomoka ya Tšhelete		R4 200 000
Leano la Projeke Letšatši la go Thoma:	31 July 2022	
Leano la Projeke Letšatši la go Fetša:	30 June 2027	
Sehlopha se se Lebelešwego/Baholegi:	Buffelshoek, Ngwaabe, Kalkfontein, Steelpoort le Jane Furse /Metse ya Schoonoord	
Palo ya Mešomo Yeo e Tlago go HloIwa	Mešomo ya Nakwana e ka Bago e 40	




PROJECT 2 (F) YA TRP YA GO HLABOLLA IKONOMI YA TIKOLOGONG YA MOEPO

Leina la Projeke:	Go Kaonefatša Ditsela tša go Tsena (maporogo a fase) Buffelshoek/ Tsela ya Kalkfontein le ya Ga Maepa kua Ngwaabe		
Legoro la Projeke:	Go Agwa ga Dilo		
Leina la Projeke:	Go Kaonefatša Ditsela tša go Tsena (maporogo a fase) Buffelshoek/ Tsela ya Kalkfontein le ya Ga Maepa kua Ngwaabe		
	Morero wa projeke ke go kaonefatša boleng bja dictsela le maphelo a badudi ba Buffelshoek le Kalkfontein, le karoio ya tsela ya go ya Ga Maepa kua Ngwaabe ka go ala bokagodimo bja tsela ka sekontiri le go kikitela go kgonthiša gore dikoloi di sepela gabots'e. Ditikologong tše dingwe, go ithekgile ka maemo, dictsela di tla alwa ditena go kaonefatša seemo sa dictsela. TRP gape e tla aga maporogo ditseleng tše. Projeke ye e tšea monabo wa dikhilomithara tše e ka bago tše 15 go tloga moepong go ya Buffelshoek tseleng ya lekgwara ka borwa bja mmila wa R577. Gape e tlo fetela Kalkfontein, e lego dikhilomithara tše 10 go tloga moepong, le ga Ga Maepa e lego dikhilomithara tše 28 go tloga TRP. TRP gape e tlo aga maporogo a 3 tseleng ye magareng ga Kalkfontein le Buffelshoek nakong ya SLP IV. Projeke e tlo dirwa metsaneng ya go fapafapana kua Ngwaabe le Kalkfontein gotee le Buffelshoek gomme e tlo diragatswa ka tirišanommogo le Bakhanselara ba Diwate ba tikologong, ba Mošate, maloko a CPA go akaretša le Letlapha la Profetšela Ditsela le Mešomo.		
Morero wa Projeke:	- Go dira dictsela - Go kaonefatša seemo sa dictsela metsaneng - Go thekga maiteko a mmasepala le a profense a go hlabolla tikologo. - TRP gape e tlo thuša go lokiša dikarolo tša tsela tše di sentšwego ke dipula.		
	Ngwaga 1 (BP2023) Go Kaonefatša/ go Tsošološa Ditsela tša go Tsena - Maporogo a Fase (Buffelshoek).		
	Mogato 1:		Tšhelete
Dipoelo tše Letetšwego:	- Go gwa/go katološwa ga leporogo la go tsena la gona bjale kua Buffelshoek - Go tsošološa le go aga diterata tša maswika go šomišwa bašomi ba tikologong - Go kgetha ditsebi gore di: - Hlalose bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Lekole meago ye e lego gona le tikologo ka kakaretšo - Hlame polane ya meago ye - Go dira projeke le go e fetišetša go FTLM		R2 600 000

	Ngwaga 2 (BP2024) Go Kaonefatša/go Tsošološa Ditsela tša go Tsena – Maporogo a Fase - Buffelshoek Mogato 2: - Go Aga / go Katološa/go Kaonefatša le go tsošološa leporo la gona bjale la go ya Buffelshoek - Go tsenya diterata tša maswika ka mahlakoreng ka bobedi a leporogo – go laola tshepedišo ya meetse - Go kgetha ditsebi gore di: - Hlalose bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Lekole ditsela tša motsaneng - Lekole meago yeo e lego gona - Go kgetha rakonteraka - Go dira projeke le go e fetišetša go FTLM Ngwaga 3 (BP2025) Go Kaonefatša/go Tsošološa Ditsela tša go Tsena – Maporogo a Fase – Ga Maepa Mogato 3: - Go Aga / go Katološa/go Kaonefatša le go tsošološa leporo la gona bjale la go ya Ga Maepa. - Go aga leporogo le leswa tseleng ya go tsena Buffelshoek le go kaonefatša leporogo la go ya Ga Maepa. - Go tsenya diterata tša maswika ka mahlakoreng ka bobedi a leporogo – go laola tshepedišo ya meetse - Go kgetha ditsebi gore di: - Hlalose bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Lekole ditsela tša motsaneng - Lekole meago yeo e lego gona - Go kgetha rakonteraka - Go dira projeke le go e fetišetša go FTLM	
Dipelo tše Letetšwego:		R3 450 000
Dipelo tše Letetšwego:		R6 000 226




	Ngwaga 4 (2026) Go Kaonefatša Ditsela - Buffelshoek / Kalkfontein	
Dipoelo tše Letetšwego:	- Go Aga/go Kaonefatša le go tsošološa leporo la gona bjale la go tsena - Go tsenya diterata tša maswika ka mahlakoreng ka bobedi a leporogo – go laola tshepedišo ya meetse - Go kgetha ditsebi gore di: - Hlalose bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Lekole ditsela tša motsaneng - Lekole meago yeo e lego gona - Go kgetha rakonteraka - Go dira projeke le go e fetišetša go FTLM	R3 000 000
	Ngwaga 5 (BP2027)) Go Kaonefatša Ditsela - Kalkfontein "A"	
Dipoelo tše Letetšwego:	- Go Aga/go Kaonefatša le go tsošološa leporo la gona bjale la go tsena - Go tsenya diterata tša maswika ka mahlakoreng ka bobedi a leporogo – go laola tshepedišo ya meetse - Go kgetha ditsebi gore di: - Hlalose bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Lekole ditsela tša motsaneng - Lekole meago yeo e lego gona - Go kgetha rakonteraka - Go dira projeke le go e fetišetša go FTLM	R2 000 000
Palomoka ya Tšhelete		R13 950 226
Leano la Projeke Nako ya go Thoma:	01 July 2022	
Leano la Projeke Nako ya go Fetša:	30 June 2027	




PROJEKE 2 (G) YA TRP YA GO HLABOLLA IKONOMI YA TIKOLOGONG YA MOEPO


Leina la Projeke:	Go Thiba Mekoti ya Tseleng ya D2219 Kua Ngwaabe
Legoro la Projeke:	Go Agwa ga Dilo
Matseno a Projeke:	Two Rivers Platinum e ikemišeditše go tšwelapele ka mošomo wa yona wa go lokiša tsela ya go tloga moepong ge o etla ka Kalkfontein o lebile magahlanong a ditsela a R577 le R555 (Phepheng) le tsela ya D2219 go tloga mo e gahlanago gona le R555 leporogong la mothaladi o mo tee tseleng ya go ya Jane Furse route ge o etla ka metsana ya Ngwaabe. Go sa šetšwe gore mokoti ke o mokaakaang, go bohlokwa kudu go o thiba kapela ka mo go kgonegago. Ge o ka se lokišwe, tshenyo ya mohuta wo e tla tšwela pele e gola ka baka la boemo bja leratadima, sephethephe the le dilo tše dingwe. Ge mokoti e le o mogolo, badiriši ba ditsela ba ba kotsing le go feta (setšhaba ka kakaretšo, dikhastamo tša Moepo, bašomi, le dikoloi). Projeke ye e tlo netefatša gore tsela ya D2219 ya go tloga Ngwaabe go ya Steelbridge le R577 magareng ga TRP le R555 di dula di hlokometšwe ka dinako tšohle. Ditsela di tla lokišwa ge di thoma go senyega le ge go hlokgala mengwageng e mehlano ya SLP IV. Ka tirišano le lefapha la ditsela le dinamelwa, moepo o itlana gore o tla bea leihlo ditsela tše tša Mmasepaleng wa Selegae wa Fetakgomo le go di lokiša ge go hlokega. Ka tirišano le Mmasepala wa Selegae wa Fetakgomo-Tubatse, ka ofisi ya Molaodi wa Mmasepala, le Lefapha la Ditsela le Dinamelwa, moepo o itlana gore o tla bea leihlo ditsela tše išego tša kua Ngwaabe, Kalkfontein, Ma-Seven, Buffelschoek le Richmond (Ga-Mawela).
Merero ya Projeke:	- Merero ya projeke ye ke go thiba mekoti tseleng ya D2219 le tseleng ya R577 go tloga moepong go ya magahlanong a tsela ya R555 ge o etla ka Kalkfontein/ Motsana wa Nokaneng. - Go thibja ga mekoti go tla thibela go mpefala ga tsela. - Go thiba mekoti go tla thibela go gola ga mekoti le go senyega ga sekontiri se se adilewego. - Go bolokega kudu ga badiriši ba tsela. - Go thibja ga mekoti go tla boloka tšhelete ya go di lokiša ka nako e telele.
	Rakonteraka o tla sekaseka le go lokiša ka mokgwa o latelago tsela ya sekontiri ya R577 go ya magahlanong a tsela ya R555 ge o etla ka Kalkfontein, le tsela ya D2219 (tsela ya Jane Furse) ge o etla ka Metsana ya Ngwaabe:

Leina la Projeke:	Go Thiba Mekoti ya Tseleng ya D2219 Kua Ngwabe		
Bogolo bja Projeke	- Ditsela ka moka di swanetše go tlošwa ka sekontiri, go fihla go 150mm goba ka fase. - Go tlošwa go fihla go 150mm – 300mm go tla dirwa ka setlabakelo ssa maleba le go kikitelwa pele go tswakwa le sekontiri goba pele go tlošwa setlabakelo sa maleba. - Mekoti ka moka ya ka fase ga 300mm e tla lokišwa e le bjalo. Go tla lebelelwa bogolo ge go lokišwa. - Mekoti ya go feta 300mm ka bogolo e tla segwa pele go šomišwa motšhene wa tšiliki. Ke moka mekoti ye e tla lokišwa go ya ka bogolo bja yona. - Mekoti ka moka ye e lokišitšwego e tla swaiwa gabotse ke Rakonteraka (Rakonteraka o tla itlela le pente) gore Mohiri wa gagwe a netefatše gore e lokišitšwe pele a ka lefiwa. - Rakonteraka o tla tsebiša Mohiri gateetee ge disekwere mithara tše 100 (sekete se setee) di fihleletšwe gore a newe ditaelo tše oketšegilego kgwedding yeo. - Go lokišwa ga maswika a ka thoko ga tsela le merumo ya tsela. - Go thibollwa ga diphaephe tša go sepetša mafula. - Go alwa ga dikarolo tša go senyega ga tsela go šomišwa Medium Graded Hot Mix Asphalt. - Go thalwa ga Maswao a Tsela le go tsenya a maswa a tsela. - Go tlošwa ga dithokgwa / mehlare ya tseleng. - Go agwa leswa ga Ditsejana tša ka Mathoko ga Tsela le go lokišwa ga Merumo ya Tsela. - Go agwa ga Lefelo la go šomela (Ge seo se nyakega nakong ya konteraka) - Rakonteraka o tla hlaloba ditsela ka moka go etša ge go boletšwe gomme o tla netefatša gore mekoti ka moka e tla e tšibija. - Rakonteraka o tla tsenya maswao a tsela gomme a thala maswao a tseleng tše go boletšwego ka tšona.		
	Ngwaga 1 (BP2023) Go Thiba Mekoti ya Tseleng ya D2219 Kua Ngwabe	Tšhelete	
Dipoelo tše Letetšwego:	Mogato 1: - Go kgetha setsebi gore se: - Hlalose bogolo bja mošomo le dinyakišišo tša go ama le se - Lekole ditsela tša motsaneng o mongwe le o mongwe - Bege gore seemo sa tsela se bjang - Lekole meago yeo e lego gona - Hlame polane ya meago ye - Go dira megato ya dihendarara - Go kgetha rakonteraka - Go diragatšwa ga projeke - Go tšwelapele ka go thiba mekoti tseleng – nako le nako ge go nyakega go netefatša gore badiriši ba tsela ba dula ba bolokegile.	R2 100 000	

Leina la Projeke:	Go Thiba Mekoti ya Tseleng ya D2219 Kua Ngwaabe	
	Ngwaga 2 (BP2024) Go Thiba Mekoti ya Tseleng ya D2219 Kua Ngwaabe	
Dipoelo tše Letetšwego:	Mogato 2: - Go tšwela pele ka go tšiba mekoti le go lokiša tsela go sobelela le tsela ya Kalkfontein le Jane Furse (go kgabaganya Metsana ya Ngwaabe). - Go bea leihlo ditsela tše le go di kaonefatša ge go hlokega	R3 810 650
	Ngwaga 3 (BP2025) Go Thiba Mekoti ya Tseleng ya D2219 Kua Ngwaabe	
Dipoelo tše Letetšwego:	Mogato 3: - Go tšwela pele ka go tšiba mekoti le go lokiša tsela go sobelela le tsela ya Kalkfontein le Jane Furse (go kgabaganya Metsana ya Ngwaabe). - Go bea leihlo ditsela tše le go di kaonefatša ge go hlokega	R3 000 000
	Ngwaga 4 (BP2026) Go Thiba Mekoti ya Tseleng ya D2219 Kua Ngwaabe	
Dipoelo tše Letetšwego:	Phase 4: - Go tšwela pele ka go tšiba mekoti le go lokiša tsela go sobelela le tsela ya Kalkfontein le Jane Furse (go kgabaganya Metsana ya Ngwaabe). - Go bea leihlo ditsela tše le go di kaonefatša ge go hlokega - Go sekaseka ditsela tša motsana o mongwe le o mongwe	R3 251 839



Leina la Projeke:	Go Thiba Mekoti Tseleng ya D2219 Kua Ngwaabe	
	- Go dira projeke - Go tšwelapele go thiba mekotikoti tseleng – ge go nyakega, go netefatša gore badiriši ba tsela ba bolokegile.	
	Ngwaga 2 (BP2024) Go Thiba Mekoti Tseleng ya D2219 Kua Ngwaabe	
Dipoelo tše Letetšwego:	Mogato 2: - Go tšwelapele go thiba mekotikoti tseleng le go lokiša tsela ya Kalkfontein le Jane Furse (go phatša metsana ya Ngwaabe). - Go bea tsela leihlo le go e tsošološa ge go nyakega	R3 810 650
	Ngwaga 3 (BP2025)	
Dipoelo tše Letetšwego:	Mogato 3: - Go tšwelapele go thiba mekotikoti tseleng le go lokiša tsela ya Kalkfontein le Jane Furse (go phatša metsana ya Ngwaabe). - Go bea tsela leihlo le go e tsošološa ge go nyakega	R3 000 000
	Ngwaga 4 (BP2026)	
Dipoelo tše Letetšwego:	Mogato 4: - Go tšwelapele go thiba mekotikoti tseleng le go lokiša tsela ya Kalkfontein le Jane Furse (go phatša metsana ya Ngwaabe). - Go bea tsela leihlo le go e tsošološa ge go nyakega - Go lekola meago yeo e lego gona motsaneng o mongwe le o mongwe	R3 251 839




Ngwaga 5 (BP2024) Go Thiba Mekoti Tseleng ya D2219 Kua Ngwaabe	
Dipolo tše Letešwego:	Mogato 5
	- Go hlokomela tsela le go thiba mekotikoti tseleng ya Kalkfontein go ya Phepheng le go phatša Ngwaabe (go tloga Leporogong la Tšhipi go ya Ga-Talane) ge go nyakega - Go bea tsela leihlo le go e tsošološa ge go nyakega - Go fetšetša dithulusi semmušo / Moepo o kgetha ditsebi gore di:
Palomoka ya Tšhelete	
Leano la Projeke Nako ya go Thoma:	01 July 2022
Leano la Projeke Nako ya go Fetša:	30 June 2027
Sehlopha se se Lebelešwego/Baholegi	Metse ya Ngwaabe
Palo ya Mešomo Yeo e Tlago go Hlohlwa:	Mešomo ya Nakwana e 25




Tsela ya D2219 ya go tlala ka mekotikoti go tloga Steelbridge go kgabaganya Ngwaabe

PROJEKE 3 (A) YA TRP YA GO HLABOLLA IKONOMI YA TIKOLOGONG YA MOEPO

Leina la Projeke:	Taolo ya Projeke le Ditshenyegelo tše Amegago		
Legoro la Projeke:	Ditefišo tša Ditsebi, Tlwaetšo ya Boetapele, Magato a go Fapafapana a CSI, bjlbjl.		
Matseno a Projeke:	Magato a go fapafapana a Dipeleletšo tša Kgwebo tša Setšhaba / meneelo, ditefišo tša ditsebi le tlwaetšo ya boetapele.		
Morero wa Projeke:	- Go thuša ka dinyakwa tša setšhaba tše sa rulaganywago, dipapadi le dilo tše batho ba di hlokago - Go netefatša taolo e botse ya projeke le ditshenyegelo tše di amanago le seo.		
	Ngwaga 1 (BP2023)		Tšhelete
Dipolelo tše Letetšwego:	- Go thekgwa ga batho ka mašelang / mekgatlo ya go hloka thušo - Go bolokwa gabotse ga dipego – dinyakišišo, dipolane le ditshenyegelo	R2 310 472	






Leina la Projeke: Taolo ya Projeke le Ditshenyegelo tše Amegago		
	- Go ba le mananeo a mekgwa e mebotse kudu a go bapetša tlabologo e tšwelago pele. - Go ruta baholegi ka ga Kgwebo le Boetapele - Go hlama leano la go aga dilo - Go atlegišwa ga leano la boeteledi pele bja projeke	
	Ngwaga 2 (BP2024)	
Dipoelo tše Letetšwego:	- Go thekgwa ga batho ka mašelang / mekgato ya go hloka thušo - Go bolokwa gabotse ga dipego – dinyakišišo, dipolane le ditshenyegelo - Go ba le mananeo a mekgwa e mebotse kudu a go bapetša tlabologo e tšwelago pele. - Go ruta baholegi ka ga Kgwebo le Boetapele - Go hlama leano la go aga dilo - Go atlegišwa ga leano la boeteledi pele bja projeke	R2 505 009


	Ngwaga 3 (BP2025)	
Dipoelo tše Letetšwego:	- Go thekgwa ga batho ka mašelang / mekgato ya go hloka thušo - Go bolokwa gabotse ga dipego – dinyakišišo, dipolane le ditshenyegelo - Go ba le mananeo a mekgwa e mebotse kudu a go bapetša tlabologo e tšwelago pele. - Go ruta baholegi ka ga Kgwebo le Boetapele - Go hlama leano la go aga dilo - Go atlegišwa ga leano la boeteledi pele bja projeke	R3 311 542
	Ngwaga 4 (BP2026)	
Dipoelo tše Letetšwego:	- Go thekgwa ga batho ka mašelang / mekgato ya go hloka thušo - Go bolokwa gabotse ga dipego – dinyakišišo, dipolane le ditshenyegelo - Go ba le mananeo a mekgwa e mebotse kudu a go bapetša tlabologo e tšwelago pele.	R3 251 839

	○ Go ruta baholegi ka ga Kgwebo le Boetapele ○ Go hlama leano la go aga dlio ○ Go atlegišwa ga leano la boeteledi pele bja projeke	
	Ngwaga 5 (2027)	
Dipolelo tše Letetšwego:	○ Go thekgwa ga batho ka mašelang / mekgatlo ya go hloka thušo ○ Go bolokwa gabotsa ga dipogo – dinyakišišo, dipolane le ditshenyegelo ○ Go ba le mananeo a mekgwa e mebotse kudu a go bapetša tlabologo e tšwelago pele. ○ Go ruta baholegi ka ga Kgwebo le Boetapele ○ Go hlama leano la go aga dlio ○ Go atlegišwa ga leano la boeteledi pele bja projeke	R2 878 918
Palomoka ya Tšhelete		R14 258 180
Leano la Projeke Nako ya go Thoma:	01 July 2022	
Leano la Projeke Nako ya go Fetša:	30 June 2027	
Sehlopha se se Lebelešwego/Baholegi:	Metsana ya Ngwaabe, Kalkfontein, Buffelshoek, Kutullo le Lydenburg/Mashishing	



DIPROJEKE TŠA NAKONG E TLAGO TŠE DI TLAGO GO DIRELWA SETŠHABA

KAKARETŠO YA DIPROJEKE TŠE DI TLAGO GO DIRWA KE TRP 2023-2027



LEINA LA PROJEKE / TLHALOSO	BP2023	BP2024	BP2025	BP2026	BP2027	PALOMOKA
Go Hlabolwa ga Dikgwebopopotana (SMME)	6 500 000	5 700 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	31 700 000
(b) DMRE (MCII) Kgwebo ya Temo	6 500 000	5 700 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	31 700 000
Dilo	18 281 087	19 855 173	27 277 726	25 875 561	13 222 716	104 512 263
Dilo tše di Hlabollwago	18 281 087	19 855 173	27 277 726	25 875 561	13 222 716	104 512 263
Diprojeke tša Kalkfontein/ Buffelshoek	2 500 000	3 648 932	3 300 000	4 127 000	3 500 000	17 075 932
Meago ya Dikolo	3 200 000	4 395 591	7 480 000	8 448 161	3 200 000	26 723 752
Go kaonefatšwa ga Ofisi ya Mošate	2 310 472	3 000 000	3 997 500	7 048 561	1 891 858	18 248 391
Go Tsenywa ga Mabone a Diterateng	1 370 615	2 650 000	3 500 000	-	-	7 520 615
Go Agwa ga Leporogo la Tšhipi	4 200 000	-	-	-	-	4 200 000
Go Kaonefatšwa ga Tsela ya go Tsena (go aga maporogo)	2 600 000	2 350 000	6 000 226	3 000 000	2 000 000	13 950 226
Maiteko a Mmasepala a Kago – Go lokišwa ga Ditsela	2 100 000	3 810 650	3 000 000	3 251 839	2 630 858	14 793 347
Ditshenyegelo tša Taolo ya Projeke	2 310 472	2 505 409	3 311 542	3 251 839	2 878 918	14 258 180
Tšhelete ya Kgatišo ya SLP IV, Boetapele le Tiwaetšo	2 310 472	2 505 409	3 311 542	3 251 839	2 878 918	14 258 180

KAKARETŠO – KABO YA MAŠELENG

	2023	2024	2025	2026	2027	PALOMOKA
Ditlologolo tše di Lebeleletšwego (Dipakane tša SLP)						
Go Ruta Batho Mabokgoni (HRD)	21 428 351	24 553 009	32 453 110	32 661 228	33 309 791	144 405 489
Go Hlabolla Ikonomi ya Tlologong ya Moepo (LED)	24 781 087	25 555 173	33 777 726	32 375 561	19 722 716	136 212 263
Ditshenyegelo tša Taolo ya Projeke	2 310 472	2 505 409	3 311 542	3 251 839	2 878 918	14 258 180
Taolo ya go Fokotšwa ga Bašomi	5 874 748	5 874 748	5 874 748	5 874 748	5 874 748	29 373 740
PALOMOKA	54 394 658	58 488 339	75 417 126	74 163 376	61 786 173	324 249 672

Go tloga kgale le kgale, bašomi ba Afrika Borwa ba intasetering ya meepeo ba be ba dula dintlong tša batho ba bong bjo tee feela. Ka maswabi, ka tekanyo e kgolo, seemo se sa dutše se le bjalo meepong ka moka ya Afrika Borwa. Pholisi ya TRP ke gore bašomi ba yona (go akaretša le borakonter a ba yona) ba swaneše go dula mafelong ao ba a ratago. le malapa a bona go fihla mo go kgonegago.

MINERAL RESOURCES AND ENERGY	
SOCIAL AND LABOUR PLAN	
APPROVED	
2024-10-31	
Projekte e šišinywago ya Two Rivers e mo e ka bago dikhilomithara tše 60 go tloga toropong ya Lydenburg le mo e ka bago dikhilomithara tše 25 go tloga Steelport. Go naganwa gore bašomi ka moka ba balaodi ba tlo dula toropong, mola bontšhi bja bašomi ba pangwe bantlo dula metsemagaeng.	

Gabjale bašomi ba TRP ba dula mehuteng e latelago ya madulo:

Dintlo tša go Rentiwa di kua Lydenburg/Mashishing. TRP e šetše e thomile go boledišana le mokgatlho wa baemedi ba bašomi le dinyakišišo go bona gore bašomi ba gona bjale le bao ba sa tšwago go hirwa ba nyaka eng le gore ba hloka eng. Go sa tšwa go swarwa dipolelišano le borakgwebo moragobjale. Morago ga dipolelišano tše, le bjalo ka ge go nyakwa ke Molao o Mphafadišwego wa MPRDA (Molao wa Meepeo wa bo III, 2018), TRP e hlamille Leano la Madulo, leo le sa tšwago go romelwa Ofising ya Selete ya DMRE.

Moreero wa TRP ke gore bašomi ba yona ba be le dintlo tša bona ka noši.

Lenaneo la nako e telele la TRP ga se go ba mong wa dintlo dife goba dife le go amega tabeng ya go fana ka madulo. Lega go le bjalo, ka baka la tlhalelo e šoro ya dintlo tikologong, gabjale TRP e gatile magato a nakwana a go netefatša gore bašomi ba dikgwari ba ka nyakwa gomme ba newa madulo. Ke ka baka leo go phethilwego ka gore go agwe dintlo tša tlaletšo tše 180 kua Lydenburg bakeng sa bašomi ba dikgwari tše ba ka di rentago go TRP ka tšhelete e itekanetšego go fihlela ge TRP e thoma lenaneo la go se sa šomiša dintlo tše.

TRP e bontšhitše gore e tla lebeleliša ka botlalo taba ya dintlo tša moepong tše di bontšhitšwego go IDP ya Mmassepela wa Selegae wa Fetakgomo-Tubatse. Se se ka ama seemo sa lenaneo le la nako e telele la dintlo la TRP. Ge go ka ba le diphetogo tabeng ye, diphetogo tše bjalo di tla begwa ka go Lenaneo la go Hlabolla Setšhaba le Bašomi la ngwaga le ngwaga leo le tlogo go romelwa go DMRE.

TRP e tseba tokelo ya gore mošomi yo mongwe le yo mongwe o swaneše go dula le lapa la gagwe ka ntlong ye ba e kgethago le kae goba kae mo ba ratago moo ba ka kgonago go renta ntlo goba go e reka.

Meputso ya bašomi ba TRP e rulaganšwe ka tsela ya gore bašomi ba tla kgona go ikhweleša madulo motheong wa tokelo ye go sa tšwago go bolelwa ka yona.


TRP ga e nape e rata gore bašomi ba yona ba dule dihostele gomme e tla fana ka madulo a bjalo ge feela e šomiša moabatrelo wa ka ntle ge e ba bašomi ba rata seo.

MEGATO YA GO RAROLLA BOTHATA BJA DIJO TŠA PHEPHO TŠA BAŠOMI MOLAWANA
46(C)(VI)

TRP e ikemišeditše go tlo thuša bašomi ba yona go phela gabotse mmeleng le go ba le matšato, ka go ba ruta ka bohlokwa bja go ja dijo tša phepo, ka mohlala, ka go phara diphoustara moepong le diketing tša lefelong la metšhene ya moepo.

TRP e ikemišeditše go tlo nea bašomi ba yona dijo tša phepo tša matena, nakong ya mošomo, go bao ba tla bego ba šoma. Go oketša moo, dijo tše dingwe tša go fa matla di ka dirwa gore di hwetšagale bakeng sa bašomi ba go dira mešomo e boima kudu, gore ba lwantšhe bothata bja go lapa kudu le bja go ba le swikiri ya tlase mading.

Maiteko a TRP a go hlabolla ikonomi ya tikologong ya moepo (LED) ao go boletšwego ka wona karolong ya ka mo godimo, a tla thuša ka go fana ka dijo tša phepo ka ge bašomi le khitshi ya khamphani ba tla reka dijo go tšwa go bona.



LEANO LA GO HWETŠA BAABADITIRELO
MOLAWANA 46(C) (VII)

MAANO LE MAIKEMIŠETŠO	MINERAL RESOURCES AND ENERGY SOCIAL AND LABOUR PLAN APPROVED
TRP e lemoga bohlokwa bja go thuša go fetošeng ikonomi ya Afrika Borwa ka go arolela ikonomiing Batho Bao ba Kilego ba Kgethollwa Afrika Borwa (HDSA). Go dirilwe tšwelopele megwangeng e lesome e fetilego gomme go tlo dirwa dikaonefatšo tše dingwe go thoma ka 2018 go ya pele. Maiteko ka moka a tlo dirwa go dumelanya mekgwa ya dikaonefatšo ya TRP le mekwa yeo e mshafadišwego ya MPRDA le Melao e Mshafadišwego ya DTI ya Matshwaro a Maboitse.	

Morero o mogolo wa Leano la go Hwetša Baabaditirelo ke go netefatša gore maloko a mantši a HDSA a hwetša dibaka tša go fana ka ditirelo le go rekišetša khamphani ya TRP dilo, gomme mo go kgonegago le go borakonteraka ba yona ba bagolo.

Leano la go Hwetša Baabaditirelo gape le swanetše go netefatša gore TRP e latela maitlamo a tša kgwebo tabeng ya go hwetša baabaditirelo ba bathobaso (BEE) e lego a latelago:

- Go lemoga seemo sa bjale sa go hirwa ga baabaditirelo ba dikhamphani tša maloko a HDSA le go matlafatša dikgwebo tša tikologong ka go tsenela ditirišano tša kgwebo (go fana ka mašeleng le mabokgoni).
- Go itlana go tlo dirišana le baabaditirelo ba dikhamphani tša maloko a HDSA mengwangeng e mehlano (5) (Go lwela go matlafatša maloko a HDSA go tloga seemong sa ED go ya go sa SD).
- Go hlohleletša baabaditirelo ba gona bjale go dirišanammogo le dikhamphani tša tikologong tša maloko a HDSA, moo go se nago dikhamphani tša thendara tša HDSA tše di ka rekišago dilo goba go fana ka ditirelo.
- Go šoma kgauswi le mafapha a tikologong le a selete a LED go godišeng le go matlafatšeng baabaditirelo ba tikologong.
- Go thuša go oketša palo ya baabaditirelo ba HDSA le go tsenela mananeo a thušo a Kgoro ya Kgwebo le Intaseteri (DTI) go fihlelela se.

TRP gape e nyaka go latela maikemišetšo a go šomiša baabaditirelo ba bathobaso a Broad Based Socio Economic Empowerment Charter bakeng sa Intaseteri ya Meepeo ya Afrika Borwa ("Molao wa Meepeo"), ao a latelago:

- Go nolofaletša dikhamphani tša ditikologong tša maloko a HDSA go dira kgwebo le TRP (Go Hlabollwa ga Dikgwebopotana).
- Go netefatša gore palo e oketšegago ya dikonteraka tše dikgolo di newa dikhamphani tša ditikologong tša maloko a HDSA (Go Hlabollwa ga Baabaditirelo).
- Go fana ka dibaka go dikgwebo tše di šomišago mananeo a tšona ao a atlegago a go matlafatša ikonomi.
- Go fana ka temošo, kwešišo le thekgo ya matlafatšo ya ikonomi go borakgwebo ba bagolo.
- Dilo tša ka mo godimo di ra gore go matlafatšwa ga ikonomi go swanetše go naganelwa ge go sekasekwa dikgopelo ka moka tša go tšwa go ditsebi, borakonteraka le baabaditirelo.

LEANO LA TIRAGATŠO

E le go netefatša gore TRP e fihlelela maikemišetšo a yona a Leano la go Hwetša Baabaditirelo, go tlo dirwa dilo tše di latelago:

- Go dira bobolokelo bja tshedimošo go hwetša dikhamphani tša bathobaso tša tikologong ya moepo le Dikgwebopotlana e le gore le tšona di kgopelwe go tsenya dikgopelo tša dithendara.
- Go matlafatša lenaneo la TRP la go matlafatša Dikgwebopotlana ka tirišanommo le lefapha la mmušo la go matlafatša ikonomi ya tikologong.
- Go kaonefatša meago ya gona bjale ya TRP ya matlafatšo le ditshepedišo.
- Go swara mananeo a dipontšho le ditlwaetšo a baabaditirelo ba bagolo.
- Go kgothaletša baabaditirelo ba gona bjale ba bagolo go dirišana mmogo le dikgwebo tša maloko a HDSA.
- Moo go kgonegago, go arola dikonteraka goba diprojeke ka dikarolo tše dinyenyane go thuša gore dikhamphani tše diswa tša maloko a HDSA di kgone go dira dikgopelo tša dithendara.
- Go hloma komiti ya go kgetha baabaditirelo.
- Go thea tšhepedišo e botse le ya go šoma gabotse ya TRP ya go matlafatša dikgwebo.
- Moo go kgonegago, go rerišana ka mekgwa e mekaone ya go lefa ya dikhamphani tša maloko a HDSA le dikgwebopotlana.
- Go bea dipakane tše di tla dulago di sekasekwa ka mehla.
- Go kaonefatša mekgwa ya bjale ya taolo, yeo gabjale e dirwago ke DECTV Rating Agency, go kgonthiša seemo sa matlafatšo go baabaditirelo ka moka gammogo le seemo sa tšhelete ye e dirišitšwego ke TRP go dikgwebo tša bathobaso. Tšhepedišo ya ka gare e tlo fetošwa gore e dumelane le dinyakwa tša nakong e tla go tšea DMR.

MINERAL RESOURCES AND ENERGY	SOCIAL AND LABOUR PLAN
	APPROVED
2024 -10- 3 1	
LIMPOPO REGION	

DIPAKANE TŠA TRP TŠA GO HWETŠA BAABADITIRELO

Ka mo tlase ke kwešišo ya TRP ya dilo tše di latelago:

- Dikhamphani tša maloko a HDSA ke dikhamphani tša maloko a HDSA goba tša go laolwa ke maloko ao.
- Go ba mong wa khampalani go ka fihlelelwa ka tsela efe goba efe ya tše latelago:
 - Go ba le bontši bja dišere, ka mohlala, 50% go tlaletša ka šere e tee.
 - Go hlakanela kgwebo goba ditirišanimmo, ka mohlala, go šera 35%
 - Go hlakanela kgwebo, ka mohlala, lekgotla la maloko a HDSA go tša moepo, goba dišere tša mošomi, disekimi tša go ba mong.
 - Le ge go le bohlokwa go nea maloko ka moka a HDSA maemo a pele a go fana ka ditirelo moo go kgonegago, ke dikhamphani tša bathobaso (BEE) tše di tla go šomišwa go mešara kgatelo pele ya TRP tabeng ye. Dikhamphani tša tikologong tša bathobaso ke dikhamphani tšeo balaodi ba bathobaso ba fetago 25.1 % go tšwa metseng ya kgauswi swi le moepo.


Lepokisi 12 ke kakaretšo ya Fomo T yeo e tla thušago ge go dirwa diphetho tša bohlokwa tirišong ya tšhelete go baabaditirelo.

LEPOKISI 13: KAKARETŠO YA TRP YA BAABADITIRELO YA GO THOMA KA JUNE 2016

	Dipakane tša Bjale	2023	2024	2025	2026	2027
Ditšweletšwa tša moepong						
21% ya palomoka ya tšhelete ya ditirelo tša moepong e swanetše go šomišwa go ditšweletšwa tša Afrika Borwa tše di tšweletšwego ke dikhamphani tša maloko a HDP le tša go laolwa ke bona	15%	21%	21%	21%	21%	21%
5% ya palomoka ya tšhelete ya ditšweletšwa e swanetše go šomišwa go dikhamphani tša basadi le baswa le tša go laolwa ke bona	4%	5%	5%	5%	5%	5%
44% ya tšhelete e swanetše go šomišwa go ditšweletšwa tša Afrika Borwa tše di tšweletšwego ke dikhamphani tša bathobaso (B-BBEE) tše di lego moabong	31%	44%	44%	44%	44%	44%
Ditirelo						
50% ya palomoka ya tšhelete ya ditirelo e swanetše go šomišwa go ditirelo tše di abjago ke Batho Bao ba Mlego ba Kgetholwa (HDP)	50%	40%	42%	44%	46%	48%
15% ya palomoka ya tšhelete ya ditirelo e swanetše go šomišwa go ditirelo tše di abjago ke Dikhamphani tša go Laolwa ke Basadi	15%	7%	9%	11%	13%	15%
5% ya palomoka ya tšhelete ya ditirelo e swanetše go šomišwa go ditirelo tše di abjago ke Dikhamphani tša Baswa le tša go laolwa ke bona	5%	1%	2%	3%	4%	5%
10% ya palomoka ya tšhelete ya ditirelo e swanetše go šomišwa go ditirelo tše di abjago ke dikhamphani tša bathobaso (B-BBEE) tše di lego moabong	10%	10%	10%	10%	10%	10%
R&D						
Tshekatsheko ya mohlala	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Palomoka	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tlhokomedišo Lebeleletšo Malao wa Meepe wa Bo-III						

TRP e mogatong wa go kaonefatša bobolokelo bja gona bjale bja maina a baabaditirelo, go akaretša bja tikologong. Gabjale mo e ka bago 35% ya baabaditirelo ga ba tsebje semolao, e lego se se ka amago o šoro dipalopalo tša ka mo godimo ge ba se no tsebja semolao. Bothata bjo bo tla rarollwa ka mekgwa e kaonefadišwego ya taolo go netefatša seemo sa go matlafatšwa ga baabaditirelo ka moka gammogo le seemo sa tirišo ya tšhelete go dikgwebo tša bathobaso, go lebeleletšwe kudu go hwetšwa ga baabaditirelo ba tikologong ke TRP.

Palomoka ya gona bjale ya diperesente tša tšhelete ye e šomišitšwego go baabaditirelo ba maloko a HDSA di bonala di sa kgahiše mabapi le ditšweletšwa tša moepong (15%), ka mohlala, basadi le baswa (4%), ditšweletšwa tša Afrika Borwa (4%) gomme palomoka ya ditšweletšwa tša moepong tša tšhelete ye e šomišitšwego go dikhamphani tša go laolwa ke maloko a HDSA (21%). Le ge gabjale TRP e šomiša 50% ya tšhelete go baabaditirelo ba bathobaso, TRP e ikemišeditše go oketša palo ya baabaditirelo ba bathobaso bao e ba šomišago mešomong ya yona mengwageng e mehlano (5) e tlogo gomme se se dumelelana le Lenaneo la Yona la go Hwetša Baabaditirelo. Lega go le bjalo, dipihlelelo tša ka mo godimo di ka fokotšega kgauswinyane ka baka la mabaka a go fapana a moepo.



MEKGWA YA GO ŠIRELETŠA MEŠOMO, GO PHEMA GO LOBA MEŠOMO LE
PHOKOTŠEGO YA GO HIRA
MOLAWANA 46(D)(II)

TRP e ikemišeditše go leka ka gohle go netefatša tšhireletšego ya mešomo ka go dira gore go be le bolaodi bja maleba moepong nakong ka moka ya ge moepo o sa šoma. Ge dikhampani tša dikonteraka di se no kgethwa, go tlo letelwa mo gontši go tšona gore di thekge maiteko a go thibela go lobja ga mešomo nakong ya go lebogišwa ga batho mešomo.

Megato ya Mabapi le Taolo ya go Fokotišwa ga Bašomi le go Lebogišwa Mešomo
Molawana 46(d)

GO THEWA GA FORAMO YA NAKONG E TLAGO MOLAWANA 46(D)(I)


Foramo ya nakong e tlago ke komiti ya balaodi ba bašomi yeo e tla thewago lefelong la moepo gomme ya swaragana le go diragatšwa ga Leano la go Hlabolla Setšhaba le Bašomi le go le bea leihlo.

Foramo e gona le go bopšwa ke maloko a latelago:

- Baemedi ba balaodi go tšwa go TRP
- Baemedi ba go tšwa go mekgatlo ya bašomi

E akaretša le Foramo ya Setšhaba ya Two Rivers (TRCF) yeo e bopšwago ke maloko a latelago:

- Baemedi ba go tšwa go Makgotla a Setšhaba a go Laola Naga (CPAS)
- Baemedi ba go tšwa go ba Mošate
- Baemedi ba go tšwa go Diforamo tša Mohlakanelwa tša Ngwaabe
- Baemedi ba go tšwa go Mmasepala wa Fetakgomo-Greater Tubatse (FGTM)
- Baemedi ba go tšwa go Lefapha la Bašomi la tikologong
- Baemedi ba go tšwa go Lekgotla la Dikgwebo la tikologong



Ka mo tlase ke kakaretšo ya mešomo ya Foramo le TRCF khamphaning ya TRP:

- Go lemoša badudi ka ga Leano la go Hlabolla Setšhaba le Bašomi le mešomo ya go amana le seo;
- Go šoma bjalo ka mokgwa wa poledišano ditabeng tša go amana le moepo magareng ga bašomi ka baemedi ba bona, setšhaba, ba mošate, maloko a CPA, mmušo le moepo;
- Go diragatša mekgwa le dipholisi tseo maloko ka bobedi a dumelelanego ka tšona;
- Go tsoma ditharollo tša mathata, ditlohlo le ditlamorago tše mpe tše di ka tšwelelago moepong.
- Go rerišana ka ga go lebogišwa ga batho mešomo goba go ba fokotša, gammogo le mekgwa ya go lwantšha bothata bjo;
- Go rerišana le go gata magato a go phema go lobja ga mešomo le go loga maano a go tlo lebelelašana le seemo seo;
- Go hlama le go latela mekgwa ya go thibela go lebogišwa mešomo le go išwa ga bašomi mešomong e mengwe gotee le go rulaganya megato ya go tsebiša bao ba amegago.

Foramo gape e ikarabela ka:

- Go tsebiša Lekgotla la Diminera le Peteroleamo (bjalo ka ge go nyakwa ke karolo 52 ya **MPRDA**), moo go lebogišwa mešomo ga batho ba 500 goba diperesente tše 10 tša bašomi, go ithekgile ka gore palo ya fase ke efe, go tla diregago dikgweding tše 12; le
- Go tsebiša Tona ya Mešomo ge go lebogišwa mešomo ga batho ba 500 goba diperesente tše 10 tša bašomi, go ithekgile ka gore palo ya godimo ke efe, go naganelwago.

Foramo ya Nakong e Tlago e akaretša le dipolelišano magareng ga bašomi le balaodi, dibolka tše nne mo ngwageng goba tša ka mehla, go ya ka mo maloko a tla phethago ka gona. Ge moepo o le kgauswi le go tswalela, foramo e tla kopana bonnyane kgwedi le kgwedi.

GO LATELA MOLAO

Moo go lebogišwa mošomo go sa phemegego, seo se tla dirwa ka lerato le ka go hlangwa ga ditšhišinyo tša maleba tša go lebogiša batho mešomo le ka go boledišana le maloko ka moka ao a amego. Mogato o latelago wa molao o tla latelwa:

- Dipoledišano – go akaretša go boledišana le bao ba ka lebogišwago mošomo;
- Go diragatšwa ga karolo 189 ya Molao wa Merero ya Mešomo, 1995, SOURCES AND ENERGY (Lekgotla) AL AND LABOUR PLAN
- Go tsebišwa ga Lekgotla la Diminerale le Peteroleamo
- Go latela Ditaello tša Tona.

DIPOLEDIŠANO

TRP e tla dira gore gore be le dipoledišano magareng ga bašomi, ~~bataodi ba moepo~~, baemedi ba setšhaba ba tikologong ya moepo, bahlankedi ba mmušo, borakgwebo ba tikologong, gammogo le maloko a setšhaba moo go hlokagalago.

Ditherišano ka gare ga mafapha a go fapafapana di tla thoma ge khamphani e nagana gore go tlo hlokagala gore e fokotše bašomi ka baka la maemo a thata ao a tla bego a le gona moepong. Morero wa ditherišano e tla ba e le go kwešiša le go dumelelana ka ditharollo tše di ka bago gona tša go fokotša ditlamorago tša go lebogišwa ga bašomi mošomo. Go hwedišwe gore dilo tše di latelago e ka ba mekgwa ya go boledišana le go reišana:

- Ditherišano le bašomi di tla dirwa go Foramo ya Nakong e Tlago. Foramo ye e tla bega go Foramo ya Leano la go Hlabolla Ikonomi ya Tikologong ya Moepo (LED), yeo e tlo ikarabelago ka go rulaganya le go kopanywa ga maano ka moka a semmušo a tlabollo (go akaretša leano la SLP) tikologong yeo. Foramo ya Nakong e Tlago e tla šomišwa go tsoma mekgwa ya go telefatša bophelo bja moepo go phema go lebogišwa ga batho mešomo le/goba go fokotšwa ga bašomi;
- Foramo ya Setšhaba ya Dipoledišano e ka hlongwa bakeng sa metse ya tikologong ya moepo e le mokgwa wa gore badudi le moepo ba kgone go boledišana. Ditherišano le borakgwebo ba bangwe di tla direga go Foramo ya LED;
- Ditherišano go ya ka Karolo 52 (1) ya MPRDA;
- Go tla ba le ditherišano le Lefapha la Bašomi, DMR le dikhamphani tša moepo tša kgauswi go sekaseka dilo tše di ka dirwago go fokotša bothata bja ka mo godimo.

Nakong ya mogato wa ditherišano, go tla ahlahlwa dilo tše di latelago:

- Lebaka la kgonagalo ya go fokotšwa ga palo ya bašomi;
- Ditharollo tše dingwe;
- Palo ya bašomi bao ba tla amego le dinako tše di beilwego; le
- Mogato wa go thekga metse le bašomi bao ba amegilego.

GO DIRAGATŠA KAROLO 189 YA MOLAO WA MERERO YA MEŠOMO, 1995

TRP e tla swara ditherišano go ya ka Karolo 189 le baemedi ba maleba ba bašomi gateete ge go se no naganwa ka mogato wa go lebogiša batho mešomo.

GO TSEBIŠA LEKGOTLA LA DIMINERALE LE PETEROLEAMO
2024-10-31

TRP e tla nea DMR lengwalo gore e le romele go Lekgotla la Diminerale le Peteroleamo go dumelelana le dinyakwa tša karolo 52 (1) ya Molao wa Tlhabollo ya Peteroleamo le Diminerale.

SOCIAL AND LABOUR PLAN APPROVED
MINERAL RESOURCES AND ENERGY
LIMPOPO REGION

GO LATELA DITAELO TŠA TONA

TRP e tla lateela ditaelo tša Tona tša mabapi le magato a go lokiša ao a tlogo go tšewa ge batho ba fokotšwa mošomong le ge ba lebogišwa mešomo. Bjalo ka ge go boletšwe ka go karolo 52 (3) ya Molao, TRP e tla kgonthiša (ka lengwalo) gore magato a go lokiša a tšerwe ge go nyakega.

MEKGWA YA GO TLA KA DITHAROLLO TŠE DINGWE LE MEGATO YA GO
HLOLA MEŠOMO MOO GO LOBJA GA MEŠOMO GO KA SE PHEMEGEGO
MOLAWANA 46(D)(III)

MEKGWA YA DIPOLEDIŠANO

Maemong ao TRP e naganago gore go lebogišwa ga batho mešomo ga go phemege, khamphani e tla thoma ditherišano tša go tseanela le maloko ka moka ao a amegago, bjalo ka ge go hlalositšwe ka go Karolo 189 ya Molao wa Merero ya Mešomo.

Ditherišano di tla dirwa motheong wa melaotheo e latelago:


- Go tla boledišanwa le mekgatlo e amegago ya bašomi, baemedi ba bašomi le bašomi ba go nago le kgonagalo ya gore ba lebogišwe mešomo;
- Dipoledišano le Foramo ya Nakong e Tlago di tla dirwa ka mo go tšwelago pele;
- Go tla latelwa melaotheo ya boditšhabašhaba ya mabapi le go lebogiša batho mešomo;
- Tshedimošo e tla abelanwa le maloko a Foramo ya Nakong e Tlago, mekgatlo ya bašomi le baemedi ba bašomi. Tshedimošo ye e tla bolela ka seemo sa ditšhelete le sa mešomo ya moepo;
- Ditšhišinyo tša mekgatlo ya bašomi le tša baemedi ba bašomi di tla lebeledišiswa ka kelohloko;
- Go tla latelwa magato le/goba mekgwa ya bokgwari go fokotša palo ya bao ba lebogišwago mošomo.

GO TSEBIŠWA GA MALOKO KA MOKA AO A AMEGAGO

Go tlo nyakega gore TRP e nee Lekgotla la Diminerale le Peteroleanno tsebišo e lekanego ya go lebogišwa ga batho mešomo nakong ya ge moepo o sa šoma le mengwaga e meraro (3) go ya go e mehlano (5) pele moepo o kgaotša go šoma.

Maloko a mangwe ao a tlo hlokago go tsebišwa ka dinako tše itšego ke:

- Foramo ya Setšhaba ya Two Rivers;
- Ba Mošate
- Makgato a Setšhaba a go Laola Naga
- Lefapha la Bašomi;
- Mmasepala wa Selegae wa Fetakgomo- Tubatse;
- Mmasepala wa Selete wa Sekhukhune;
- Balaodi bao ba amegago ba ditikologo tšeo bašomi ba moepo ba tšwago go tšona go ya ka dipego tša moepo tša mabapi le se.



MEKGWA YA GO THEKGA BAŠOMI BAO BA AMEGILEGO

Ge ditlabela di se no hwetšagala, TRP e tla tla ka mekgwa ya thekgo yeo e tla go go thuša bašomi bao ba amilwego ke mogato wa go lebogišwa mešomo. Mekgwa yeo e ka akaretša (eupša ga e felele moo):

TLWAETŠO LE GO RUTA BAŠOMI MEŠOMO PELE NAKO YA GO LEBOGIŠWA MOŠOMO E FIHLA

- Go tlwaetšwa leswa;
- Go tlwaetšwa go dira kgwebo;
- Mekgwa e mengwe ya tlwaetšo go thuša batho go hirwa gape.

Se se tla tlaleletša go lenaneo la go ruta batho mešomo la nakong ka moka ya ge motho a sa šoma moepong go etša ge go hlalosišwe ka go lenaneo la go Ruta Batho Mabokgoni.

MEGATO YA GO ROMELA BAŠOMI MEŠOMONG E MENGWE

- Go hlahlba bašomi gore ba kwešiše megato yeo;
- Go fana ka thekgo tirišong ya megato yeo.

GO NYAKA MOŠOMO

- Go thušwa go hweiša mešomo ya maleba dikhamphaning tše dingwe goba meepong ya tikologong;
- Go tsebiša meepo ya kgauswi ka mogato wa go lebogiša batho mešomo;
- Go kgopela meepo ya kgauswi gore e re tsebiše ka dibaka tša mošomo tše di lego gona;
- Go thuša ka go ngwadiša bašomi ba amegilego bjalo ka 'banyaki ba mošomo' Lefapheng la Mešomo le/goba mekgatlong ya go hweletša batho mešomo;
- Go ba thuša go tlatša dikgopelo tša mešomo le difomo tše dingwe;

- Go boloka tsheledišo ya bašomi bao ba lebogišitšwego mešomo bao ba tla go nwa sebaka sa pele ge moepo o ka nyaka bašomi ba baswa bao ba nago le bokgoni.

KHANSELING

- Go fiwa khanseling ya phetošo ya mošomo le/goba khanseling ya go nyakelwa mošomo go dirišwa mekgato ya motseng ya dikeletšo go tša mešomo;
 - Go nea motho goba sehlopha khanseling gore a kgone go lebelelašane le bohloko bja go lebogišwa mošomo;
 - Go nea khanseling go bašomi bao ba lebogišitšwego mošomole bao ba šetšego.
- MINERAL RESOURCES AND ENERGY
SOCIAL AND LABOUR PLAN
APPROVED
2024 -10- 31

LEMOPO REGION
- Go fana ka keletšo le thekgo tabeng ya go rulaganya tša ditšhelete;
 - Go thuša motho go hwetša diphešene tša gagwe le/goba tšhelete ye a lotetšwego ke mmušo;
 - Go thuša motho go kleima UIF (Inšorese ya Tahlegelo ya Mošomo) goba thekgo e nngwe ya mmušo.

MEKGWA YA GO FOKOTŠA DITLAMORAGO TŠA GO LEBOGIŠWA MEŠOMO
LE/GOBA GO TSWALELWA GA MOEPO LEANONG LA GO HLABOLLA
SETŠHABA LE BAŠOMI
MOLAWANA 46(D)(IV)

Go tlo ba le mekgwa ya go laola le, moo go kgonegago, go fokotša ditlamorago tšeo go lebogišwa ga batho mešomo go bago le tšona bophelong bja motho, dileteng le go ikonomi. Ka baka la kgonagalo ya go fokotša bašomi le go lebogiša ba bangwe mešomo moo go sa amego TRP feela, eupša gape go amago dikgwebo le metse ya tikologong ya moepo, balaodi ba TRP le Foramo ya Nakong e Tlago ba tla swanelwa ke go rulaganya dilo ka šedi e sa le pele le go dira ditshekatsheko.

Karolo ya LED ka tokomaneng ye e bolela ka go lebanya ka megato yeo e tla thušago go kaonafatšweng ga setšhaba le ikonomi metseng ya kgauswi le moepo nakong ya ge moepo o sa šoma. Se se tlo hloka go thekgwa ka mekgwa ya tlaletšo go laola ditlamorago tša go tswalelwa ga moepo bobedi metseng ya kgauswi le moepo le go yeo bašomi ba tšwago gona, go akaretša, eupša e sego feela dilo tše di latelago:

POLEDIŠANO

Mogatong wo go tlo ba le dipoledišano tše dintši go tsebiša bohle bao ba amegago ka ga go fokotšwa ga bašomi le goba/go lebogišwa mošomo le ditlamorago tše di tla go go ba gona setšhabeng. Ba tlo nwa dipolelo le go sekaseka dišhišinyo tša kamoo go ka fokotšwago ditlamorago tše mpe setšhabeng le go ikonomi ya tikologong ya moepo.

TSHEKATSHEKO YA DITLAMORAGO SETŠHABENG LE GO IKONOMI

Pele go diragatšwa maano ao a hlalositšwego a mabapi le go tswalelwa ga moepo, ditsebi di tla dira tshokatshenko ya ditlamorago setšhabeng le go ikonomi (SEIA). Se se tla akaretša go boledišana le Foramo ya Nakong e Tlago le malomo ao a amegago a setšhaba

MINERAL RESOURCES AND ENERGY

SOCIAL AND LABOUR PLAN
APPROVED

MEKGWA YA GO TSWALELEA MOEPO2024 -10- 31

Maano a go laola ditlamorago tša go lebogišwa mošomo le/goba tša go tswalelwa ga moepo setšhabeng le go ikonomi a swanetše go tsenelela e bile a tla akaretša mekgwa ya go tlapapana. Mekgwa ye e tla laolwa ke melaotheo yeo e hlalositšwego lepokising la ka mo tlase.

LEPOKISI 14 MELAOTHEO YA GO HLAMA MEKGWA YA GO TSWALELEA MOEPO

Magoro	Tlhaloso
Ditherišano	Go swara ditherišano tša go tsenelela le tša bohlokwa le: - Badudi ba Tikologong - Mafapha a Mmušo - Maloko a mangwe ao a amegago - Dikgwebo tša tikologong (tše di ithekgilago ka moepo le tša go ikemela)
Go Hlama Batho	Go thuša bao ba lebogišitšwego mošomo go ithomela dikgwebo le go thuša dikgwebo tša tikologong go katološa dikgwebo tša bona: - Go thekga le go hlahlabašomi ge moepo o sa šoma le nakong ya ge ba lebogišwa mešomo; - Go ba kgothaleša go kopanela kgwebo le dikgwebo tša tikologong le bašomi ba nago le kgahlego.
Bohlali	Go šomiša bahlali ba nakong ya go šoma ga moepo ka go dumelelana le dinyakwa tša dihlopha goba setšhaba nakong ya go lebogišwa mošomo: - Go tšwela pele re hlahlaha dihlopha tša go matlafatša batho le setšhaba; - Go nea tlahlo ya dikgwebopotlana ge go hlokega, go ithekgile ka diprojeke.
Go Ruta Batho Mešomo e Mengwe	Go ruta bao ba tlogo go lebogišwa mošomo mešomo e mengwe, (se se tla oketša maitekong a go ruta batho mešomo mo go diregago ge moepo o sa šoma). Ba ka se rutwe mešomo ya moepong fela, eupša le mešomo ya gore ba ka romelwa diintasetering tše dingwe le go netefatša gore ba tšwela pele ba šoma: - Go ruta batho mešomo ya go hwetšagala nageng ka moka; - Go hlabolla mabokgoni ao bašomi ba šetšego ba na le wona; - Go ruta batho mešomo e mengwe, go thuša bašomi go iperekai; - Go ba ruta tša kgwebo moo go kgonegago.

MEŠOMO E MENGWE

Go eiša ge go hlalositšwe karolong ya Go Ruta Batho Mešomo e Mengwe karolong ya Lenaneo la HRD, moepo o kganyoga go fokotša ditlamorago tša go lobja ga mešomo nakong ya go fokotšwa

ga bašomi le/goba go lebogišwa mešomo. Ka baka leo, TRP e tla netefatša gore mananeo a go ruta batho mešomo a moepong a fana ka tlwaetšo e botse yeo e tla oketšago dikgonagalo tša gore mošomi a hwetše mošomo o mongwe. TRP e ikemišeditše go tseba ka ga mešomo e mengwe yeo e ka rutwago bašomi ka moka bao go naganwago gore ba ka tla ba loba mešomo nakong ya ge go fokotšwa bašomi le/goba nakong ya go lebogišwa mešomo.

Ka mo tlase ke lelokelelo la e mengwe ya mešomo yeo e ka rutwago bašomi khamphaning ya TRP:

Mešomo ya Motheo ya tša Maphelo:

- Thušo ya Pele;
- Bophelo le Polokego;
- Raditimamollo;
- Tsebo ya Motheo ya Mašeleng a Gago;
- Lenaneo la Boetapele;
- Go Itokišetša go Rola Modiro le Taolo ya Mašeleng;
- Temošo ya HIV/AIDS.

Mešomo ya Diatla:

- Go Kgona go Fišeletša;
- Tsebo ya Mohlagase;
- Tsebo ya Polara;
- Boentseneare;
- Go Aga.

Mešomo ya Motheo ya tša Kgwebo:

- Temo;
- Go Aga;
- Go Rekiša;
- Dinamelwa.
- Tšweletšo
- Go Aba Ditirelo
- Tša Boeti

MINERAL RESOURCES AND ENERGY
SOCIAL AND LABOUR PLAN
APPROVED
2024 -10- 3 1
LIMPOPO REGION

MAGATO A GO HLABOLLA IKONOMI YA TIKOLOGONG YA MOEPO

TRP e tla boledišana le Mmassepala wa Selegae mabapi le dibaka tša gore moepo o tsenye letsogo leanong la go Hlabolla Setšhaba le Badudi le tabeng ya go hlola mešomo. Se se tla dirwa ka maikemišetšo a go fokotša ditlamorago tša go lebogišwa mešomo ga badudi ba tikologong ya moepo. Go tsamašana le tlwaetšo ya moepong ya go ruta bašomi mešomo e mengwe, khamphani ya TRP e tla thuša bontši bja bašomi ba yona go ithomela dikgwebopottana tikologong ya kgauswi le moepo.

THEKGO YA MAŠELENG
MOLAWANA 46(E)

TRP e tla fana ka thekgo e lekanego ya mašelang bakeng sa diprojeke tša SLP ka go dirišana mmogo le borakonteraka ba išego, bašomi, mekgatlo ya tikologong, mmušo, dikgwebo, mekgatlo yeo e sego ya mmušo le badudi ba tikologong ya moepo. Ka go dira bjalo, go tla hwetšwa gabotse kudu dilo tše di nyakegago gore Leano la Khamphani la go Hlabolla Setšhaba le Bašomi le sepela ka thelelo le go atlega. Moepo o tla thekga ka mašelang mananeo ao go boletšwego ka wona ka mo tlase ka tsela e latelago.

Karolo 23(1) (e) ya MPRDA e re: “Tona o swanetše go fana ka tshwanelo ya go epa ge e ba mokgopedi a fane ka thekgo ya mašelang goba ka tsela e nngwe bakeng sa leano la go hlabolla setšhaba le bašomi leo le hlalosišwego.” Lepokisi la ka mo tlase le bontšha kakaretšo ya thekgo ya mašelang yeo moepo o ikemišeditšego go fana ka yona karolong e nngwe le e nngwe ya SLP lebakeng la mengwaga e mehlano.

PALOMOKA YA MAŠELENG A GO THEKGA LENANELO LA HRD LE LA LED

LEPOKISI 15 PALOMOKA YA MAŠELENG


KAKARETŠO – KABO YA MAŠELENG							
Ditikologo tše di Lebeleletšwego (Dipakane tša SLP)	2023	2024	2025	2026	2027	PALOMOKA	
Go Ruta Batho Mabokgoni (HRD)	21 428 351	24 553 009	32 453 110	32 661 228	33 309 791	144 405 489	
Go Hlabolla Ikonomi ya Tikologong ya Moepo (LED)	24 781 087	25 555 173	33 777 726	32 375 561	19 722 716	136 212 263	
Dishenyegelo tša Taolo ya Projeke	2 310 472	2 505 409	3 311 542	3 251 839	2 878 918	14 258 180	
Taolo ya go Fokotišwa ga Bašomi	5 874 748	5 874 748	5 874 748	5 874 748	5 874 748	29 373 740	
PALOMOKA	54 394 658	58 488 339	75 417 126	74 163 376	61 786 173	324 249 672	

Boitlamo bja TRP Molawana 46(f)


Nna, **Kennedy Sengani**, yo a saennego ka mo tlase, yoo a dumeletšwego semmušo ke **Two River Platinum (Pty) Ltd** ke itlana go tlo netefatša gore Moepo o dira dilo go dumelelana le Leano le la go Hlabolla Setšhaba le Bašomi le go le tsebiša bašomi ka moka ba Moepo

Le saennwe Moepong ka di **19 tša September 2024**

Mosaeno:



Le Dumeletšwe



Le saennwe POLOKWANE ka di _____ tša **September 2024**

Mosaeno: _____



Two Rivers Platinum (Pty) Ltd
Incorporated in the Republic of South Africa
Company Reg. No. 2001/007354/07
P O Box 8168
Lydenburg
1120
Telephone: 013 230 2800
Facsimile: 086 594 7739

23 May 2024

Acting Director - LEDT
Fetakgomo Tubatse Local Municipality
P.O. Box 206
Burgersfort
1150

E-mail: smmkabela@film.gov.za
Attention: Mrs Serofe Mkabela

Copy to:
E-mails: mdmashoeu@film.gov.za
lmalepe@film.gov.za

TWO RIVERS PLATINUM MINE: ENDORSEMENT LETTER FOR SLP IV (FY2023 - FY2027)

Dear Mrs Mkabela

1. We refer to:
 - 1.1 the email correspondence of 10 April 2024 from Fetakgomo Tubatse Local Municipality ("FTLM") sent to Two Rivers Platinum Proprietary Limited ("Two Rivers") by Mr Tobelo Malepe.
 - 1.2 the virtual meeting between Two Rivers and FTLM held on 30 April 2024 between the representatives of Two Rivers and FTLM. Two Rivers was represented by Mr Khathu Matidza and Ms Ilvia Fredericks, whereas Mrs Serofe Mkabela, Adv. MD Mashoeu and Mr Tobelo Malepe represented FTLM.
2. We note the comments and questions raised by the FTLM in relation to Two Rivers' new fourth generation Social and Labour Plan for the period of 2023 to 2027 ("SLP IV") and set out below our response.
3. As previously mentioned during our meeting, Two Rivers is experiencing severe financial and operational pressures as a result of the volatile market price of the platinum group metals (PGMs). This has had a direct impact on Two Rivers' profitability. The ensuing low market price for PGMs continues to weigh significantly on the performance and profitability of PGM producers in South Africa and across the globe.
4. With regard to the request by FTLM that a yellow machine should be included as part of SLP IV LED commitments, in light of the fact that the board of directors (Board) of Two Rivers have already approved the budget for five years in relation to the SLP IV and Two Rivers' current cash position, Two Rivers cannot include the yellow machines input in the SLP IV. Two Rivers will consider donating such equipment to the Municipality should the PGM market improve.

5. Regarding the request to reduce the school infrastructure amount in half and put it towards yellow machine commitment, as mentioned above, the 5 year budget for the SLP IV has been approved by the Board, and has also being communicated to the local communities. As a result, Two Rivers cannot reduce the amount already committed for the school infrastructure. Two Rivers has committed to build infrastructure at the following local schools:

5.1 Mmamagare Combined School in Kalkfontein (Ward 27);

5.2 Malekane Primary School at Ga Malekane (Ward 27);

5.3 Maremele Primary School in Kutullo village (Ward 27);

5.4 Ngwanangwaato Secondary School at Ga Rantho (Ward 28); and

5.5 Maritaaan Primary School (Skhila, Lydenburg).

6. With respect to the request to reduce the amount of the Traditional offices upgrade and put it towards yellow machine commitment, which can be done through the corporate social investment initiatives, likewise, please note that Two Rivers cannot reduce the amount budgeted for the Traditional offices upgrade due to the reasons set out above. Please further note that Two Rivers no longer has a corporate social investment (CSI) initiative, instead the Board of Two Rivers has approved what is now called 'Project Management Cost set aside for Stipend, SLP IV Publication and Leadership Training'. Two Rivers has committed to upgrading the following Traditional offices:

6.1 Baroka Ba Ratau (Ward 29);

6.2 Bakwena Ba Makua (Ward 29);

6.3 Bahlakwana Ba Maphopha (Ward 29);

6.4 Bahlakwana Ba Rantho (Ward 28);

6.5 Bahlakwana Ba Malekane (Ward 27); and

6.6 Matlokwa Ba Magolego (Maseven), Ward 27.

7. Regarding the upgrade of access road, this initiative is set aside for a farm road between Kalkfontein and Buifelshoek. Two Rivers has already built two multi-million-rand bridges and has committed to build more bridges in these two communities.


8. Regarding the road repairs, please note that Two Rivers will repair surface potholes on the R577 between the Mine and R555, and a road from the Malekane Steelbridge in Ngwaabe to the border of the FTLM and Makruduthamaga Local Municipality.

9. In the circumstances, we advise that the yellow machine cannot be included as part of SLP IV LED due to the reasons mentioned above.

10. We have noted the endorsement letter dated 28 November 2023 received from the FTLM reflected one financial year of **2023 – 2024**, instead of a five year period of **2023 – 2027**. We would appreciate if the FTLM can urgently reissue the endorsement letter reflecting the SLP IV period of **2023 – 2027**.

11. Your support of our SLP IV initiatives is highly appreciated. We look forward to receiving the FTLM's endorsement letter.

Yours sincerely



Kennedy Sengani
Business Leader